Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0268310 / 001**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA

registrovan-a dana 25.10.2005 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 26.10.2005

PRIMILA:
27.10.2005.
MARIJANA NEDOVIĆ

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0268310 / 001**

Datum registracije: **25.10.2005** Datum isteka registracije: **25.10.2006**

Sjedište uprave društva: **I PROLETERSKA BR. B.B. ZGRADA S-1 BUDVA**

Adresa za prijem službene pošte: **I PROLETERSKA BR. B.B. ZGRADA S-1 BUDVA**

Šifra djelatnosti: **74202** **Projektovanje grad. i drugih objekata**

Datum donošenja osnivačkog akta **21.10.2005**

Datum donošenja Statuta: **21.10.2005**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Ime i prezime: **SERGEY KOCHETOV**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Ime i prezime: **OLEG SKRYL**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Ime i prezime: **VLADIMIR TRUKHIN**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Ime i prezime: **IVAN SANTOVAC**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

5 - 0268310 / 001

Svojstvo:	**Osnivač**
Ovlašćenje:	*do visine osnivačkog uloga*
Ime i prezime:	**VADIM OGORODOV**
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	

Svojstvo:	**Izvršni direktor**
Ime i prezime:	**VADIM OGORODOV**
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	

Svojstvo:	**Ovlašćeni zastupnik**
Ovlašćenje:	*pojedinačno*
Ime i prezime:	**VADIM OGORODOV**
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	

M.P.

REGISTRATOR
Lj. Soškić
LJILJANA SOŠKIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dan od dana prijema potvrde.

Republika Crna Gora
Privredni Sud u Podgorici
CENTRALNI REGISTAR

Dana: 25.10.2005

O G L A S

Dana 25.10.2005, pod registarskim brojem 5-0268310/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA, I PROLETERSKA BR. B.B. ZGRADA S-1 BUDVA.. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 21.10.2005 a datum usvajanja Statuta je 21.10.2005. Lica u društvu su: TRUKHIN VLADIMIR Osnivač ,KOCHETOV SERGEY Osnivač ,SKRYL OLEG Osnivač ,SANTOVAC IVAN Osnivač ,OGORODOV VADIM Osnivač ,Izvršni direktor ,Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u61617

27.10.05

Registrator
Lj. Soškić
ŠOŠKIĆ LJILJANA

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 25.10.05 Предато пошту дана 64
препоручено дана, _____.
Број: _____ Број примјерака _____ прилога. Такса EUR 10€

FORMULAR ZA REGISTRACIJU

DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Form 5 DOO CRPS

POCETNA REGISTRACIJA [X]
PROMJENA PODATAKA [ ]

1. Naziv drustva	**Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, gradnju i inženjering "MONTERU" d.o.o. BUDVA**		
2. Podaci koji se odnose na osnivacki akt	Datum donosenja osnivackog akta: 21.10.2005.godine Datum promjena akta:		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta:. 21.10.2005.godine	Datum promjena statuta:	

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o osnivacu, clanu drustva, clanu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:	OSNIVAC [X] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)	OSNIVAC [X] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)	OSNIVAC [X] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)
1) licno ime /naziv	1.Ime/naziv Sergey Kochetov	1.Ime/naziv Oleg Skryl	1.Ime/naziv Vladimir Trukhin
2) adresa/sjediste	2.Adresa/sjediste	2.Adresa/sjediste RUSIJA	2.Adresa/sjediste
3) prethodno ime (u slucaju da je doslo do promjene)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)
4) maticni broj ili broj pasosa	4.Maticni broj ili broj pasosa:	4.Maticni broj ili broj pasosa:	4.Maticni broj ili broj pasosa:
5) datum i mesto rodjenja clana odbora direktora	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 11.02.1962.	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 29.06.1960	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 12.09.1961
6) drzavljanstvo clana odbora direktora	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: RUSKO	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: RUSKO	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: RUSKO
7) clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji
8) mjesto registracije tih drustava	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
9) pristanak na imenovanje	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAC [X] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv Ivan Santovac 2.Adresa/sjediste Novi Sad 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 05.05.1958 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: SCG 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAC [X] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv Vadim Ogorodov 2.Adresa/sjediste RUSIJA 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 11.06.1963. 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: RUSKO 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
5. Sjediste drustva	BUDVI		
6. Adresa za prijem sluzbene poste	I.Proleterska Br.bb,zgrada S-1		
7. Sifra djelatnosti	**74202**		
8. Rok na koji je drustvo osnovano	NEODREĐENO		
9. Licno ime i MB izvrsnog direktora	**VADIM OGORODOV,**		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Imena osoba ovlastenih da zastupaju drustvo (naznaciti da li je zastupnik ovlasten da zastupa drustvo pojedinacno ili kolektivno)	.....**Vadim Ogorodov**..... je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] bez ograničenja (naznaciti odgovarajuce) .....**Vadim Ogorodov**..... je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] bez ograničenja (naznaciti odgovarajuce) Direktori .....**Vadim Ogorodov**.....su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [1] KOLEKTIVNO [ ] bez ograničenja (naznaciti odgovarajuce)
11. Ime, potpis i MB ovlascenog lica	
Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja sluzi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imace registarski broj. Kopija ce biti vracena drustvu na adresu naznacenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se moze koristiti za pocetnu registraciju drustva sa ogranicenom odgovornoscu ili za promjenu podataka navedenih u pocetnoj registraciji.
4. Ako ima vise od sest clanova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti njegov registarski broj
6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a ce dostaviti Sluzbenom listu.RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlascenog posrednika ili adresu CRPS-a:
   Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
   IV Proleterske brigade 2
   81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
   (detalji koji se naknadno unose)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Naknada koja se placa za podnosenje ovog formulara iznosi ....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivacki akt
- statut
- potvrda o uplati takse

Društvo za projektovanje,gradnju i inženjering
"MONTERU "d.o.o. Budva

U G O V O R
o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću ZA PROJEKTOVANJE;GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" d.o.o. Budva

Budva, oktobar, 2005.g.

Na osnovu člana 69. Zakona o privrednim drustvima (SLlist RCG br. 6/02) Sergey Kochetov, Oleg Skryl, Vladimir Trukhin, Ivan Santovac, i Vadim Ogorodov kao osnivači (u daljem tekstu: Osnivači) dana 21.10. 2005..g. donose,

U G O V O R
o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za projektovanje,gradnju i inženjering "MONTERU" d.o.o. Budva

Član 1.

Ovim Ugovorom osniva se Društvo za projektovanje,gradnju i inženjering **"MONTERU"** d.o.o. Budva (u daljem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Budvi, ul.I Proleterska Br:bb, zgrada S – 1.
Društvo osnivaju Osnivači:

- Sergey Kochetov, rođen , 11.02.1962.godine
- Oleg Skryl, rođen 29.06.1960. god..
- Vladimir Trukhin, rođen,12.09.1961god
  Broj pasoša,51No3000569
- Ivan Santovac ,rođen, 05.05.1958.god.
- Vadim Ogorodov, rođen, 11.06.1963.god.

Član 2.

Ovim Ugovorom Društva za projektovanje,gradnju i inženjering **"MONTERU"** d.o.o. Budva (u daljem tekstu: Društvo) uređuju se sljedeća pitanja:

- naziv, sjedište i adresa Društva,
- djelatnost Društva,
- kapital Društva,
- organi upravljanja i rukovođenja,
- pravni položaj Društva,
- dobit i rizik,
- poslovna tajna,
- prestanak rada Društva,
- zastita životne sredine,
- prelazne odredbe

Član 3.

Društvo se osniva na neograničeno vrijeme i posluje pod nazivom Društvo za projektovanje,gradnju i inženjering **"MONTERU"** d.o.o. Budva
Skraćeni naziv Društva **"MONTERU"** d.o.o. Budva
Sjedište Društva je u Budvi, ul. I Proleterska ,Br: bb zgrada S- 1.
Društvo ima pečat sa ispisanim tekstom punog ili skraćenog naziva firme po obodu i nazivom po sredini.

Član 4.

Štambimlj je četvrtastog oblika sa skraćenim nazivom Društva i oznakom rednog broja i godine.

Član 5.

Djelatnost Drustva je:
74202 projektovanje gradevinskih i drugih objekata
74203 inžinjering
74204 ostale arhitektonske i inzinjerijske aktivnosti i tehnički savjeti
45420 ugradnja stolarije
45430 postavljanje podnih i zidnih obloga
45440 bojenje i zastakljivanje
45450 ostali zavrsni radovi
51150 posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvozđarske robe
55110 hoteli i moteli sa restoranom
55120 hoteli i moteli bez restorana
55211 dječija i omladinska odmarališta
55212 planinarski domovi i kuće
55220 kampovi
55231 radnička odmarališta
55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti
55233 ostali smještaj za kraći boravak
55300 restorani
55400 barovi
55510 kantine
55520 ketering
60211 prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60212 prevoz putnika u gradskom saobraćaju
60220 taksi prevoz
60250 prevoz robe u drumskom saobraćaju
61110 pomorski saobraćaj
63300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora, pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta.

63400 aktivnost drugih posrednika u saobraćaju
45110 rušenje i razbijanje objekata, zemljani i radovi
45120 ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 grubi gradevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 izgradnja hidrograđevinskih objekata
45250 ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45310 postavljanje električnih instalacija i oprema
45320 izolacioni radovi
45330 postavljanje cjevnih instalacija
45340 ostali instalacioni radovi
45410 malterisanje
74140 marketing, konsalting i menadžment poslovi
74150 holding poslovi
74402 ostale usluge reklame i propagande
74201 prostorno planiranje
70110 razvoj projekata 0 nekretninama
70200 iznajmljivanje nekretnina
70310 agencije za nekretnine
70320 upravljanje nekretninama za tud racun
71100 iznajmljivanje automobila
74401 priređivanje sajmova
92610 djelatnost sportskih arena i stadiona
92621 djelatnost marina
92622 ostale sprotske aktivnosti
92330 vašarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova
92340 ostale zabavne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
93050 ostale uslužne aktivnosti nepomenute
92710 kockanje i klađenje, osim koje po zakonu organizuje samo država
92720 ostale rekreaktivne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute

- organizovanje sportskih manifestacija svih vrsta, savjetovanja i transferi sportista, sve vrste savjetovanja sportskih klubova i prava transfera pri sponzorstvima i reklamama svih vrsta prema sportskim klubovima kao i prema pojedincima sportistima.

110302 usluge reklame i ekonomske propagande,
110303 komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa roba i usluga,
110309 nepomenute usluge u oblasti prometa.
50100 prodaja motornih vozila
50200 opravka motornih vozila
50300 prodaja djelova i pribora za motorna vozila
50401 prodaja motocikala, njihovih djelova i pribora
50402 oprema motocikala

50500 trgovina na malo motornim gorivom

trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (djelatnost trgovine na veliko, trgovačkih posrednika, distributera, industrijskih proizvoda, izvoznika, potrošačkih zadruga, kooperativnih organizacija za plasman poljoprivrednih proizvoda i dr.)

51110 posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda

51120 posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

51130 posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskih materijala

51140 posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona

51160 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože

51170 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana

51180 posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih

51190 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

51210 trgovina na veliko zrnastim prizvodima, sjemenjem i hranom za

51220 trgovina na veliko cvijećem i rastinjem

51230 trgovina na veliko živim životinjama

51240 trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom

51250 trgovina na veliko sirovim duvanom

51310 trgovina na veliko voćem i povrćem

51320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa

51330 trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima mastima

51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima

51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima

51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera

51370 trgovina na veliko kafom, cajevima, kakaom i začinima

51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

51390 trgovina na veliko ostalom hranom, ukljucujući i ribu, ljuskare i mekušce

51410 trgovina na veliko tekstilom

51420 trgovina na veliko odjećom i obućom

51430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima

51440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama,zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje

51450 trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima

51460 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

51470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo

51510 trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

51520 trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

51530 trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom
51540 trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje
51550 trgovina na veliko hemijskim prozvodima
51560 trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom
51570 trgovina na veliko otpacima i ostacima
51610 trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta
51620 trgovina na veliko građevinskim mašinama
51630 trgovina na veliko masinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
51640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
51650 trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju
51660 trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
51700 ostala trgovina na veliko
51110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana
52210 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
52210 trgovina na malo voćem i povrćem
52220 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
52230 trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
52240 trgovina na malo hljebom,kolačima i slatkišima
52250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
52260 trgovina na malo proizvodima od duvana
52270 ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
52310 izdavanje i spravljanje lijekova po recepturi
52320 trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima
52330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
52410 trgovina na malo tekstilom
52420 trgovina na malo odjećom
52430 trgovina na malo obućom i predmetima od kože
52440 trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljavanje
52450 trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
52460 trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52470 trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
52480 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
52500 trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama

U djelatnosti spoljno trgovinskog prometa Društvo vrsi:

- poslove uvoza i izvoza,
- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,
- poslove unutrašnje i međunarodne špedicije.

Član 6.

Osnivači na ime osnivanja Društva unose kapital od 1 Eur shodno odredbama Zakona i vlasnici su kapitala u odnosu 20% po osnivaču.

Član 7.

Na osnovu Osnivačkog uloga Osnivači imaju pravo da upravljaju Društvom, učestvuju u snošenju rizika i raspodjeli dobiti srazmjerno ulogu na imovinu Društva.

Član 8.

Osnovni kapital Društva se može povećati izmjenom Akta o osnivanju Društva.

Član 9.

Ako Osnivači odluče da je Društvu potreban kapital preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstava se mogu obezbijedi na sljedeći način i redom:

- iz nerasporedene dobiti,
- putem kredita Osnivača,
- putem povećanja i uplate kapitala.

Član 10.

Za sve što nije podrobnije precizirano ovom Odlukom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugi zakoni.

Član 11.

Organ upravljanja Društva i rukovođenja je Izvršni direktor.

Član 12.

Društvom rukovodi Izvršni direktor bez ograničenja u unutrašnjem i spoljno trgovinskom poslovanju i imenuje se na mandatni period od četiri godine, uz mogućnost produženja.

Izvršni direktor Društva može ovlasćenje prenijeti na treće lice, ali uz saglanost Osnivača.

Izvršni direktor sa Osnivačima zaključuje poseban ugovor, ukoliko nije isto lice, kojim se utvrduju prava, obaveze i odgovornosti Izvrsnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrdenog ugovorom.

Član 13.

Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge Osnivača i sprovodi njegovu odluku u vezi sa: poslovanjem Društva, zastupanjem interesa Društva, upravljanjem imovinom Društva, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljvanjem lica u Društvu, izdavanjem naloga i uputstava, koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva.

Izvršni direktor u okviru svojih ovlašćenja posebno organizuje i vodi poslovanje Društva, zastupa Društvo, stara se o zakonitosti rada Društva, donosi opšta akta Društva i odgovoran je za njihovo izvršenje, obavlja sve poslove utvrđene zakonom, Statutom i aktom o osnivanju.

Član 14.

U pravnom prometu Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.
Za svoje obaveze, nastale u pravnom prometu sa trećim licima, Društvo odgovara svim sredstivima, a Osnivači snosi rizik poslovanja Društva do visine Osnivačkog uloga.

Član 15.

Društvo vodi knjigu Članova Društva u koju se unose sljedeći podaci:

- ime i adresa ili firma i sjedište Osnivača,
- visina Osnivačikog uloga,
- sve izmjene podataka koje se upisuju u knjigu članova,
- drugi podaci značajni za članove Društva.

Osnivači imaju pravo na uvid u knjige članova, kao i spise, na kojima se zasniva upis podataka, kao i druga zainteresovana lica, po prethodnom odobrenju Društva.

Član 16.

Po odbitku troškova poslovanja, zakonskih i drugih, Osnivačima pripada ostvarena dobit, odnosno ista se dijeli sa licima koja su ulozila sredstvsrazmjerno ulogu.
Osnivači će odlučiti da li će se dobit, na koju Osnivači imaju pravo po osnovu ugovora, reinvestirati, ili će biti isplaćena partnerima u roku od 30 dana, od dana završetka poslovne godine.

Član 17.

Osnivači će, u slučaju potrebe pokrivanja gubitaka, odlučiti da li će gubitak pokriti iz sredstava imovine Društva, smanjenjem osnovne glavnice, iz sredstava pribavljenih podizanjem kredita, ili na drugi način, postujući pri tome pozitivne propise i prava trećih lica.

Član 18.

Osnivači se obavezuju da će čuvati kao poslovnu tajnu sve povjerljive podatke koje su saznali u toku osnivanja i poslovanja Društva. Kao povjerljivi smatraju se komercijalni, tehnički i drugi podaci, koje utvrde Osnivači kao povjerljivim.

Član 19.

Društvo se osniva na neograničeno vrijeme. Društvo može prestati sa radom iz razloga predviđenih Zakonom i na osnovu saglasnosti Osnivača.
Troskove nastale Osnivai snosi u cijelosti.

Član 20.

U slučaju prestanka Društva Osnivačima i licima koja ulažu sredstva, vraćaju se uložena sredstva, pod uslovom da je Društvo iz stečenih sredstava izmirilo sve druge zakonske obaveze.

Član 21.

Društvo se obavezuje da upravlja i donosi sve odluke uz striktnu primjenu propisa o zaštiti životne sredine.

Prilikom novih investicija u Društvu, ili promjene djelatnosti, posebno će se voditi računa o svim apsketima životne sredine.

Na kraju poslovne godine, pri razmatranju poslovanja, posebno će se razmotriti djelovanje u oblasti i unapređivanju i zaštiti životne sredine.

Član 22.

Na osnovu ove Odluke, Osnivači donose i potpisuju Statut Društva koji se donosi u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Sva ostala normativna akta će donijeti u roku od 60 dana od dana upisa Društva u CRPS.

Broj: 01/1
Budva, 21.10.2005.g.

OSNIVAČI:

SERGEY KOCHETOV
(ime, prezime, potpis)

OLEG SKRYL
(ime, prezime, potpis)

VLADIMIR TRUKHIN
(ime, prezime, potpis)

IVAN SANTOVAC
(ime, prezime, potpis)

VADIM OGORODOV
(ime, prezime, potpis)

Potvrđujem da su Sergey Kochetov, Oleg Skryl, Vladimir Trukhin, Ivan Santovac i Vadim Ogorodov svojeručno potpisali Ugovor o osnivanju "MONTERU" d.o.o. BUDVA
Istovjetnost imenovane utvrđena je na osnovu pasoša br..

Potpis ovjeravao
Adv. Joko Tripković

ADVOKAT
Joko Tripković
Budva, Trg Sunca br. 1
mob. tel. 069/035-339

Drustvo za projektovanje,gradnju i inženjering
»Monteru « d.o.o. Budva

STATUT

Društva sa ograničenom odgovornošću
Za projektovanje,gradnju i inženjering
"Monteru « d.o.o. Budva

Budva, oktobar 2005.god.

Na osnovu člana 21. Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za projektovanje,gradnju i inženjering " Monteru "d.o.o. Budva, i člana 68. Zakona o privrednim drustvima (»SLlist RCG« br. 6/02), Osnivači donose,

STATUT

OSNOVNE ODREDBE

Clan 1.

Statutom Društva za projektovanje, gradnju i inženjering "Monteru" d.o.o. Budva (u daljem tekstu: Društvo) uređuju se sljedeća pitanja:

- naziv, sjediste i adresa Društva,
- djelatnost Društva,
- kapital Društva,
- organi upravljanja i rukovođenja,
- pravni polozaj Društva,
- dobit i rizik,
- poslovna tajna,
- prestanak rada Društva,
- zaštita životne sredine,
- prelazne odredbe

NAZIV, SJEDIŠTE I ADRESA

Član 2.

Društvo se osniva na neograničeno vrijeme i posluje pod nazivom Društvo za projektovanje,gradnju i inženjering "Monteru" d.o.o. Budva, društvo sa ograničenom odgovornošću Budva,

Skraćeni naziv Društva »Monteru« d.o.o. Budva.

Sjedište Društva je u Budvi, ul. I Proleterska Br: bb zgrada S – 1 .
Društvo ima pečat sa ispisanim tekstom punog ili skraćenog naziva firme po obodu i nazivom po sredini.
Štambimlj je četvrtastog oblika sa skraćenim nazivom Društva i oznakom rednog broja i godine.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 3.

Djelatnost Društva je:
74203 inzinjering
74202 projektovanje gradevinskih i drugih objekata
45420 ugradnja stolarije
45430 postavljanje podnih i zidnih obloga
45440 bojenje i zastakljivanje
45450 ostali završni radovi
50100 prodaja motornih vozila
50200 održavanje i opravka motornih vozila
50300 prodaja djelova i pribora za motorna vozila
50401 prodaja motocikala, njihovih djelova i pribora
50402 održavanje i oprema motocikala
50500 trgovina na malo motornim gorivom
trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (djelatnost trgovine na veliko, trgovackih posrednika, distributera, industrijskih proizvoda, izvoznika, potrosackih zadruga,kooperativnih organizacija za plasman poljoprivrednih proizvoda i dr.)
51110 posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
51120 posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
51130 posredovanje u prodaji drvne grade i građevinskih materijala
51140 posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
51150 posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo metalne i gvozdarske robe
51160 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od tekstila
51170 posredovanje u prodaji hrane, pica i duvana
51180 posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili proizvoda na drugom mjestu nepomenutih
51190 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
45250 ostali gradevinski radovi, ukljucujuci i specijalizovane radove
45310 postavljanje elektricnih instalacija i oprema
45320 izolacioni radovi
45330 postavljanje cjevnih instalacija
45340 ostali instalacioni radovi
45410 malterisanje
74140 marketing, konsalting i menadzment poslovi

74150 holding poslovi
74402 ostale usluge reklame i propagande
74201 prostorno planiranje
74202 projektovanje gradevinskih i drugih objekata
74203 inzinjering
55110 hoteli i moteli sa restoranom
55120 hoteli i moteli bez restorana
55211 dječija i omladinska odmarališta
55212 planinarski domovi i kuće
55220 kampovi
55231 radnička odmarališpta
55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti
55233 ostali smještaj za kraći boravak
55300 restorani
55400 barovi
55510 kantine
55520 ketering
60211 prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60212 prevoz putnika u gradskom saobraćaju
60220 taksi prevoz
60250 prevoz robe u drumskom saobraćaju
61110 pomorski saobraćaj
63300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora, pomoć turistima na mjestu nepomenuta.
63400 aktivnost drugih posrednika u saobraćaju
74204 ostale arhitektonske i inzinjerijske aktivnosti i tehnicki savjeti
70110 razvoj projekata o nekretninama
70200 iznajmljivanje nekretnina
70310 agencije za nekretnine
70320 upravljanje nekretninama za tud račun
71100 iznajmljivanje automobila
74401 priređivanje sajmova
92610 djelatnost sportskih arena i stadiona
92621 djelatnost marina
92622 ostale sprotske aktivnosti
92330 vašarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova
92340 ostale zabavne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
93050 ostale uslužne aktivnosti nepomenute
92710 kockanje i klađenje, osim koje po zakonu organizuje samo država
51210 trgovina na veliko zrnastim prizvodima, sjemenjem i hranom

51220 trgovina na veliko cvijećem i rastinjem
51230 trgovina na veliko živim životinjama
51240 trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
51250 trgovina na veliko sirovim duvanom
51310 trgovina na veliko voćem i povrćem
51320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
51330 trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima, mastima
51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima
51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
51370 trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom.
51390 trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce
51410 trgovina na veliko tekstilom
51420 trgovina na veliko odjećom i obućom
51430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
51440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama,zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje
51450 trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
51460 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
51470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
51510 trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
51520 trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
51530 trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom
51540 trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje
51550 trgovina na veliko hemijskim prozvodima
51560 trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom
51570 trgovina na veliko otpacima i ostacima
51610 trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta
51620 trgovina na veliko građevinskim mašinama
51630 trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
51640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
51650 trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju
51660 trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
51700 ostala trgovina na veliko

51110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana
52210 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
52210 trgovina na malo voćem i povrćem
52220 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
52230 trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
52240 trgovina na malo hljebom, kolacima i slatkišima
52250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
52260 trgovina na malo proizvodima od duvana
52270 ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
52310 izdavanje i spravljanje lijekova po recepturi
52320 trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima
52330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
52410 trgovina na malo tekstilom
52420 trgovina na malo odjećom
52430 trgovina na malo obućom i predmetima od kože
52440 trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljavanje
52450 trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
52460 trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52470 trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
52480 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
52500 trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
45110 rušenje i razbijanje objekata, zemljani i radovi
45120 ispitivanje terena busenjem i sondiranjem
45210 grubi gradevinski radovi i specificni radovi niskogradnje
45220 montaza krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 izgradnja saobracajnica, aerodromskih pista i sportskih terena 45240 izgradnja hidrogradevinskih objekata
92720 ostale rekreaktivne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute
- organizovanje sportskih manifestacija svih vrsta, savjetovanja i transfere sportista, sve vrste savjetovanja sportskih klubova i prava transfera pi sponzorstvima i reklamama svih vrsta prema sportskim klubovima kao prema pojedincima sportistima.

110302 usluge reklame i ekonomske propagande,
110303 komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa roba i usluga i
110309 nepomenute usluge u oblasti prometa.

U djelatnosti spoljno trgovinskog prometa Društvo vrši:
- poslove uvoza i izvoza,

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,
- poslove unutrašnje i međunarodne špedicije.

KAPITAL DRUŠTVA

Član 4.

Osnivači na ime osnivanja Društva : Sergey Kochetov, Oleg Skryl, Vladimir Trukhin, Ivan Santovac i Vadim Ogorodov kao vlasnici osnivaju Društvo i unose kapital potreban za početak rada Društva shodno Ugovoru o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću u iznosu od 1 €, u odnosu po 20% .

Član 5.

Na osnovu osnivačkog uloga Osnivači imaju pravo da upravljaju Društvom, učestvuju u snošenju rizika i raspodjeli dobiti srazmjerno ulogu u imovinu Društva, u slučaju njegovog prestanka i nakon isplate svih zakonskih obaveza.

Član 6.

Osnovni kapital Društva se može povećati izmjenom Akta o osnivanju Društva.

Član 7.

Ako Osnivači odluče da je Društvu potreban kapital preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstava se mogu obezbijedi na sljedeći način i redom:

- iz neraspoređene dobiti,
- putem kredita osnivača,
- putem povećanja i uplate kapitala, dokapitalizacija,

Član 8.

Za sve što nije podrobnije precizirano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugi zakoni.

ORGANI UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA

Član 9.

Organ upravljanja Društva i rukovođenja je Izvršni direktor.

Član 10.

Društvom rukovodi Izvršni direktor bez ograničenja u unutrašnjem i spoljno trgovinskom poslovanju i imenuje se na mandatni period od četiri godine, uz mogućnost produženja.

Izvršni direktor Društva može ovlašćenje prenijeti na treće lice, ali uz saglanost osnivača.

Član 11.

Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge Osnivača i sprovodi njihove odluke u vezi sa: poslovanjem Društva, zastupanjem interesa Društva, upravljanjem imovinom Društva, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljvanjem lica u Društvu, izdavanjem naloga i uputstava, koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva.

Izvršni direktor u okviru svojih ovlašćenja posebno organizuje i vodi poslovanje Društva, zastupa Društvo, stara se o zakonitosti rada Društva, donosi opšta akta Društva i odgovoran je za njihovo izvršenje, obavlja sve poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i aktom o osnivanju.

PRAVNI POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 12.

U pravnom prometu Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Za svoje obaveze, nastale u pravnom prometu sa trećim licima, Društvo odgovara svim sredstivima, a osnivač snosi rizik poslovanja Društva do visine osnivačkog uloga.

Član 13.

Društvo vodi knjigu članova Društva u koju se unose sljedeći podaci:

- ime i adresa ili firma i sjedište osnivača,
- visina osnivačkog uloga,
- sve izmjene podataka koje se upisuju u knjigu članova,
- drugi podaci značajni za poslovanje Društva.

Osnivači imaju pravo uvida u knjige članova, kao i spise, na kojima se zasniva upis podataka, kao i druga zainteresovana lica, po prethodnom odobrenju Društva.

DOBIT I RIZIK

Član 14.

Po odbitku troškova poslovanja, zakonskih i drugih, osnivačima pripada ostvarena dobit, odnosno ista se dijeli sa licima koja su uložila sredstva srazmjerno ulogu.
Osnivači će odlučiti da li će se dobit, na koju osnivači imaju pravo po osnovu ugovora, reinvestirati, ili će biti isplaćena partnerima u roku od 30 dana, od dana završetka poslovne godine.

Član 15.

Osnivači će, u slučaju potrebe pokrivanja gubitaka, odlučiti da li će gubitak pokriti iz sredstava imovine Društva, smanjenjem osnovne glavnice, iz sredstava pribavljenih podizanjem kredita, ili na drugi način, poštujući pri tome pozitivne propise i prava trećih lica.

VIII. POSLOVNA TAJNA

Član 16.

Osnivači se obavezuju da će čuvati kao poslovnu tajnu sve povjerljive podatke koje je saznao u toku osnivanja i poslovanja Društva. Kao povjerljivi smatraju se komercijalni, tehnički i drugi podaci, koje utvrdi osnivač kao povjerljivim.

PRESTANAK RADA

Član 17.

Društvo može prestati sa radom iz razloga predviđenih Zakonom i na osnovu saglasnosti Osnivača.
Troškove nastale osnivač snose u cijelosti.

Član 18.

U slučaju prestanka Društva Osnivačima i licima koja su uložila sredstva, vraćaju se uložena sredstva, pod uslovom da je Društvo iz stečenih sredstava izmirilo sve druge zakonske obaveze.

ZAŠTITA SREDINE

Član 19.

Društvo se obavezuje da upravlja i donosi sve odluke uz striktnu primjenu propisa o zaštiti životne sredine.
Prilikom novih investicija u Društvu, ili promjene djelatnosti, posebno će se voditi računa o svim apsketima životne sredine.
Na kraju poslovne godine, pri razmatranju poslovanja, posebno će se razmotriti djelovanje u oblasti i unapređivanju i zaštiti životne sredine.

XI. PRELAZNE ODREDBE

Član 20.

Osnivači će vršiti i naknadne izmjene i dopune ovog Statuta u skladu sa Zakonom.

Broj: 01/2
Budva, 21.10. 2005.god

OSNIVAČI:

SERGEY KOCHETOV
(ime, prezime, potpis)

OLEG SKRYL
(ime, prezime, potpis)

VLADIMIR TRUKHIN
(ime, prezime, potpis)

IVAN SANTOVAC
(ime, prezime, potpis)

VADIM OGORODOV
(ime, prezime, potpis)

" MONTERU " d.o.o

Broj:03

Budva, 21. 10. 2005.god.

Privredni sud

P O D G O R I C A

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se Marijana Nedović da može preuzeti Potvrdu o registraciji osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću "MONTERU " d.o.o. Budva.

Ovlašćeni punomoćnik ima broj lične karte: 1463, izdata u OB Budva.

OSNIVAČI:

SERGEY KOCHETOV
(ime, prezime, potpis)

OLEG SKRYL
(ime, prezime, potpis)

VLADIMIR TRUKHIN
(ime, prezime, potpis)

IVAN SANTOVAC
(ime, prezime, potpis)

VADIM OGORODOV
(ime, prezime, potpis)

Potvrđujem da su osivači Sergey Kochetov, Oleg Skryl, Vladimir Trukhin, Ivan Santovac i Vadim Ogorodov potpisali punomoćje za Nedović Marijanu sa brojem [redacted] za preuzim[redacted] "MONTERU" d.o.o. Budva, dana 21.10.2005.godine.

Potpis ovjerivača:
Adv. Joko Tripković

ADVOKAT
Joko Tripković
Budva, Trg Sunca br. 1
mob. tel. 069/035-339

5-0268310/007

~~5-0428423/60~~

Crna Gora
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj 12316
Podgorica, 24.12. 2013 god.

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA

Broj: 03/4-17773/2-13 **Podgorica, 23. decembar 2013. godine**

Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list CG", br. 44/12), postupajući po zahtjevu Bošković Mirka, novinara Radio- televizije Crne Gore, Podgorica, Džordža Vašingtona bb, sa sjedištem u Podgorici, Poreska uprava d o n o s i

R J E Š E NJ E

1.Djelimično se usvaja zahtjev Bošković Mirka , novinara Radio Televizije Crne Gore, Podgorica, Džordža Vašingtona bb, od 12.12.2013. godine, pa mu se **dozvoljava** pristup informaciji– kopiji osnivačkih akata, sa registracionim promjenama i pratećom dokumentacijom za poreskog obveznik Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering "Montera" DOO, sa sjedištem u Budvi, sa podacima o osnivaču ovog prvnog lica - BU 2 Property corp.

2.Pristup traženoj informaciji ostvariće se preuzimanjem kopije akata, u prostorijama Poreske uprave - Sektora za usluge i registraciju – Odsjek za centralni registar privrednih subjekata u ul. Marka Miljanova br.54, Podgorica.
Preuzimanje kopije, tražene inforamcije, nakon brisanja podataka koji se štite Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i podataka koji presdtavljaju poresku tajnu od strane službenika ovog organa, izvršiće se u prostorijama ovog organa, a nakon dostavljanja dokaza o uplati troškova postupka na žiro račun br 832-1146-57 .

3.Ograničava se pristup inforamciji iz tačke 1 ovog zahtjeva koji se odnosi na uvid i kopiranje podataka koji se odnose na jedinstveni matični broj i adresu fizičkih lica (direktora, osnivača, vlasnika...).

O b r a z l o ž e n j e

Bošković Mirko, novinar RTV Crne Gore, podnio je Poreskoj upravi zahtjev, dana 12.12.2013. godine, kojim je tražen pristup informacijama- dostavom kopije osnivačkih akata, sa sa registracionim promjenama i pratećom dokumentacijom za poreskog obveznik Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering "Montera" DOO, sa sjedištem u Budvi, sa podacima o osnivaču ovog prvnog lica - BU 2 Property corp

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da posjeduje traženu inforamciju - osnivačka akta, sa registracionim promjenama i pratećom dokumentacijom za poreskog obveznika"Montera" DOO, sa sjedištem u Budvi, pa nalazi da se pristup informaciji može omogućiti na zahtijevani način, dostavom kopije, uz ograničenje iz čl 14 Zakona o slobodnom pristupu inforamcijama a koja se odnose na brisanje ličnih podataka, propisanih čl. 9 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da posjeduje traženu inforamciju - osnivačka akta, sa registracionim promjenama i pratećom dokumentacijom za navedene poreske obveznike, pa nalazi da se pristup informaciji može omogućiti na zahtijevani način, dostavom kopije, uz

ograničenje iz čl 14 Zakona o slobodnom pristupu inforamcijama a koja se odnose na brisanje ličnih podataka, propisanih čl. 9 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Članom 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu infromacijama je propisano da "podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene inforamcije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore" i čl. 1 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Službeni list CG", br.2/7) kojim je u članu 1 propisano da trošak kopiranja informacije formata A4 iznosi po stranici 0,10 € .

Troškovi postupka će se utvrditi nakon uvida u spise predmeta navedenog pravnog lica i brisanja podataka koji se štite Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i podataka koji prestavljaju poresku tajnu, od strane službenika ovog organa. Podnosilac zahtjeva će preuzeti kopiju tražene dokumetnacije u prostorijama Poreske uprave - Sektora za usluge i registraciju – Odsjek za centralni registar privrednih subjekata u ul. Marka Miljanova br.54, Podgorica, a nakon dostavljanja dokaza o uplati troškova postupka u korist organa – Poreske uprave na žiro račun br

Uvidom u sadržaj tražene inforamcije Poreska uprava je utvrdila da dio iste, opisan stavom tri dispozitiva ovog rješenja, sadrži podatke koji se odnose na jedinstveni matični broj fizičkih lica – JMBG (osnivača,vlasnika, direktora,...) i adresu, radi čije je zaštite članom 14 stav1 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisana mogućnost ograničenja pristupa inforamciji ili dijelu inforamcije, ako je to u interesu zaštite privatnosti od objelodanjivanja podataka predvidjenih zakonom kojim se uredjuje zaštita podataka o ličnosti. Članom 9 tačka1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti je propisano da su lični podaci sve inforamcije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet utvrdjen ili se može utvrditit. Članom 2 stav 1 Zakona je propisano da se podaci o ličnosti mogu obradjivati za namjenu koja je odredjena zakonom ili uz prethodnu saglasnost lica čiji se podaci obradjuju.Lični podaci se , u skladu sa stavom 2 ovog člana , ne mogu obrdjivati u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade niti na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom.

Pri ovakvom stanju stvari Poreska uprava je sprovela test štenositi objavljivanja ove inforamcije, u skladu sa odredbama čl 16 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu inforamcijam, i utvrdila da bi objelodanjivanje ove informacije predstavljalo kršenje pozitivnih propisa i proizvelo bi nepovjerenje poreskih obveznika prema organima državne uprave, konkretno prema Poreskoj upravi, što je procijenjeno kao veća šteta od javnog interesa za objavljivanjem istih informacija.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rješenja, neposredno ili preko Poreske uprave. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00€ administrativne takes shodno tarifnom br. 2 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG br. 53/03...02/06 i SL.list CG" br. 22/08...26/11)

POMOĆNIK DIREKTORA
Novo Radović

Dostavljeno:
* Podnosiocu zahtjeva
* Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama
* u spise predmeta
* Odsjek za centralni registar privrednih subjekata
* a/a

DANA 26.7.2019 IZVRŠIO UVID U

I KOPIRAO ODLUKU O IMENOVANJU V.D. IZVRŠNOG DIREKTORA, ODLUKU O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA, UGOVOR O PRENOSU UDJELA/PRISTUPANJU OSNIVAČA, ODLUKU O PROMJENI LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE; ODLUKU O PROMJENI SJEDIŠTA, UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA I DR.

C R N A G O R A
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA

Broj: 03/4-17773/2-13 **Podgorica, 23. decembar 2013. godine**

Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list CG", br. 44/12), postupajući po zahtjevu Bošković Mirka, novinara Radio- televizije Crne Gore, Podgorica, Džordža Vašingtona bb, sa sjedištem u Podgorici, Poreska uprava d o n o s i

R J E Š E NJ E

1.Djelimično se usvaja zahtjev Bošković Mirka , novinara Radio Televizije Crne Gore, Podgorica, Džordža Vašingtona bb, od 12.12.2013. godine, pa mu se **dozvoljava** pristup informaciji– kopiji osnivačkih akata, sa registracionim promjenama i pratećom dokumentacijom za poreskog obveznik Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering "Montera" DOO, sa sjedištem u Budvi, sa podacima o osnivaču ovog prvnog lica BU 2 Property corp.

2.Pristup traženoj informaciji ostvariće se preuzimanjem kopije akata, u prostorijama Poreske uprave - Sektora za usluge i registraciju – Odsjek za centralni registar privrednih subjekata u ul. Marka Miljanova br.54, Podgorica.
Preuzimanje kopije, tražene inforamcije, nakon brisanja podataka koji se štite Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i podataka koji presdtavljaju poresku tajnu od strane službenika ovog organa, izvršiće se u prostorijama ovog organa, a nakon dostavljanja dokaza o uplati troškova postupka na žiro račun

3.Ograničava se pristup inforamciji iz tačke 1 ovog zahtjeva koji se odnosi na uvid i kopiranje podataka koji se odnose na jedinstveni matični broj i adresu fizičkih lica (direktora, osnivača, vlasnika...).

O b r a z l o ž e n j e

Bošković Mirko, novinar RTV Crne Gore, podnio je Poreskoj upravi zahtjev, dana 12.12.2013. godine, kojim je tražen pristup informacijama- dostavom kopije osnivačkih akata, sa sa registracionim promjenama i pratećom dokumentacijom za poreskog obveznik Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering "Montera" DOO, sa sjedištem u Budvi, sa podacima o osnivaču ovog prvnog lica - BU 2 Property corp

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da posjeduje traženu inforamciju - osnivačka akta, sa registracionim promjenama i pratećom dokumentacijom za poreskog obveznika"Montera" DOO, sa sjedištem u Budvi, pa nalazi da se pristup informaciji može omogućiti na zahtijevani način, dostavom kopije, uz ograničenje iz čl 14 Zakona o slobodnom pristupu inforamcijama a koja se odnose na brisanje ličnih podataka, propisanih čl. 9 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da posjeduje traženu inforamciju - osnivačka akta, sa registracionim promjenama i pratećom dokumentacijom za navedene poreske obveznike, pa nalazi da se pristup informaciji može omogućiti na zahtijevani način, dostavom kopije, uz

ograničenje iz čl 14 Zakona o slobodnom pristupu inforamcijama a koja se odnose na brisanje ličnih podataka, propisanih čl. 9 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Članom 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu infromacijama je propisano da "podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene inforamcije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore" i čl. 1 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Službeni list CG", br.2/7) kojim je u članu 1 propisano da trošak kopiranja informacije formata A4 iznosi po stranici 0,10 € .

Troškovi postupka će se utvrditi nakon uvida u spise predmeta navedenog pravnog lica i brisanja podataka koji se štite Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i podataka koji prestavljaju poresku tajnu, od strane službenika ovog organa. Podnosilac zahtjeva će preuzeti kopiju tražene dokumetnacije u prostorijama Poreske uprave - Sektora za usluge i registraciju – Odsjek za centralni registar privrednih subjekata u ul. Marka Miljanova br.54, Podgorica, a nakon dostavljanja dokaza o uplati troškova postupka u korist organa – Poreske uprave na žiro račun br

Uvidom u sadržaj tražene inforamcije Poreska uprava je utvrdila da dio iste, opisan stavom tri dispozitiva ovog rješenja, sadrži podatke koji se odnose na jedinstveni matični broj fizičkih lica – JMBG (osnivača,vlasnika, direktora,...) i adresu, radi čije je zaštite članom 14 stav1 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisana mogućnost ograničenja pristupa inforamciji ili dijelu inforamcije, ako je to u interesu zaštite privatnosti od objelodanjivanja podataka predvidjenih zakonom kojim se uredjuje zaštita podataka o ličnosti. Članom 9 tačka1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti je propisano da su lični podaci sve inforamcije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet utvrdjen ili se može utvrditit. Članom 2 stav 1 Zakona je propisano da se podaci o ličnosti mogu obradjivati za namjenu koja je odredjena zakonom ili uz prethodnu saglasnost lica čiji se podaci obradjuju.Lični podaci se , u skladu sa stavom 2 ovog člana , ne mogu obrdjivati u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade niti na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom.

Pri ovakvom stanju stvari Poreska uprava je sprovela test štenositi objavljivanja ove inforamcije, u skladu sa odredbama čl 16 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu inforamcijam, i utvrdila da bi objelodanjivanje ove informacije predstavljalo kršenje pozitivnih propisa i proizvelo bi nepovjerenje poreskih obveznika prema organima državne uprave, konkretno prema Poreskoj upravi, što je procijenjeno kao veća šteta od javnog interesa za objavljivanjem istih informacija.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rješenja, neposredno ili preko Poreske uprave. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00€ administrativne takes shodno tarifnom br. 2 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG br. 53/03...02/06 i SL.list CG" br. 22/08...26/11)

POMOĆNIK DIREKTORA
Novo Radović

Dostavljeno:
* Podnosiocu zahtjeva
* Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama
* u spise predmeta
* Odsjek za centralni registar privrednih subjekata
* a/a

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0268310 / 002**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA

registrovalo promjenu podataka dana 11.07.2006 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

25.07.2006

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0268310 / 002**

Datum registracije promjene: **11.07.2006**

Sjedište uprave društva **I PROLETERSKA BR. B.B. ZGRADA S-1 BUDVA**

Adresa za prijem službene pošte: **I PROLETERSKA BR. B.B. ZGRADA S-1 BUDVA**

Šifra djelatnosti: **74202** **Projektovanje grad. i drugih objekata**

Datum donošenja osnivačkog akta: **21.10.2005**

Datum donošenja Statuta: **21.10.2005** Datum promjena Statuta: **01.07.2006**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Ime i prezime: **SERGEY KOCHETOV**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Ime i prezime: **OLEG SKRYL**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Ime i prezime: **VLADIMIR TRUKHIN**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Ime i prezime: **VADIM OGORODOV**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

5 - 0268310 / 002

Svojstvo:	**Izvršni direktor**
Ime i prezime:	**VADIM OGORODOV**
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	

Svojstvo:	**Ovlašćeni zastupnik**
Ovlašćenje:	*pojedinačno*
Ime i prezime:	**VADIM OGORODOV**
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	

REGISTRATOR

M.P.

LJILJANA ŠOŠKIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 11.07.2006 Предато на пошту дана 12
препоручено дана, _____ 13
Број: _____ Број примјерака _____ прилога, Такса ЕУР _____

FORMULAR ZA REGISTRACIJU

DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Form 5 DOO CRPS

POCETNA REGISTRACIJA [X]
PROMJENA PODATAKA [ ]

1. Naziv drustva	Društvo sa ograničenom odgovornošću "MONTERU" d.o.o. Budva, ulica Prva Proleterska bb Budva		
2. Podaci koji se odnose na osnivacki akt	Datum donosenja osnivackog akta: 21.10.2005.godine Datum promjena akta: 01.07.2006.		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta: 21.10.2005.g.	Datum promjena statuta: 01.07.2006.	

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o osnivacu, clanu drustva, clanu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:	OSNIVAC [x] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)
1) licno ime /naziv	1.Ime/naziv VADIM OGORODOV	1.Ime/naziv OLEG SKRYL	1.Ime/naziv VLADIMIR TRUGHIN
2) adresa/sjediste	2.Adresa/sjediste RUSKA FEDERACIJA	2.Adresa/sjediste RUSKA FEDERACIJA	2. Adresa/sjediste RUSKA FEDERACIJA
3) prethodno ime (u slucaju da je doslo do promjene)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)
4) maticni broj ili broj pasosa	4 Bbroj pasosa:	4 Broj pasosa:	4.Broj pasosa:
5) datum i mesto rodjenja clana odbora direktora	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora:
6) drzavljanstvo clana odbora direktora	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:
7) clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji
8) mjesto registracije tih drustava	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
9) pristanak na imenovanje	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv SERGEY KOCHETOV 2.Adresa/sjediste [redacted] 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Broj pasosa: [redacted] 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: [redacted]NA 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: RUSKA FEDERACIJA 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
5. Sjediste drustva	Budva, Prva Proleterska bb		
6. Adresa za prijem sluzbene poste	Budva , Prva Proleterska bb		
7. Sifra djelatnosti	74202 PROJEKTOVANJE I GRADNJA GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA		
8. Rok na koji je drustvo osnovano	neograničeno		
9. Licno ime i MB izvrsnog direktora	VADIM OGORODOV [redacted]		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Imena osoba ovlastenih da zastupaju drustvo (naznaciti da li je zastupnik ovlasten da zastupa drustvo pojedinacno ili kolektivno)	VADIM OGORODOV..... je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [x] KOLEKTIVNO [ ] bez ograničenja (naznaciti odgovarajuce) VADIM OGORODOV da djeluje POJEDINACNO [x] KOLEKTIVNO [ ] bez ograničenja (naznaciti odgovarajuce) Direktor VADIM OGORODOV.....je ovlastena da djeluje POJEDINACNO [x] KOLEKTIVNO [ ] bez ograničenja (naznaciti odgovarajuce)
11. Ime, potpis i MB ovlascenog lica	VADIM OGORODOV Broj pasoša
Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja sluzi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imace registarski broj. Kopija ce biti vracena drustvu na adresu naznacenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se moze koristiti za pocetnu registraciju drustva sa ogranicenom odgovornoscu ili za promjenu podataka navedenih u pocetnoj registraciji.
4. Ako ima vise od sest clanova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti njegov registarski broj
6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a ce dostaviti Sluzbenom listu.RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlascenog posrednika ili adresu CRPS-a:
   Centralni registar Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.

9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)

10. Naknada koja se placa za podnosenje ovog formulara iznosi ....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivacki akt
- statut
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 71398
Datum: 11.07.2006

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 11.07.2006, pod registarskim brojem 5-0268310/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA. Ugovorom od 01.07.2006. godine upisuje se promjena osnivača ta,ko da istupa osnivač Santovac Ivan i vrši se promjena Statuta 01.07.2006 . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

25. 07. 2006

Registrator

ŠOŠKIĆ LJILJANA

" MONTERU" d.o.o Budva
Broj:03
Budva, 01.. o7. 2006.god.

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se Lijesevic Ivan iz Budve jmb: [redacted]
da može preduzimati sve pravne i druge radnje na registraciji i diregistraciji našeg preduzeća MONTERU d.o.o. Budva u CRPS Privrednog suda u Podgorici, pribavljanju rješenja o statistici otvaranju žiro računa i dr.



Izvršni direktor,

VADIM OGORODOV

Александра Богојевић
СУДСКИ ТУМАЧ ЗА РУСКИ ЈЕЗИК
Судебный переводчик с сербского языка
Лиценца : № 03-71/04 тел/факс: 081 641 637 моб: 069 698 965

PUNOMOĆJE

Dvadeset četvrti novembar dvije hiljade pete godine

Grad Moskva

Ovim punomoćjem ja, državljanin Rusije **Skril Oleg Viktorovič**, rođen 29. juna 1960. godine, [redacted] izdat 14. oktobra 2005. godine od strane OUP „Čertanovo Južnoje" grada Moskva, šifra pododjelienia 772-022, registrovan na adresi: [redacted]

opunomoćujem državljanina Rusije, **Ogorodov Vadim Genadijevič,** rođen 11. juna 1963. godine, pasoš [redacted] izdat 16. aprila 2003. godine od strane Odjeljenja milicije br.2 Ramenske UUP Moskovske oblasti, šifra pododjeljenja 503-092, registrovan na adresi: [redacted] (pasoš za izlazak iz Ruske Federacije i za ulazak u [redacted] izdat 02. jula 2004. godine od strane UUP [redacted]),

da predstavlja moje interese u svojstvu osnivača DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" – BUDVA (Republika Crna Gora, registarski broj 5-0268310/001, datum registrovanja 25. oktobar 2005. godine) u pitanjima: upravljanja Društvom srazmjerno mojem ulogu u imovinu Društva, uzajamnih odnosa sa drugim osnivačima (učesnicima) Društva u slučaju prodaje njihovih uloga (učešća), učešća u skupštini osnivača (učesnika) Društva sa svim zakonskim pravima koja ima osnivač (učesnik) Društva, učešća u diskutovanju po svim pitanjima dnevnog reda, glasanja po svim pitanjima dnevnog reda, davanja predloga i primjedbi o pitanjima dnevnog reda, pripremljenoj dokumentaciji i tekućim odlukama, informisati se i dobijati podatke, materijale i dokumentaciju koja se odnosi na skupštinu osnivača (učesnika) i na upravljanje Društvom, kao i da vrši bilo koje druge radnje i da potpisuje u moje ime bilo koju dokumentaciju neophodnu za izvršenje i/ili sređivanje dokumentacije prema datom zadatku.

Стални судски тумач за руски језик Александра Богојевић

Ja, Aleksandra Bogojević, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva Pravde Republike Crne Gore, broj licence 03 – 71 / 04, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu dokumenta sastavljenog na ruskom jeziku.

Sve radnje, koje vrši Punomoćnik u skladu sa ovim Punomoćjem smatraću da sam preduzeo lično, kao osnivač Društva.

Ovo punomoćje je izdato na rok od tri godine sa pravom prenošenja.

Skril Oleg Viktorovič

Svojeručni potpis

Grad Moskva.

Dvadeset četvrti novembar dvije hiljade pete godine.

Ja, Bojcova Veronika Jurjevna, notar grada Moskva, ovjeravam ovo punomoćje.

Punomoćje je potpisao građanin Skril Oleg Viktorovič u mojem prisutstvu.

Njegov identitet je utvrđen, provjerena je pravna sposobnost.

Unešeno u registar pod brojem № **5 - 7164**

Naplaćena je državna taksa (prema tarifi), 1050 rubalja.

Notar grada Moskva Bojcova V.J.

Svojeručni potpis notara

Mjesto pečata:
Okrugli pečat notara sa grbom Ruske Federacije
Tekst pečata:

„ Notar grada Moskva Bojcova V.J.“

Svojeručni potpis notara

Ja, Aleksandra Bogojević, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva Pravde Republike Crne Gore, broj licence 03 – 71 / 04, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu dokumenta sastavljenog na ruskom jeziku.

Александра Богојевић
СУДСКИ ТУМАЧ ЗА РУСКИ ЈЕЗИК
Судебный переводчик с сербского языка
Лиценца : № 03-71/04 **тел/факс: 081 641 637 моб: 069 698 965**

PUNOMOĆJE

Dvadeset četvrti novembar dvije hiljade pete godine

Grad Moskva

Ovim punomoćjem ja, državljanin Rusije **Truhin Vladimir Vasilijevič**, rođen 12. septembra 1961. godine, pasoš [redacted] izdat 20. septembra 2002. godine od strane OUP „Čertanovo Južnoje" grada Moskva, šifra pododjeljenja 772-022, registrovan na adresi: [redacted]

opunomoćujem državljanina Rusije, **Ogorodov Vadim Genadijevič,** rođen 11. juna 1963. godine, pasoš [redacted] 16. aprila 2003. godine od strane Odjeljenja milicije br.2 Ramenske UUP Moskovske oblasti, šifra pododjeljenja 503-092, registrovan na adresi: [redacted] (pasoš za izlazak iz Ruske Federacije i za ulazak u Rusku Federaciju [redacted] izdat 02. jula 2004. godine od strane UUP 632),

da predstavlja moje interese u svojstvu osnivača DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" – BUDVA (Republika Crna Gora, registarski broj 5-0268310/001, datum registrovanja 25. oktobar 2005. godine) u pitanjima: upravljanja Društvom srazmjerno mojem ulogu u imovinu Društva, uzajamnih odnosa sa drugim osnivačima (učesnicima) Društva u slučaju prodaje njihovih uloga (učešća), učešća u skupštini osnivača (učesnika) Društva sa svim zakonskim pravima koja ima osnivač (učesnik) Društva, učešća u diskutovanju po svim pitanjima dnevnog reda, glasanja po svim pitanjima dnevnog reda, davanja predloga i primjedbi o pitanjima dnevnog reda, pripremljenoj dokumentaciji i tekućim odlukama, informisati se i dobijati podatke, materijale i dokumentaciju koja se odnosi na skupštinu osnivača (učesnika) i na upravljanje Društvom, kao i da vrši bilo koje druge radnje i da potpisuje u moje ime bilo koju dokumentaciju neophodnu za izvršenje i/ili sređivanje dokumentacije prema datom zadatku.

Александра Богојевић

Ja, Aleksandra Bogojević, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva Pravde Republike Crne Gore, broj licence 03 – 71 / 04, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu dokumenta sastavljenog na ruskom jeziku.

Sve radnje, koje vrši Punomoćnik u skladu sa ovim Punomoćjem smatraću da sam preduzeo lično, kao osnivač Društva.

Ovo punomoćje je izdato na rok od tri godine sa pravom prenošenja.

Truhin Vladimir Vasilijevič .

Svojeručni potpis

Grad Moskva.

Dvadeset četvrti novembar dvije hiljade pete godine.

Ja, Bojcova Veronika Jurjevna, notar grada Moskva, ovjeravam ovo punomoćje.

Punomoćje je potpisao građanin Truhin Vladimir Vasilijevič u mojem prisutstvu.

Njegov identitet je utvrđen, provjerena je pravna sposobnost.

Unešeno u registar pod brojem № **5 - 7163**
Naplaćena je državna taksa (prema tarifi), 1050 rubalja.
Notar grada Moskva Bojcova V.J.

Svojeručni potpis notara

Mjesto pečata:
Okrugli pečat notara sa grbom Ruske Federacije
Tekst pečata:

„ Notar grada Moskva Bojcova V.J.“

Svojeručni potpis notara

Ja, Aleksandra Bogojević, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena Rješenjem Ministarstva Pravde Republike Crne Gore, broj licence 03 – 71 / 04, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu dokumenta sastavljenog na ruskom jeziku.

Александра Богојевић
СУДСКИ ТУМАЧ ЗА РУСКИ ЈЕЗИК
Судебный переводчик с сербского языка
Лиценца : № 03-71/04 тел/факс: 081 641 637 моб: 069 698 965

PUNOMOĆJE

Grad Moskva, Dvadeset četvrti novembar dvije hiljade pete godine

Ovim punomoćjem ja, državljanin Rusije **Kočetov Sergej Aleksejevič**, rođen 11. februara 1962. godine, pasoš [redacted] izdat 23. septembra 2003. godine od strane OUP „Krjukovo" UUP Zelenogradskog okruga grada Moskva, šifra pododjeljenja 772-104, registrovan na adresi: [redacted]

opunomoćujem državljanina Rusije, **Ogorodov Vadim Genadijevič,** rođen 11. juna 1963. godine, pasoš [redacted] izdat 16. aprila 2003. godine od strane Odjeljenja milicije br.2 Ramenske UUP Moskovske oblasti, šifra pododjeljenja 503-092, registrovan na adresi: [redacted] (pasoš za izlazak iz Ruske Federacije i za ulazak u Rusku Federaciju [redacted] izdat 02. jula 2004. godine od strane UUP 632),

da predstavlja moje interese u svojstvu osnivača DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" – BUDVA (Republika Crna Gora, registarski broj 5-0268310/001, datum registrovanja 25. oktobar 2005.godine) u pitanjima: upravljanja Društvom srazmjerno mom ulogu u imovinu Društva, uzajamnih odnosa sa drugim osnivačima (učesnicima) Društva u slučaju prodaje njihovih uloga (učešća), učestvovanja u skupštinama osnivača (učesnika) Društva sa svim zakonskim pravima koja ima osnivač (učesnik) Društva, učešća u diskutovanju po svim pitanjima dnevnog reda, glasanja po svim pitanjima dnevnog reda, davanja predloga i primjedbi o pitanjima dnevnog reda, pripremljenoj dokumentaciji i tekućim odlukama, informisati se i dobijati podatke, materijale i dokumentaciju koja se odnosi na skupštinu osnivača (učesnika) i na upravljanje Društvom, kao i da vrši bilo koje druge radnje i da potpisuje u moje ime bilo koju dokumentaciju neophodnu za izvršenje i/ili sređivanje dokumentacije prema datom zadatku.

Стални судски тумач за руски језик Александра Богојевић ПОДГОРИЦА

Ja, Aleksandra Bogojević, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva Pravde Republike Crne Gore, broj licence 03 – 71 / 04, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu dokumenta sastavljenog na ruskom jeziku.

Sve radnje, koje vrši Punomoćnik u skladu sa ovim Punomoćjem smatraću da sam preduzeo lično, kao osnivač Dкuštva.

Ovo punomoćje je izdato na rok od tri godine sa pravom prenošenja.

Kočetov Sergej Aleksejevič

Svojeručni potpis

Grad Moskva.

Dvadeset četvrti novembar dvije hiljade pete godine.

Ja, Bojcova Veronika Jurjevna, notar grada Moskva, ovjeravam ovo punomoćje.

Punomoćje je potpisao građanin Kočetov Sergej Aleksejevič u mojem prisutstvu.

Njegov identitet je utvrđen, provjerena je pravna sposobnost.

Unešeno u registar pod brojem № **5 - 7162**
Naplaćena je državna taksa (prema tarifi), 1050 rubalja.
Notar grada Moskva Bojcova V.J.

Svojeručni potpis notara

Mjesto pečata:
Okrugli pečat notara sa grbom Ruske Federacije
Tekst pečata:

„ Notar grada Moskva Bojcova V.J.“

Svojeručni potpis notara

Ja, Aleksandra Bogojević, stalni sudski tumač za ruski jezik, postavljena rješenjem Ministarstva Pravde Republike Crne Gore, broj licence 03 – 71 / 04, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu dokumenta sastavljenog na ruskom jeziku.

Društvo sa ograničenom odgovornošću
"**MONTERU** "d.o.o. BUDVA

U G O V O R
o prenosu udjela u okviru Društva sa ograničenom odgovornošću

"MONTERU" d.o.o. B u d v a

BUDVA 01. 07. 2006.g.

Na osnovu člana 74. Zakona o privrednim drustvima (SLlist RCG br. 6/02) i člana 8. Statuta Društva br. 01/2 od 21.10. 2005g.osnivači :

1.SANTOVAC IVAN iz Beograda, br.pas. [redacted] Mup R Srbije,SUP Beograd (u daljem tekstu: **OSNIVAČ I);**

2.OGORODOV VADIM, Ruska federacija , br. pas. [redacted] (u daljem tekstu:**OSNIVAČ II);**

3.SKRYL OLEG, Ruska federacija, br. pas. [redacted] kojeg zastupa, po punomoćju N₀ 5-7164 VADIM OGORODOV, br. pas. [redacted] (u daljem tekstu:**OSNIVAČ III);**

4.KOČETOV SERGEY, Ruska federacija, br. pas. [redacted] kojeg zastupa, po punompćju br. N₀ 5-7162 VADIM OGORODOV, br. pas. [redacted] (u daljem tekstu:**OSNIVAČ IV);**

5.TRUKHIN VLADIMIR Ruska federacija, br. pas. [redacted] kojeg zastupa, po punompćju br. N₀ 5-7163 VADIM OGORODOV, br. pas. [redacted] (u daljem tekstu:**OSNIVAČ IV).**

Zajednički naziv za potpisnike ovog Ugovora je: UGOVORNE STRANE

Dana o1.o7.2006g. u Budvi zaključuju

U G O V O R
o prenosu udjela u okviru Društva sa ograničenom odgovornošću "MONTERU" d.o.o. BUDVA

Član 1.

Ovim Ugovorom **OSNIVAČ I** prenosi, bez naknade, svoj udio-osnivački ulog u vrijednosti 20% kapitala Društva sa ograničenom odgovornošću "**MONTERU** "d.o.o.Budva (u daljem tekstu: **Društvo**) na ostale osnivače proporcionalno, tj **OSNIVAČE II, III, IV** i **V**, tako da nova vlasnička struktura **Društva** izgleda

1. **OGORODOV VADIM.....25%;**
2. **SKRYL OLEG.....25%;**
3. **KOČETOV SERGEY.....25%;**
4. **TRUKHIN VLADIMIR.....25%.**

Prenosom i prijemom predmetnog udjela prestaju sva prava i obaveze u **Društvu OSNIVAČA I.**

Član 2.

Sve odredbe Ugovora o osnivanju **Društva** koje regulišu naziv i sjedište, djelatnost, organe upravljanja, pravni položaj, dobit i rizik, poslovnu tajnu, prestanak rada, zaštitu životne sredine i prelazne odredbe, **OSNIVAČI II, III, IV** i **V** prihvataju, uključujući i dosadašnju funkciju izvršnog direktora u ličnosti **Vadima Ogorodova.**

Član 3.

Na osnovu ovog Ugovora izvršiće se izmjena Statuta, a predmetna promjena registrovaće se u CRPS Podgorica I objaviti u službenom listu RCG.

Broj: 03/006

OSNIVAČ *I:*
SANTOVAC IVAN

***OSNIVAČI II, III, IV* i *V*:**
OGORODOV VADIM

SKRYL OLEG
punomoćnik,
Vadim Ogorodov

KOCHETOV SERGEY
punomoćnnk,
Vadim Ogorodov

TRUKNIN VLADIMIR
punomoćnik,
Vadim Ogorodov

Potvrđujem da su **Santovac Ivan** ,br.pas [redacted] iz Beograda, **i Ogorodov Vadim**,Ruska federacija br. pas. [redacted] u svoje ime i kao punomoćnik **Skryl Olega**,Ruska federacija, br.pas. [redacted] **Kochetov Sergeya,**Ruska federacija, br,pas. [redacted] **Trukhin Vladimira,** Ruska federacija, br.pas. [redacted] svoje ručno potpisali ovaj Ugovor o prenosu osnivačkog uloga

Istovjetnost potpisa i indetitet imenovanih utvrđeni su na osnovu navedenih Ličnih isp rava.

Potpis ovjerivača:

ADVOKAT
Tatjana Franović
Tel./Fax:+381(0)86 54-246, ul. K.Ivanovića 3
Budva–Stari Grad

Drustvo sa ograničenom odgovornošću
»MONTERU« d.o.o. BUDVA

STATUT

Društva sa ograničenom odgovornošću
"MONTERU« d.o.o. BUDVA

Budva, JUL 2006.god.

Na osnovu člana 22. Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „**MONTERU" d.o.o. Budva**, člana 3. Ugovora o prenosu udjela u okviru „**MONTERU'' d.o.o. Budva** od 01.07.2008.g Budva i člana 68. Zakona o privrednim drustvima, (»SL list RCG« br. 6/02), Osnivači donose,

STATUT
Društva sa ograničenom odgovornošću
"MONTERU" d.o.o. Budva

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Statutom Društva sa ograničenom odgovornošću "**MONTERU**" d.o.o. Budva (u daljem tekstu: Društvo) uređuju se sljedeća pitanja:

- naziv, sjediste i adresa Društva,
- djelatnost Društva,
- kapital Društva,
- organi upravljanja i rukovođenja,
- pravni polozaj Društva,
- dobit i rizik,
- poslovna tajna,
- prestanak rada Društva,
- zaštita životne sredine,
- prelazne odredbe

II. NAZIV, SJEDIŠTE I ADRESA

Član 2.

Društvo se osniva na neograničeno vrijeme i posluje pod nazivom Društvo za projektovanje, gradnju i inžinjering " **MONTERU**" d.o.o. Budva.

Skraćeni naziv Društva » **MONTERU** « d.o.o. Budva .

Sjedište Društva je u Budvi, ulica Prva Proleterska bb.
Društvo ima pečat sa ispisanim tekstom punog ili skraćenog naziva firme po obodu i nazivom po sredini.Štambimlj je četvrtastog oblika sa skraćenim nazivom Društva i oznakom rednog broja i godine.

III. DJELATNOST DRUŠTVA

Član 3.

Djelatnost Društva je:

74203 inžinjering
74150 holding poslovi
74202 projektovanje i gradnja gradevinskih i drugih objekata
74204 ostale arhitektonske i inzinjerijske aktivnosti i tehnički savjeti
74201 prostorno planiranje
70110 razvoj projekata 0 nekretninama
70200 iznajmljivanje nekretnina
70310 agencije za nekretnine
70320 upravljanje nekretninama za tud racun
110303 komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa roba i usluga,
110309 nepomenute usluge u oblasti prometa.
45420 ugradnja stolarije
45430 postavljanje podnih i zidnih obloga
45440 bojenje i zastakljivanje
45450 ostali zavrsni radovi
51150 posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvožđarske robe
55110 hoteli i moteli sa restoranom
55120 hoteli i moteli bez restorana
55211 dječija i omladinska odmarališta
55212 planinarski domovi i kuće
55220 kampovi
55231 radnička odmarališta
55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti
55233 ostali smještaj za kraći boravak
55300 restorani
55400 barovi
55510 kantine

55520 ketering
60211 prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60212 prevoz putnika u gradskom saobraćaju
60220 taksi prevoz
60250 prevoz robe u drumskom saobraćaju
61110 pomorski saobraćaj
63300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora, pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta.
63400 aktivnost drugih posrednika u saobraćaju
45110 rušenje i razbijanje objekata, zemljani i radovi
45120 ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 grubi gradevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 izgradnja hidrograđevinskih objekata
45250 ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45310 postavljanje električnih instalacija i oprema
45320 izolacioni radovi
45330 postavljanje cjevnih instalacija
45340 ostali instalacioni radovi
45410 malterisanje
74402 ostale usluge reklame i propagande
71100 iznajmljivanje automobila
74401 priređivanje sajmova
92610 djelatnost sportskih arena i stadiona
92621 djelatnost marina
92622 ostale sprotske aktivnosti
92330 vašarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova
92340 ostale zabavne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
93050 ostale uslužne aktivnosti nepomenute
92710 kockanje i klađenje, osim koje po zakonu organizuje samo država
92720 ostale rekreaktivne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute

- organizovanje sportskih manifestacija svih vrsta, savjetovanja i transferi sportista, sve vrste savjetovanja sportskih klubova i prava transfera pri sponzorstvima i reklamama svih vrsta prema sportskim klubovima kao i prema pojedincima sportistima.

110302 usluge reklame i ekonomske propagande,
50100 prodaja motornih vozila
50200 opravka motornih vozila
50300 prodaja djelova i pribora za motorna vozila

50401 prodaja motocikala, njihovih djelova i pribora
50402 oprema motocikala
50500 trgovina na malo motornim gorivom
trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (djelatnost trgovine na veliko, trgovačkih posrednika, distributera, industrijskih proizvoda, izvoznika, potrošačkih zadruga, kooperativnih organizacija za plasman poljoprivrednih proizvoda i dr.)
51110 posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
51120 posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija 51130 posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskih materijala
51140 posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
51160 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože
51170 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
51180 posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih
51190 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
51210 trgovina na veliko zrnastim prizvodima, sjemenjem i hranom za
51220 trgovina na veliko cvijećem i rastinjem
51230 trgovina na veliko živim životinjama
51240 trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
51250 trgovina na veliko sirovim duvanom
51310 trgovina na veliko voćem i povrćem
51320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
51330 trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima mastima
51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima
51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
51370 trgovina na veliko kafom, cajevima, kakaom i začinima
51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
51390 trgovina na veliko ostalom hranom, ukljucujući i ribu, ljuskare i mekušce
51410 trgovina na veliko tekstilom
51420 trgovina na veliko odjećom i obućom
51430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
51440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama,zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje
51450 trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
51460 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
51470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo

51510 trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
51520 trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
51530 trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom51540 trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje
51550 trgovina na veliko hemijskim prozvodima
51560 trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom
51570 trgovina na veliko otpacima i ostacima
51610 trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta
51620 trgovina na veliko građevinskim mašinama
51630 trgovina na veliko masinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
51640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
51650 trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju
51660 trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
51700 ostala trgovina na veliko
51110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana
52210 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
52210 trgovina na malo voćem i povrćem
52220 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
52230 trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
52240 trgovina na malo hljebom,kolačima i slatkišima
52250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
52260 trgovina na malo proizvodima od duvana
52270 ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
52310 izdavanje i spravljanje lijekova po recepturi
52320 trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima
52330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
52410 trgovina na malo tekstilom
52420 trgovina na malo odjećom
52430 trgovina na malo obućom i predmetima od kože
52440 trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljavanje
52450 trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
52460 trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52470 trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
52480 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
52500 trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama

U djelatnosti spoljno trgovinskog prometa Društvo vrši:
- poslove uvoza i izvoza,
- posredovanje i zastupanje u prometu roba i uluga,
- poslove unutrašnje i međunarodne špedicije.

IV. KAPITAL DRUŠTVA

Član 4.

Osnivači na ime osnivanja Društva unose kapital potreban za početak rada Društva shodno Odluci o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću u iznosu od 1,00 €.

Osnivači su vlasnici kapitala Društva u sledećim odnosima:

1. **OGORODOV VADIM.....25%;**
2. **SKRYL OLEG.....25%;**
3. **KOČETOV SERGEY.....25%;**
4. **TRUKNIN VLADIMIR.....25%.**

Član 5

Na osnovu osnivačkog uloga Osnivači imaju pravo da upravljaju Društvom, učestvuju u snošenju rizika i raspodjeli dobiti srazmjerno ulogu u imovinu Društva, u slučaju njegovog prestanka i nakon isplate svih zakonskih obaveza.

Član 6.

Osnovni kapital Društva se može povećati izmjenom Akta o osnivanju Društva.
Osnovni kapital Društva se ne može smanjiti izmjenom Osnivačkog akta.

Član 7.

Ako Osnivači odluče da je Društvu potreban kapital preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstava se mogu obezbijedi na sljedeći način i to:
- iz neraspoređene dobiti,
- putem kredita osnivača,
- putem povećanja i uplate kapitala, dokapitalizacija,

V. ORGANI UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA

Član 8.

Društvm upravljaju osnivači, a organ rukovođenja je Izvršni direktor.

Član 9.

Društvom rukovodi Izvršni direktor bez ograničenja u unutrašnjem i spoljno trgovinskom poslovanju i imenuje se na mandatni period od četiri godine, uz mogućnost produženja.
Izvršni direktor Društva može ovlašćenje prenijeti na treće lice, ali uz saglanost osnivača.

Član 10.

Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge Osnivača i sprovodi njihove odluke u vezi sa: poslovanjem Društva, zastupanjem interesa Društva, upravljanjem imovinom Društva, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljvanjem lica u Društvu, izdavanjem naloga i uputstava, koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva.
Izvršni direktor u okviru svojih ovlašćenja posebno organizuje i vodi poslovanje Društva, zastupa Društvo, stara se o zakonitosti rada Društva, donosi opšta akta Društva i odgovoran je za njihovo izvršenje, obavlja sve poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i aktom o osnivanju.

VI. PRAVNI POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 11.

U pravnom prometu Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.
Za svoje obaveze, nastale u pravnom prometu sa trećim licima, Društvo odgovara svim sredstivima, a osnivač snosi rizik poslovanja Društva do visine osnivačkog uloga.

Član 12.

Društvo vodi knjigu članova Društva u koju se unose sljedeći podaci:
- ime i adresa ili firma i sjedište osnivača,
- visina osnivačkog uloga,
- sve izmjene podataka koje se upisuju u knjigu članova,
- drugi podaci značajni za poslovanje Društva.

Osnivač ima pravo uvida u knjige članova, kao i spise, na kojima se zasniva upis podataka, kao i druga zainteresovana lica, po prethodnom odobrenju Društva.

VII. DOBIT I RIZIK

Član 13.

Po odbitku troškova poslovanja, zakonskih i drugih, osnivaču pripada ostvarena dobit, odnosno ista se dijeli sa licima koja su uložila sredstva srazmjerno ulogu.
Osnivači će odlučiti da li će se dobit, na koju osnivač ima pravo po osnovu Odluke, reinvestirati, ili će biti isplaćena partnerima u roku od 30 dana, od dana završetka poslovne godine.

Član 14.

Osnivači će, u slučaju potrebe pokrivanja gubitaka, odlučiti da li će gubitak pokriti iz sredstava imovine Društva, smanjenjem osnovne glavnice, iz sredstava pribavljenih podizanjem kredita, ili na drugi način, poštujući pri tome pozitivne propise i prava trećih lica.

VIII. POSLOVNA TAJNA

Član 15.

Osnivači, Izvrsni direktor i zaposleni se obavezuju da će čuvati kao poslovnu tajnu sve povjerljive podatke koje je saznao u toku osnivanja i poslovanja Društva. Kao povjerljivi smatraju se pravni, komercijalni, tehnički i drugi podaci, koje utvrdi osnivač kao povjerljivim.

IX. PRESTANAK RADA

Član 16.

Društvo može prestati sa radom iz razloga predviđenih Zakonom i na osnovu odluke Osnivača.
Troškove nastale osnivači snose u cijelosti.

Član 17.

U slučaju prestanka Društva Osnivačima se vraćaju uložena sredstva, pod uslovom da je Društvo iz stečenih sredstava izmirilo sve druge zakonske obaveze.

X. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 18.

Društvo se obavezuje da upravlja i donosi sve odluke uz striktnu primjenu propisa o zaštiti životne sredine.
Prilikom novih investicija u Društvo, ili promjene djelatnosti, posebno će se voditi računa o svim apsketima životne sredine.
Na kraju poslovne godine, pri razmatranju poslovanja, posebno će se razmotriti djelovanje u oblasti unapređivanj i zaštite životne sredine.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19

Za sva pitanja koja nijesu regulisana ovim Stautom,primjenjivaće se odredbe Zakona.
Sve naknadne izmjene i dopune ovog Statuta vršiće se odlikom o izmjeni i dopuni

Član 20.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 01/2006
Budva, 01.o7. 2006.god

OSNIVAČI:

1.OGORODOV VADIM

2.SKRYL OLEG
punomoćnik,
Vadim Ogorodov

3.KOCHETOV SERGEY
punomoćnik,
Vadim Ogorodov

4.TRUKNIN VLADIMIR
punompćnik,
Vadim Ogorodov

Potvrđujem da je :
Ogorodov Vadim,Ruska federacija br. pas. [redacted]
u svoje ime i kao punomoćnik,**Skryl Olega**,Ruska federa
cija, br.pas [redacted] **Kochetov Sergeya,**Ruska feder
acija, br,pas. [redacted] i **Truknin Vladimira**, Ruska
federacija, br.pas. [redacted] svojeručno potpisao ovaj
Statut Istovjetnost potpisa i indetitet imenovanog utvrđen je
na osnovu njegove navedene Ličnie isprave.

Potpis ovjerivača:

ADVOKAT
Tatjana Franović
Tel./Fax:+381(0)86 54-246, ul. K.Ivanovića 3
Budva-Stari Grad

Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0268310 / 003**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA

produžilo registraciju dana 25.10.2006 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 25.10.2007 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednir društvima.

PRIMIO POTVRDU

18.10.06.

M.P.

REGISTRATOR

LJILJANA ŠOŠKIĆ

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5 – 0 2 6 8 3 1 0 / 0 0 2

PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке
дана
препоручено дана,
Form-9PROD
DRUSTVA

Naziv drustva **DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. BUDVA**	

Licno ime i adresa svakog clana odbora direktora, izvrsnog direktora i sekretara

Ime **VADIM OGORODOV** BR.PASOŠA [redacted] Adresa [redacted] Duznost **IZVRŠNI DIREKTOR**	Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost
Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost
Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5 – 0 2 6 8 3 1 0 / 0 0 2

Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost

Ovim podnosim prijavu za produzenje registracije drustva sa ogranicenom odgovornoscu , prema odredbama Zakona o privrednim drustvima.

POTPIS OVLASCENOG LICA

Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering d.o.o. "MONTERU" BUDVA

Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave: Datum registracije :

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM, SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja sluzi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom, sa datumom registracije i imace registarski broj. Kopija ce biti vracena drustvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem sluzbene poste.
3. Ovaj formular se koristi za produzenje registracije akcionarskog drustva i drustva sa ogranicenom odgovornoscu. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno vise prostora da bi se naveli podaci o svim clanovima uprave drustva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti registarski broj njegove licne karte
5. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlascenog posrednika ili adresu CRPS-a:
   Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
   IV Proleterske brigade 2
   81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
   (detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se placa za podnosenje ovog formulara iznosi Euro

» MONTERU« D.O.O. B U D V A

P U N O M O Ć

Kojom se opunomoćuje VLAOVIĆ MIJAT iz Budve, lična karta br. 4769 OB Budva JMBG : [redacted] da može preduzimati sve pravne i druge radnje vezane za produžetak registracije » **MONTERU** « **D.O.O. BUDVA** , kod CRPS-a Podgorica te da može podići Potvrdu o registraciji.

Budva , 10.10.2006. godine.

DIREKTOR :
VADIM OGORODOV



Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0268310 / 004**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA

registrovalo promjenu podataka dana 27.06.2007 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 10.09.2007

PRIMLJENA ISPRAVKA:

10.09.2007

MARIJANA RADULOVIĆ

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0268310 / 004**

Datum registracije promjene: **27.06.2007**

Sjedište uprave društva **TOPLIŠKI PUT - ZANATSKI CENTAR B.B. BUDVA**

Adresa za prijem službene pošte: **TOPLIŠKI PUT - ZANATSKI CENTAR B.B. BUDVA**

Šifra djelatnosti: **74202** **Projektovanje grad. i drugih objekata**

Datum donošenja osnivačkog akta: **21.10.2005**

Datum donošenja Statuta: **21.10.2005** Datum promjena Statuta: **11.07.2007**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Naziv: **BU2 PROPERTY CORP**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ime i prezime: **LEONID SMIRNOV**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **LEONID SMIRNOV**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

REGISTRATOR

M.P.

DEJAN TERZIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.

CENTRALNI REGISTAR U PODGORICI

* ZAHTJEV *

MOLIM DA SE ISPRAVI GREŠKA UČINJENA PROPUSTOM RADNIKA, OPERATERA, U REGISTRACIJI FIRME "MONTERU" D.O.O. BUDVA, VEZANU ZA OSNIVAČA I ADRESU.

10.08.2007.

MARIJANA RADULOVIĆ

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке _____ преко поште
дана 27.06.2007 Предато на пошту дана _____
прелоручено дана, _____.
Број: _____ Број примјерака _____ прилога. Такса EUR 10+15€

FORMULAR ZA REGISTRACIJU

DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Form 5 DOO CRPS

POCETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [ ]

1. Naziv drustva	**Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, gradnju i inženjering "MONTERU" d.o.o. BUDVA**		
2. Podaci koji se odnose na osnivacki akt	Datum donosenja osnivackog akta: 21.10.2005.godine Datum promjena akta: 11.07. 2007.god.		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta:. 21.10.2005.godine	Datum promjena statuta: 11.07.2007.god.	

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o osnivacu, clanu drustva, clanu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:	OSNIVAC [X] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)	OSNIVAC [X] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)	OSNIVAC [X] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)
1) licno ime /naziv	1.Ime/naziv Bu2PropertyCorp	1.Ime/naziv	1.Ime/naziv
2) adresa/sjediste	2.Adresa/sjediste British Virgin Island	2.Adresa/sjediste	2.Adresa/sjediste
3) prethodno ime (u slucaju da je doslo do promjene)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)
4) maticni broj ili broj pasosa	4.Maticni broj ili broj pasosa:	4.Maticni broj ili broj pasosa:	4.Maticni broj ili broj pasosa:
5) datum i mesto rodjenja clana odbora direktora	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora:
6) drzavljanstvo clana odbora direktora	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:
7) clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji
8) mjesto registracije tih drustava	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
9) pristanak na imenovanje	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
5. Sjediste drustva	BUDVI		
6. Adresa za prijem sluzbene poste	Topliški put – Zanatski centar bb		
7. Sifra djelatnosti	**74202**		
8. Rok na koji je drustvo osnovano	NEODREĐENO		
9. Licno ime i MB izvrsnog direktora	**SMIRNOV LEONID ,PASOŠ BR.**		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Imena osoba ovlastenih da zastupaju drustvo (naznaciti da li je zastupnik ovlasten da zastupa drustvo pojedinacno ili kolektivno)	..... SMIRNOV LEONID..... je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [X] KOLEKTIVNO [ ] bez ograničenja (naznaciti odgovarajuce) ..... SMIRNOV LEONID..... je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [X] KOLEKTIVNO [ ] bez ograničenja (naznaciti odgovarajuce) Direktori SMIRNOV LEONID .....su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [X] KOLEKTIVNO [ ] bez ograničenja (naznaciti odgovarajuce)
11. Ime, potpis i MB ovlascenog lica	**SMIRNOV LEONID ,PASOŠ BR.** [redacted]
Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja sluzi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imace registarski broj. Kopija ce biti vracena drustvu na adresu naznacenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se moze koristiti za pocetnu registraciju drustva sa ogranicenom odgovornoscu ili za promjenu podataka navedenih u pocetnoj registraciji.
4. Ako ima vise od sest clanova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti njegov registarski broj
6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a ce dostaviti Sluzbenom listu.RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlascenog posrednika ili adresu CRPS-a:
   Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
   IV Proleterske brigade 2
   81000 Podgorica.

REF: **Bu2 Imovinska korporacija**

APOSTIL
(Konvencija u Hagu od 05. oktobra. 1961)

1. Država: Britanska djevicanska ostrva

   Ovaj javni dokument je

2. potpisan od strane: **ASHA JOHNSON**
3. u svojstvu: **JAVNI NOTAR**
4. na dokumentu se nalazi žig/pečat **ASHA JOHNSON**

   POTVRDJENO

5. U Road Town, Tortola
6. Datum: **12. april, 2007. godine**
7. od strane **Zamjenika guvernera**
8. Br. G 16043
9. Žig/Počat
10. Potpis

P O T V R D A

Mi, ILS fiduciarno ograničavajuća Kompanija (BVI) ovim potvrđujemo i provjerom utvrđeno da su priložena dokumenta za **Bu2 Imovinsku korporacija (Kompanija)**, pravi i istiniti originali.

Dostavljena dokumenta su:

1. Potvrda o inkorporaciji
2. Prvi zapisnik registrovanog agenta za imenovanje prvog direktora
3. Registracija i Statut

Za i u ime
ILS Fiduciary (BVI) Limited

Ja, Asha Johnson, Javni notar kod Samuel Richardson & Co., R.G. Hodge Playa P.O. Box 3410, Road Town, Tortola, B.V.I., zakonski priznata i položila zakletvu u British Virgin Islands, ovim ovjerava i potvrđuje da je potpis gore svojeručan od Bernadette Rawlings, ovlašćenog zastupnika ILS Fiduciary (BVI) Limited.

Datum, 12. april, 2007. godine

Asha Johnson
Javni notar
British Virgin Islands

SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
COURT INTERPRETER FOR THE ENGLISH LANGUAGE
Danica Lacković

Bu2 Imovinsku korporacija

Mi, potpisnici ovog dokumenta, kao prvi registrovani agent od **Bu2 Imovinske korporacije**, Kompanije koja je inkorporisana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Br. 16 od 2004) u British Virgin Islands (Britanska djevicanska ostrva), ovim imenujemo sljedeću osobu da bude prvi direktor Kompanije u skladu sa Statutom Kompanije:

Vadim Ogorodov

Boravište u Ruskoj Federaciji

Moskva

Naselje Kratovo

Datum rođenja: 11. jun 1963. godine

Uz prisustvo svjedoka je zakonski zastupnik ILS FIDUCIARY (B.V.I.) LIMITED je prihvatio ovo naimenovanje na dan 10.april 2007. godine.

Za i u ime
ILS FIDUCIARY (B.V.I.)
Prvi registrovani agent



TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
BVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, 2004

POTVRDA O OSNIVANJU
(DIO 7)

REGISTAR POSLOVA PREDUZEĆA, Britanskih djevičanskih ostrrva OVIM POTVRĐUJE da shodno BVI Zakonu o privrednim društvima, 2004, svi uslovi iz Zakona u odnosu na osnivanje su ispunjeni,

Bu2 Imovinska korporacija

BVI BROJ KOMPANIJE JE: **1397283**

Je osnovana na BRITANSKIH DJEVIČANSKIM OSTRVIMA kao BVI POSLOVNA KOMPANIJA, na dan 10. april, 2007. godine.

OVJERENI ORIGINAL od strane registratora za poslove preduzeća

SVEJ SUDSKI TUMAC ZA ENGLESKI JEZIK
PERMANENT COURT INTERPRETER FOR THE ENGLISH LANGUAGE
Danica Ećekić
PODGORICA

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
BVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, 2004

Registracija društva

I

Statut

Bu2 Imovinske korporacije

BVI BC Br.

Osnovana 10. aprila 2007. godine

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA

BVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, 2004

REGISTRACIJA

Bu2 Imovinske korporacije

Kompanija ograničena akcijama

1. IME

Ime Kompanije je Bu2 Imovinska korporacija.

2. OSNIVANJE

Kompanija je osnovana kao Kompanija ograničena akcijama.

3. REGISTROVANA KANCELARIJA

Prva registrovana kancelarija Kompanije je kod ILS FIDUCIARY (B.V.I.) LIMITED, Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town, Tortola, British Virgin islands.

4. REGISTROVANI AGENT

Prvi registrovani agent Kompanije je kod ILS FIDUCIARY (B.V.I.) LIMITED, Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town, Tortola, British Virgin islands.

5. CILJEVI I OVLAŠĆENJA

(a) Cilj zbog kojeg je Kompanija osnovana je da se bavi bez ograničenja bilo kojim radnjama ili aktivnostima koje nisu zabranjene po bilo kojim zakonima koji su sada na snazi u Britanskim djevičanskim ostrvima.

(b) Kompaija ima puno svojstvo, snagu, prava i privilegije da:

(i) Se bavi bilo kojim i svim poslovima ili bilo kojim radnjama ili aktivnostima koje nisu zabranjene po bilo kojim zakonima koji su sada na snazi na Britanskim djevičanskim ostrvima;

(ii) Posluje sa licima sa prebivalištem na Britanskim djevičanskim ostrvima;

(iii) Se bavi bankarskim ili fiducijarnim poslovima, shodno dozvoli koja je uzdata u skladu sa Zakonom o bankarskim i fiducijarnim poslovima, 1990 i djeluje kao fiducijar kod Virgin Islands Special Trust;

(iv) Se bavi poslovima kao osiguravajuća Kompanija ili kao reosiguravajuća Kompanija, agent osiguranja, ili broker osiguranja, shodno dozvoli koja je njoj izdata u skladu sa Zakonom o osiguranju, 1994;

(v) Se bavi upravljanjem Kompanijom shodno dozvoli koja je njoj izdata u skladu sa Zakonom o upravljanju Kompanijom, 2001;

(vi) Djeluje kao čuvar akcija u Kompaniji osnovamoj u skladu sa zakonima Britanskih djevičanskih ostrva, shodno dozvoli koja je njoj izdata u skladu sa Zakonom o provizijama za finansijske usluge, 2001;

(vii) Izdaje, poništava posjeduje državne akcijedodjeljuje opcije nad neizdatim akcijama u Kompanji i državne akcije, izdje hartije od vriejdnosti koje su konvertovane u akcije i daje finansijsku pomoć bilo kojem licu u vezi sa pribavljanjem svojih sopstvenih akcija;

(viii) Izdaje obligacije, garantuje obavezu ili obligaciju bilo kojeg lica i obezbjeđuje bilo koje svoje obligacije pomoću hipoteke, zaloge ili drugog terećenja bilo kojih svojih sredstava;

(ix) Štiti sredstva Kompanije za dobrobit Kompanije, svojih povjerilaca i svojih članova i, po sopstvenom nahođenju direktora za bilo koje lice koje ima direktni ili indirektni interes u Kompaniji;

(x) Kupuje, prodaje, garantuje, investira, mijenja ili drugačije stiče i posjeduje, upravlja, razvija, bavi se i prebaca na račun bilo koje obveznice, obligacije, akcije, (bilo potpuno uplaćene ili ne), akcijski kapital, opcije, robni ugovori, terminske transakcije, prenijeti ugovori, zapisi ili hartije od vrijednosti Vlada, država, opština, javnih vlasti ili javnih ili privatnih ograničenih ili neograničenih Kompanija u bilo kojem dijelu svijeta, drago kamenje, dragulji, umjetnička djela ili druge vrijednosti bilo gotovinski ili n osnovu marže i uključijići brze prodaje, i da pozajmljuje novac naspram hartija od vrijednosti od bilo kojih gore pomenutih imovina;

(xi) Kupuje, posjeduje, drži, dijeli, iznajmljuje, prodaje, izdaje, priprema gradilišta, gradi, rekonstruiše, mijenja, poboljšava, dekoriše, nabavlja, posluje, održava, ponovo zahtijeva ili se drugačije bavi sa odnosno parcelisati zemljište i građevine ili se drugačije baviti nekretninama u svim svojim filijalama, čini poboljšanja za obezbjeđenje zemljišta ili kuća ili druge imovine ili bilo koji interes ovdje naveden, ili građenje ili u toku građenja i bilo na prvoj hipoteci ili tereta ili predmet prethodne

hipoteke ili tereta, i da parceliše zemljište i zgrade kako može Kompanija smatrati prikladnim;

(xii) Uzajmljuje ili podiže novac putem izdavanja obligacija, otplaćene obligacije (stalne ili raskidive), obveznice, hipoteke, ili bilo koje druge hartije od vrijednosti osnivačke ili zasnovane na svim ili bilo kojij sredstvima ili imovine Kompanije ili bez bilo kojih takvih hartija od vrijednosti i pod takvim uslovima po prioritetu ili drugačije kako Kompanija smatra da je odgovarajuće;

(xiii) Čini sve takve druge stvari za koje smatra da su uzgredni ili za koje Kompanija može smatrati da se sprovode za postizanje svih gore navedenih ciljeva, ovlašćenja, prava i privilegija.

(c) Za namjere iz Dijela 9 (4) Zakona, nema ograničavanja kod poslovanja koje Kompanija može obavljati.

6. AKCIJE U KOMPANIJI

(1) Kompanija je ovlašćena da emituje maksimalno 50,000 akcija sa nominalnom vrijednošću od US$ 1.00 za svaku akciju.

(2) Akcije Kompanije se emituju u valuti Sjedinjenih Američkih Država.

(3) Akcije u Kompaniji se emituju samo kao registrovane akcije.

(4) Akcije se mogu podijeliti na takav broj klasa i serija kako direktori mogu pomoću odluke odrediti s vremena na vrijeme, i dok tako podijeljene čine jednu klasu i seriju.

(5) Kompanija nije ovlašćena da emituje akcije na donosioca; pretvara registrovane akcije na akcije na donosioca; ili razmjenjuje registrovane akcije na akcije na donosioca.

7. OZNAČAVANJE, PRAVA, PRIVILEGIJE, RESTRIKCIJE I USLOVI KOJI SE PRIPISUJU AKCIJAMA

Direktori mogu odlukom imati ovlašćenje da emituju bilo koju klasu ili seriju akcija za koju Kompanija ima ovlašćenje da emituje, sa ili bez saglasnosti za bilo kojim označavanjem, ovlašćenjima, pravima, kvalifikacijama, ograničavanjem ili restrikcijama.

8. PROMJENE PRAVA KLASE

Ako u bilo koje vrijeme broj akcija za koje je Kompanija ovlašćena da emituje je podijeljen na različite klase akcija, pripadajuće pravo bilo kojoj klasi (ukoliko nije drugačije propisano uslovima emitovanja akcija te klase) će bilo da je Kompanija u likvidaciji ili ne, biti izmijenjeno odlukom ili pomoću pismene saglasnosti



vlasnika koji posjeduju ne manje do 51% emitovanih akcija te klase i od vlasnika koji posjeduju ne manje od 30% emitovanih akcija bilo koje druge klase kojima se mogu pripisati te izmjene.

9. PRAVA KOJA SE NE MIJENJAJU EMITOVANJEM AKCIJA S ISTIM PRAVOM

Prava dodijeljena vlasnicima akcija bilo koje emitovane klase sa preferencijalnim ili drugim pravima neće, ukoliko nije drugačije izričito propisano uslovima emitovanja akcija te klase), se smatrati izmjenom putem kreiranja ili emitovanja takvih daljih akcija koje imaju ista prava kao i te.

10. IZMJENE I DOPUNE

(1) Kompanija može odlukom članova ili odlukom direktora ako nema emitovanih akcija, izmijeniti ovu registraciju društva i Statut Kompanije.

(2) Izmjene ove registracije društva i Statuta mogu uključivati izmjenu imena Kompanije; povećati broj akcija koje Kompanija ima pravo da emituje.

(3) Nijedna izmjena se ne može izvršiti odlukom direktora:

(i) da ograniči prava ili ovlašćenja članova da izmijene registraciju društva ili Statut;

(ii) da izmijeni procenat članova koji je neophodan za donošenje odluke članova ili da se izmijeni registracija društva ili Statut;

(iii) na klauzule 7, 8, 9 i 10 ove registracije društva Kompanije.

(iv) Da zabrani članovima da izmijene registraciju društva ili Statut; ili

(v) Na propise 122,126 i 127 Statuta Kompanije.

(4) Kada se donosi odluka da se izmijeni registracija društva ili Statut, Kopmanija će dostaviti radi registracije kod vodioca registra za poslove preduzeća:

(i) obavještenje o izmjeni na odobrenom obrascu; ili

(ii) ponovo napisanu registraciju društva ili Statut sa obuhvaćenim izmjenama.

Mi, ILS FIDUCIARY (B.V.I.) LIMITED, Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town, Tortola, British Virgin Islands za potrebe osnivanja BVI poslovne Kompanije u skladu sa zakonima British Virgin Islands (Britanskim djevicanskim ostrvima), ovim potpisujemo ovu Registraciju društva na dan 10. april 2007. godine.

Osnivač

SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
COURT INTERPRETER FOR THE ENGLISH LANGUAGE
Danica Šćekić
PODGORICA

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA

BVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, 2004

STATUT DRUŠTVA

Bu2 Imovinska korporacija

Kompanija ograničena akcijama

TUMAČENJE

1. Upućivanje u ovim članovima na "Zakon" označava BVI Zakon o privrednim društvima, 2004, i uključivaće izmjene i dopune Zakona i bilo koji propisa kako se može povreemno uraditi shodno zakonu.

2. (1) Sljedeći propisi imaju pravnu formu Pravila Kompanije.

   (2) U ovim Pravilima riječi i izrazi definisani u Zakonu imaju isto značenje.

   (3) Ukoliko kontekstom nije drugačije zahtijevano, jednina će uključuje množinu i obratno, a muški rod uključuje ženski i srednji rod.

   (4) Upićivanje na "lice" uključuje korporacije i sva druga lica koja imaju sposobnost pravnog postojanja.

EMITOVANJE aKCIJA I PROMJENA PRAVA

3. (1) Saglasno odredbama ovihPravila, neemitovane akcije Kompanije su na raspolaganju direktorima koji mogu ponuditi, dodijeliti, dodijeliti opcije nad njima, ili drugačije raspolagati njima takvim licima i u takvo vrijeme i za takva razmatranja i pod takvim rokovima i uslovima kako direktori mogu odrediti.

   (2) Direktori neće emitovati akcije na razmatranje koje će iznositi manje od nominalne vrijednosti akcije.

   (3) Dio 46 Zakona u odnosu na pravo preče kupovine se ne odnosi na emitovanje, dodjeljivanje, prenos, kupovinu, otkup ili pribavljanje akcija Kompanije.

(4) Kompanija nije ovlašćena da emituje akcije na donosioca; pretvara registrovane akcije na akcije na donosioca; ili razmjenjuje registrovane akcije na akcije na donosioca.

(5) Direktori neće emitovani nijenu akciju za razmatranje osim novca, ukoliko direktori ne donesu odluku u kojoj se navodi:

(a) potražni iznos za emitovanje Akcija;

(b) njihovo određivanje razumne sadašnje gotovinske vrijednosti nenovčanih razmatranja za emitovanje; i

(c) da, po njihovom mišljenju, sadašnja gotovinska vrijednost nenovčanih razmatranja za emitovanje nije manja od iznosa koji se potražuje za emitovanje Akcija.

4. Direktori mogu emitovati akcije u Kompaniji sa takvim preferincijalnim, odloženim ili drugim posebnim pravimaili takvim ograničenjima, bilo s obzirom na dividende, glasanja, povrat kapitala ili drugačije kako direktori mogu odlučiti.

5. Kompanija vodi registar članova koji sadrži sljedeće podatke:

(a) imena i adrese lica koja posjeduju registrovane akcije u Kompaniji;

(b) broj svake klase i serije akcija koju posjeduje akcionar;

(c) datum kada je svaki akcionar upisan u registar članova; i
(d) datum kada je član prestao da bude akcionar.

6. (1) Svako lice čije je ime uneseno kao ime člana u registar članova, kao vlasnik akcija će bez plaćanja, imati pravo na potvrdu potpisanu od strane dva direktora ili dva službenika ili jednog direktora i jednog službenika Kompanije ili opštim pečatom konpamije sa ili bez potpisa bilo kojeg direktora ili službenika Kompanije.

(2) Potvrda navodi akciju ili akcije po njihovoj nominalnoj vrijednosti (ukoliko ima) pod uslovom da za akciju ili akcije koje zajedno posjeduje nekoliko lica, Kompanija nema obavezu da izda više od jedne potvrde, a dostava potvrde za akciju jednom ili nekoliko zajedničkih vlasnika je dovoljna dostava za sve.

(3) Ako je potvrda pohabana ili izgubljena, ona se može obnoviti kao proizvod pobahane potvrde, ili na zadovoljavajući dokaz njenog gubitka zajedno sa takvom naknadom štete kako direktori mogu smatrati odgovarajućim.



(4) Bilo koji član koji primi potvrdu o akciji će nadoknaditi i smatrati da su Kompanija i njeni službenici bez bilo koje štete ili obaveze koji ona ili one mogu nastati s razlogom zbog pogrešne ili protivpravne upotrebe ili prezentacije koju je načinilo bilo koje lice pomoću posjedovanja takve potvrde.

7. Akcija izdata nakon konverzije ili zamjene za drugu akciju ili dugovnu obavezu ili drugo obezbjeđenje u Kompaniji, će se tretirati za sve namjere kao da je emitovana za jednaki novčani iznos na primljeno razmatranje ili će se smatrati d je primljeno od Kompanije u odnosu na drugu akciju, dugovnu obavezu ili hartiju od vrijednosti.

8. Kompanija može izdati prelom akcije i prelomljeni udio ima iste odgovarajuće shodno prelomu obaveze, ograničenja, prioriteta, privilegije, kvalifikacije, granice i druge atribute cijele akcije iste klase ili serije akcija.

9. Razmatranje s obzirom na akcije koje konstituišu kapital do obima kako odrede direktori a preko tog iznosa predstavlja višak, osim kada direktori odluče kao kapital iznos razmatranja koji je najmanje jednak iznosu akciji koja ima pravo na prioritet, ukoliko ga ima, u sredstvima Kompanije nakon likvidacije Kompanije.

10. Saglasno odredbama Zakona, akcije se mogu emitovati pod uslovima da su otkupljive, ili po opciji Kompanije podložne otkupu pod takvim uslovima i na takav način kako direktori mogu prije ili u bilo kojem vremenu emitovanja akcija odrediti.

PRIBAVLJANJE SOPSTVENIH AKCIJA I OTKUP AKCIJA

11. (1) Direktori mogu, u skladu sa Zakonom, u ime Kompanije kupiti, otkupiti ili druagčije steći bilo koju sopstvenu kakciju Kompanije za takva razmatranja kako oni mogu povremeno smatrati prikladnim, i mogu bilo poništiti ili držati takve akcije kad državne akcije.

(2) Direktori mogu, raspolagati bilo kojom akcijom kao državnom akcijom pod takvim rokovima i uslovima kako oni mogu povremeno odrediti. Akcije se mogu kupiti ili drugačije steći u razmjeni za novo emitovane akcije u Kompaniji.

(3) Direktori mogu otkupiti bilo koju takvu akciju po premiji.

(4) Direktori mogu odlukom odrediti da li se Djelovi 60, 61 i 62 Zakona primjenjuju na pribavljanje akcija.

(5) Nakon poništenja akcije, iznos uključen u kapital Kompanije s obzirom na tu akciju će biti oduzet iz kapitala Kompanije.

OBAVJEŠTENJE O FIDUCIJARNOM PRAVNOM POSLU

12. Nijedno obavještenje o fiducijarnom pravnom poslu, bilo izričito, prećutno ili konstruktivno, se neće unijeti u registar članova.

13. osim u slučaju kada je zakonom zahtijevano, Kompanija neće priznati nijedno lice kao imaoca bilo koje akcije po bilo kojem fiducijarnom poslu, a Kompanija neće bi obavezna ili biti prisiljena na bilo koji način da prizna (čak i kada ima dokaz o tome) bilo koji sporni, uslovljeni, budući ili djelimični interes za bilo koju akciju ili bilo koji interes u bilo kojem dijelu kod preloma akcije.

PRENOS AKCIJA

14. (1) Registrovane akcije u Kompaniji se mogu prenijeti pismenim instrumentom potpisanim od strane prenosioca koji sadrži ime i adresu korisnika ili takvim drugim načinom ili oblikom a saglasno takvim dokazima kako direktori smatraju odgovarajućim.

(2) Instrument transfera potpisuje prenosilac ako registracija kao vlasnika akcije nameće obavezu Kompaniji na korisnika.

(3) Instrument prenosa registrovane akcije se šalje Kompaniji radi registarcije.

15. (1) Direktori će donijeti odluku da registruju ili odbiju da registruju prenos akcija.

(2) Direktori koji su donijeli odluku sa registruju akcije će unijeti ime korisnika akcija u registar članova.

(3) Ako su direktori zadovoljni da je instrumentom prenosa odnosnih akcija potpisan ali da je instrument oštećen ili uništen, mogu donijeti odluku:

(a) da prihvate takav dokaz prenosa akcija kako smatraju odgovarajućim; i

(b) da se ime korisnika unese u registar članova uprkos nedostajućeg instrumenta prenosa.

PRENOS AKCIJA

16. (1) Lični zastupnik preminulog, staratelj nekompetentnog člana ili povjerilac člana u bankrotu je jedino lice koje priznaje Kompanija da je pravni sledbenik njegovih akcija.

(2) Takav lični zastupnik, staratelj ili povjerilac neće imati pravo da ostvaruje bilo koje pravo kao član Kompanije dok ta osoba ne postupi na način kako je dolj opisano.

(3) Dostava Kompaniji bilo kojeg dokumenta koji je dokaz o :

(a) proglašavanje ovjere testamenta, ili dostava pisma za upravljanje nekretninom, ili potvrda imenovanja kao izvršitelja, preminulog člana; ili

(b) imenovanje staratelja nekompetentnog člana; ili

(c) povjerilac člana u stečaju; ili

(d) bilo koja druga dokumentacija koja obezbjeđuje razuman dokaz podnosioca molbe vlasnika korisnika akcija,

će biti prihvaćen od strane Kompanije.

(4) Ako preminuli, staratelj nekompetentnog člana ili povjerilac člana u bankrotu ima prebivalište van British Virgin islands, Kompanija će prihvatiti dokumentaciju na koju upućuje pod-propis (3) gore, ako je takva dokumenta izdao strani sud koji je imao nadležnost za taj predmet.

(5) Za potrebe ustanovljavanja da li strani sud ima kompetentnu jurisdikciju za taj predmet direktori mogu dobiti odgovarajući pravni savjet.

(6) Direktori takođe mogu zahtijevati obeštećenje da bude dato od strane ličnog zastupnika, staratelja, ili povjerioca člana.

17. Podnosilac molbe od bilo kjeg takvog člana da bude registrovan kao član se neće iz bilo kojih razloga smatrati transferom akcija preminulog, nekompetentnog ili člana u stečaju i direktori će to tretirati kao takvo.

18. Bilo koje lice koje je steklo pravo nad akcijom kao posljedica smrti, nekompetentnosti ili stečajem bilo kojeg člana, može, umjesto da se sam registruje, pismeno zahtijevati da lice koje on imenuje bude registrovano kao korisnik takve akcije i takav zahtjev će biti slično tretiran kao da je prenos.

19. Koji je to iznos nekompetentnosti kod lica je stvar koju će odrediti sud na osnovu svih priloženih dokaza i okolnosti slučaja.

ZALOŽNO PRAVO

20. (1) Kompanija će imati prvo i glavno založno pravo za svaku akciju koja je registrovana u ime člana, bilo pojedinačno ili zajedno sa bilo kojim drugim licem, za sve dugove koji su nastali prije ili nakon obavijesti

Kompaniji o bilo kojem interesu bilo kojeg lica osim takvog člana, i bilo da je vrijeme za uplatu ili odbacivanje istog dospjelo ili ne, uprkos tome da su isti zajednički dugovi ili obaveze takvog člana ili njegove nekretnine i bilo kojeg drugog lica, bilo da je član Kompanije ili ne.

(2) Založno pravo Kompanije na akciju se proširuje na sve dividende plative po tom osnovu.

(3) Direktori mogu u bilo koje vrijeme bilo opšte ili u pojedničnaom slučaju odustati od bilo koje zaloge koja je nastala ili može objaviti bilo koju akciju u cjelosti ili dio izuzeti od odredbi ove regulative.

21. Kompanija može prodati, na takav način kako direktori odluče odlukom, bilo koju akciju na koju Kompanija ima založno pravo, ali nijedna prodaja se neće načiniti ukoliko iznos s obzirom na koji zaloga postoji nije dospio za plaćanje niti do isteka dvadeset jedan dan nakon pismenog obavještenja, zahtijevajući plaćanje dospjelog iznosa i davanja obavještenja o mjerama da se proda u slučaju takvog neplaćanja je služila vlasniku za vrijeme trajanja akcije.

22. (1) Neto prihodi od prodaje od strane Kompanije za bilo koju akciju na koju ona ima založno pavo će se primjenjivati u ili prema plaćanju s obzirom na koje zaloga postoji sve dok su isti plativi i bilo koji ostatak će (saglasno sličnoj zalozi za dugove ili obaveze koji se ne plaćaju a postoje na akciju prije prodaje) se platiti vlasniku akcije neposredno prije takve prodaje.

(2) Direktori mogu ovlastiti neko lice da prenese prodate akcije njihovom kupcu radi izvršenja bilo koje takve prodaje.

(3) Kupac će biti registrovan kao vlasnik akcije i neće imati obavezu da vidi molbu za kupovinu (kupovni novac), niti će se moći uticati na njegovo pravo na akciju putem bilo koje nepravilnosti ili nevalidnosti u postupanjima tokom prodaje.

SASTANCI ČLANOVA

23. Direktori će sazivati sastanke Kompanije u takva vremena i na takav način i mjesto kako direktori smatraju neophodnim ili poželjnim i oni će sazvati takav sastanak nakon pismenog zahtjeva članova koji imaju ne manje od 30% glasova emitovanih akcija s pravom glasa u Kompaniji.

24. Obavještenje o sastanku se šalje 7 dana prije održavanja navodeći mjesto, dan i sat sasanka i opšti prirodu poslova koji će se voditi na način ovdje propisan i dostaviti takvim licima čija imena, na datum kada je obavještenje dato, se pojavljuju kao članovi u registru članova Kompanije i koji imaju pravo glasanja.

25. Smatraće se da se sastanak članova validno održao uprkos tome što je održan suprotno zahtjevu davanja obavještenja.

26. Obavještenje o sastanku je poništeno apsolutnom većinom u broju članova koji imaju pravo da prisustvuju i glasaju na sastanku.

27. Nenamjeran propust direktora da daju obavještenje o sastanku članova ili činjenica da član nije primio obavještenje ne poništava sastanak.

28. Sastanak članova može po prijemu molbe člana, direktora ili više direktora Kompanije biti naložen od strane suda ako:

(a) je nepraktično sazvati ili voditi sastanak članova Kompanije na način naveden u zakonu ili ovim pravilima; ili

(b) u interesu je članova Kompanije da se održi sastanak.

POSTUPANJA NA SASTANCIMA ČLANOVA

29. Nijedan posao se neće voditi na bilo kojem sastanku ukoliko ne postoji kvorum prisutnih članova u vrijeme kada se na sastanku vode poslovni razgovori. Kvorum se sastoji od vlasnika ili više vlasnika lično prisutnih ili punomoćnika većine od 50% akcija s pravom glasa.

30. Ako tokom pola sata od vremena zakazanog za sastanak, nema kvoruma, sastanak se otkazuje.

31. Na svakom sastanku od prisutnih članova bira se neko medju njima da presjedava. Ako članovi nijesu u mogućnosti da izaberu predsjednika iz bilo kojeg razloga, onda će lice koje predstavlja najveći broj akcija imati pravo da glasa a ko je prisutan na sastanku će presjedavati u nedostatku će predsjedavati najstariji pojedinac.

32. Predsjednik može, uz saglasnost na sastanku, voditi bilo koji sastanak povremeno i na zakayano mjesto ali nijedan posao se neće obaviti na bilo kojem odloyenom sastanku osim nedovršenih poslova sa sastanka kada je došlo do odlaganja.

33. Na bilo kojem sastanku se glasa po odluci dizanjem ruku, prostom većinom ako se ne zahtijeva biranjem (prije ili nakon objave rezultata dizanjem ruku);

(a) od strane predsjednika, ili

(b) od strane bilo kojeg prisutnog člana povjerenika koji glasa, komisije ili punomoćnika koji zastupa ne manje od jedne desetine akcija s pravom glasa.

34. Ukoliko nije zahtijevano glasanje glasačkim listićima, izjava predsjednika da je odluka, dizanjem ruku, donesena, unos tog dejstva u dnevnik koji sadrži

zapisnike o postupanjima Kompanije će biti dovoljan dokaz činjenice bez dokaza o broju ili proporcije evidentiranih glasova u korist ili protiv takve odluke.

35. Ako je zakonski zahtijevan birački spisak za glasanje, on će se obaviti na takav način kako predsjednik da instrukcije, a rezultat glasanja će se smatrati odlukom sa sastanka na kojoj je zahtijevano glasanje.

36. Zahtjev za biračkim spiskom može biti povučen.

37. U slučaju jednakog broja glasova, bilo da je dizanjem ruku ili glasanjem, predsjednik sastanka na kojem se obavlja donošenje odluke dizanjem ruku ili na kojem se zahtijeva glasanje, će imati pravo na drugi ili odlučujući glas.

GLASOVI ČLANOVA

38. Na bilo kojem sastanku članova bilo dizanjem ruku ii glasanjem, svaki član koji ima pravo glasa i ko je prisutan lično, povjerenik za glasanje, komisija ili punomoćnik ima samo jedan glas za svaku akciju s pravom glasa čiji je on vlasnik.

39. Član može biti zastupan na sastanku članova od strane povjerenika za glasanje, od strane komisije ili od strane punomoćnika koji može govoriti ili glasati u ime tog člana.

40. Odluka koja je data na uvid svim članovima i koja je odobrena većinom od 50% glasova onih članova u formi od jednog ili više dokumenata u pismenoj formi ili putem teleksa, telegrama, telefona ili drugom pismenom elektronskom komunikacijom će bez potrebe za bilo koje obavještenje postati važeća odluka članova.

41. Ako je imenovana komisija za bilo kojeg člana koji ima pravo da glasa a koji je poremećenog razuma, takav član može glasati putem njegove komisije.

42. Ako dva ili više lica zajednički imaju pravo na akciju ili akcije i ako više od jednog takvog lica glasa lično ili putem povjerenika ili komisije ili punomoćnika na bilo kojem sastanku članova, glas takvog lica ćije se ime pojavljuje prvo medju takvim zajedničkim vlasnicima u registru članova se jedino broji.

43. Instrument imenovanja punomoćnika će biti u takvoj formi koju prihvati predsjednik sastanka evidentirajući želje člana koji je imenovao puomoćnik.

44. Instrument imenovanja punomoćnika će biti u pismenoj formi potpisan od strane imenovanog lica ukoliko to nije korporacija ili drugi oblik pravnog lica osim jednog ili više pojedinaca-vlasnika koji su zajednički vlasnici u kojem slučaju će instrument imenovanja punomoćnika biti u pismenoj formi potpisan od strane pojedinca zakonski ovlašćenog od takve korporacije ili pravnog lica da izvršava isto.

45. Predsjednik bilo kojeg sastanka na kojem je glas preovladavao od strane punomoćnika tako ovlašćenog može se zahtijevati kopija ovjerena od notara takve vlasti koja će se dostaviti u roku od sedam dana od zahtjeva ili će glas ili preovladavajući glasovi takvog punomoćnika biti odbačeni.

46. Instrument imenovanja punomoćnika se izdaje u mjesto navedeno za sastanak prije vremena održavanja sastanka na kojem lice imenovano u takvom instrumentu se predlaže da glasa.

47. Član Kompanije će se smatrati prisutnim na sastanku članova ako:

(a) učestvuje telefonom ili drugim elektronskim sredstvom; i
(b) svi članovi koji učestvuju na sastanku mogu čuti jedni druge;

ODREĐIVANJE PREDSTAVNIKA DRUŠTVA NA SJEDNICAMA

48. Akcionarsko društvo ili drugi oblik akcionarskog pravnog lica koji je član Kompanije, može po odluci svojih direktora ili drugog upravnog tijela ovlastiti osobu, za koju smatra da je podobna mjestu predstavnika, da je predstavlja na bilo kojoj sjednici članova Kompanije. Tako ovlaštena osoba će imati pravo donošenja svih odluka u ime društva koje predstavlja, kao što bi isto društvo odlučivalo da je individualni član Kompanije.

49. Radnja koja može biti preduzeta od članova Kompanije na sjednici članova može takođe, odlukom članova biti preduzeta odlukom o saglasnosti, datoj u vidu pismenog odobrenja, teleksom, telegramom, ili drugim vidom elektronske komunikacije bez potrebe davanja prethodnog obavještenja.

50. Odluka o datoj saglasnosti u pismenoj formi može sadržavati više dokumenata uključujući elektronsku komunikaciju u štampanom obliku, svaki potpisan ili odobren od jednog ili više članova.

DIREKTORI

51. Broj direktora ne može biti manji od jedan, niti viši od sedam.

52.(1) Prvi direktor ili direktori će biti postavljeni od strane prvog Registrovanog Agenta Kompanije nakon osnivanja u vremenskom roku koji može biti propisan zakonom. Nakon toga, direktori će biti izabrani od strane članova koji imaju pravo izbora na period vremena koji članovi odrede.

(2) U slučaju kada Kompanija ima samo jednog člana, koji je individua, i isti član je takođe isključivi direktor Kompanije, taj isključivi član/direktor može pismenom aktom imenovati osobu, kojoj po Zakonu nije zabranjeno da vrši posao direktora, za rezervnog direktora Kompanije koji djeluje na mjestu isključivog direktora/člana.

(3) Imenovanje osobe za mjesto rezervnog direktora Kompanije će prestati u slučaju:

(a) smrti isključivog člana/direktora koji ga je nominovao

(i) njegove ostavke na mjestu rezervnog direktora, ili

(ii) isključivi član/direktor u pismenoj formi opozove imenovanje, ili

(b) isključivi član/direktor koji je izvršio imenovanje prestane da bude isključivi član/direktor Kompanije, iz bilo kojeg razloga izuzev smrti jedinog člana/direktora.

53. Direktori će biti smijenjeni jedino od strane članova.

54. Lice neće biti postavljeno na mjesto direktora Kompanije, niti imenovano za rezervnog direktora ukoliko u pismenoj formi ne da svoje odobrenje za postavljanje na mjesto direktora, ili rezervnog direktora.

55. Kompanija će evidentirati podatke o direktorima u registru koji će sadržavati:

(a) imena i adrese lica koja su direktori Kompanije, ili lica koji je imenovan za rezervnog direktora Kompanije;

(b) datum kada je svako lice čije ime je uneseno u registar imenovano za direktora Kompanije, ili imenovano za rezervnog direktora Kompanije;

(c) datum kada svaki imenovani direktor ili imenovani rezervni direktor Kompanije prestaje da bude direktor Kompanije ili rezervni direktor; i

(d) druge podatke propisane zakonom.

56. Svaki direktor zadržava funkciju dok njegov nasljednik ne preuzme funkciju, funkcija prestaje u slučaju smrti, ostavke ili smjenjivanja.

57. Slobodno mjesto u bordu direktora može biti popunjeno odlukom članova koji imaju pravo izbora.

58. Funkcija direktora će biti upražnjena ako direktor:

(a) umre; ili

(b) smijenjivanjem sa funkcije odlukom članova; ili

(c) bankrotira ili napravi bilo kakvu nagodbu sa svojim povjeriocima; ili

(d) postane nervno bolestan/rastrojen, ili oboli na drugi način tako da ne može obavljati posao; ili

(e) pismenim putem da ostavku na svoju funkciju u Kompaniji.

59.(1) Direktor neće zahtijevati deponovane akcije, ali će imati pravo da prisustvuje i govori na bilo kojoj sjednici članova.

(2) Staratelj nad određenim akcijama u Kompaniji koje mogu biti držane od strane *Virgin Islands Special Trust* neće biti direktor Kompanije.

60.(1) Direktor svojeručnim potpisom deponovanim u Registrovanoj kancelariji (sjedištu) Kompanije, može postaviti drugog direktora ili drugo lice da bude njegov zamjenik.

(2) Svaki takav zamjenik će imati pravo da bude obavješten o sjednicama direktora i da prisustvuje i glasa kao direktor na bilo kojoj takvoj sjednici na kojoj direktor koji ga je imenovao nije lično prisutan, i na takvim sjednicama ima sva prava u odlučivanju kao i direktor koji ga je imenovao.

61. svaki takav zamjenik će biti smatran za službenika Kompanije i neće biti smatran za zastupnika direktora koji ga je imenovao.

62. U slučaju nepotrebnog odlaganja, kašnjenja ili teškoće u predaji obavještenja o nekoj odluci gdje se traži direktorovo odobrenje, njegov zamjenik (ako ga ima) će imati pravo da potpiše odobrenje u ime direktora.

63. Plata zamjenika će biti isplaćena iz plate direktora koji ga je imenovao, u iznosu koji dogovore zamjenik i direktor koji ga imenuje.

64. Direktor može svojeručnim potpisom deponovanim u Registrovanoj kancelariji Kompanije opozvati postavljanje / imenovanje svog zamjenika.

65. U slučaju smrti direktora ili prestanka obavljanja dužnosti direktora, imenovanje njegovog zamjenika takođe prestaje da važi.

66. Direktori mogu, odlukom odrediti platu direktorima u skladu sa pruženim uslugama, ili uslugama koje će u bilo kojem kapacitetu biti pružene Kompaniji. Direktori takođe mogu biti isplaćeni za putne, hotelske i druge troškove koje su imali da bi prisustvovali sjednicama direktora, ili nekom komitetu direktora, ili sjednicama članova, ili u vezi poslovanja Kompanije što će biti odobreno odlukom direktora.

67. Direktor koji, po zahtjevu, putuje ili duže boravi u inostranstvu radi bilo kojih potreba Kompanije, ili koji vrši usluge koje su po mišljenju Borda (Odbora) iznad uobičajenih obaveza direktora, može biti plaćen ekstra nadoknadu (u vidu plate, provizije, učešća u profitu ili na drugi način), što će biti odobreno odlukom od strane direktora.

68. Kompanija može platiti direktoru koji po zahtjevu Kompanije vrši neku funkciju (uključujući i direktorski položaj), ili pruža neku uslugu, bilo kojoj Kompaniji u kojoj Kompanija može biti zainteresovana, određenu naknadu (koja može biti u vidu plate, provizije, učešća u profitu ili drugi način), zavisno od funkcije ili usluge, što će biti odobreno odlukom direktora.

69. Direktor pored svoje funkcije direktora, može vršiti bilo koju drugu funkciju ili poziciju u Kompaniji (osim funkcije revizora), i može djelovati u profesionalnom kapacitetu prema Kompaniji pod uslovima naknade koje direktori odrede.

KONFLIKT INTERESA

70.(1) Direktor može biti, ili postati direktor, ili službenik, ili na drugi način imati interese u nekoj drugoj Kompaniji osnovanom od strane Kompanije, ili Kompaniji u kojoj Kompanija ima interese, kao član ili na drugi način i takav direktor ne može biti odgovoran za naknade ili druge benefite koje je primio kao direktor ili službenik ili od interesa koji je ima u drugoj Kompaniji.

(2) Direktor može takođe ostvarivati glasačka prava data prema udjelu u akcijama u bilo kojoj drugoj Kompaniji, koja je u vlasništvu Kompanije na način koji smatra najboljim, uključujući korišćenje glasa u u korist bilo koje odluke koja ih određuje, ili njihovog broja, direktora ili službenika te ili druge Kompanije, ili glasanje ili određivanje plaćanja naknade direktorima ili službenicima te druge Kompanije.

(3) Direktor može glasati u korist ostvarenja glasačkog prava na način gore pomenut uprkos što može biti, ili uskoro postati direktor ili službenik druge Kompanije, i kao takav na bilo koji drugi način je, ili može biti, zainteresovan u ostvarivanju takvih prava glasanja na gorepomenuti način.

(4) Direktor neće biti diskvalifikovan od strane uprave, od sklapanja poslova sa Kompanijom bilo kao prodavac, kupac ili drugo, niti će bilo koji takav ugovor ili aranžman sklopljen od strane ili u ime Kompanije u kojem bilo kojem direktoru će na bilo koji način interesi biti poništeni, niti će bilo koji direktor kod takvog sklapanja poslova ili interesa imati obavezu odgovoranja Kompaniji za bilo koji profit ostvaren takvim ugovorom ili aranžmanom, usled toga što taj direktor zauzima određenu funkciju ili zbog uspostavljenog fiducijarnog odnosa.

(5) Priroda direktorovog interesa mora biti objavljena od strane samog direktora na sjednici direktora na kojoj se pitanje sklapanja ugovora ili aranžman prvo uzima u obzir, i ukoliko na dan sjednice direktor nema interesa u predloženom ugovoru ili aranžmanu, ili će imati interes nakon što je ugovor ili aranžman sklopljen, on će odmah nakon što je postao interesna strana, u pismenoj formi obavijestiti Kompaniju o činjenicama i prirodi njegovog interesa.

(6) Opšte obavještenje direktorima od strane direktora koji je član specijalne firme ili Kompanije, i koji se smatra za interesnu stranu u ugovoru ili transakciji koja može, nakon dana obavještenja biti sklopljena sa takvom firmom ili Kompanijom će (ako taj direktor bude isto uradio na sjednici direktora, ili će preduzeti razumne korake radi obezbjeđenja da će isto iznijeti i pročitati na sljedećoj sjednici direktora) biti dovoljna izjava o interesu u vezi takvog ugovora ili transakcije sa tom firmom ili Kompanijom.

(7) Direktor može biti računat za člana kvoruma kod glasanja u vezi ugovora ili aranžmana koji će uspostaviti sa Kompanijom, ili u kojem je interesna strana kao što je gore pomenuto, i može glasati u vezi takvog predloga.

OVLAŠĆENJA DIREKTORA

71. Poslovanje Kompanije će biti sprovođeno od strane direktora koji mogu platiti sve troškove nastale prije, tokom formiranja i registracije Kompanije, i mogu ostvarivati sva prava Kompanije koja po Zakonu ili ovim Statutom navedena od strane članova zavisno od bilo kojih prenosa takvih ovlašćenja što može biti odobreno ovim Statutom i uslovima, što može biti propisano odlukom od strane članova, ali nijedan uslov postavljen odlukom članova ne može nadvladati ukoliko je protivrječan sa ovim Statutom, niti će takav uslov poništiti bilo koji prethodni dokument direktora koji bi bio validan da takav uslov nije postavljen.

72. Bord može povjeriti i prenijeti na bilo kojeg direktora ili službenika bilo koji od svojih ovlaštenja pod takvim uslovima i takvim ograničenjima za koje smatra najpogodnijim, i bilo kolateralno sa ili isključenjem od svojih ovlašćenja, i može povremeno poništiti, opozvati, promijeniti ili preinačiti sve ili neko takvo ovlašćenje.

73. Direktori mogu delegirati bilo koje od svojih ovlašćenja komitetima koji se sastoje od članova ili članovima njihovih tijela ukoliko to smatra pogodnim. Svaki tako formiran komitet će u vršenju delegiranih ovlašćenja raditi u skladu pravila postavljenih od strane direktora.

74. Saglasno odredbama Zakona, direktori mogu povremeno advokatskim punomoćjem imenovati neku Kompaniju, firmu ili osobu ili više osoba, koji mogu biti nominovani direktno ili indirektno od strane direktora za zastupnika ili zastupnike Kompanije za svoje potrebe i sa ovlašćenjima, kapacitetom i diskrecionim pravima (koja ne mogu biti veća od ovlašćenja direktora u ovom Statutu), na period i pod takvim uslovima za koje smatraju pogodnim, i takvo pravo ovlašćenja može sadržati odredbe postavljene u cilju zaštite i pogodnosti lica koje posluju sa takvim zastupnikom da delegiraju sva ili neka ovlašćenja, punomoćja i njemu povjerena diskreciona prava.

75. Svaki direktor koji je društveno pravno lice može naimenovati bilo koje lice koje propisno ovlasti za svog prestavnika u cilju njegovog predstavljanja na sjednicama Borda i obavljanja poslova direktora.

76. Svi čekovi, mjenice i druge hartije na donosioca i sve priznanice za novac plaćen Kompaniji, će biti potpisane, sastavljene, prihvaćene, endorsirane ili zavisno od slučaja na drugi način izvršene, postupkom koji će direktori odrediti odlukom.

77. Direktori mogu ostvarivati sva ovlašćenja Kompanije radi uzimanja zajma, stavljanja pod hipoteku ili terećenja svojih poduhvata, imovine i neuplaćenog kapitala ili dijela istog, radi izdavanja obveznica, obligacija i drugih hartija od vrijednosti, kada god je novac uzajmljen ili kao sigurnost za dug, obavezu ili obligaciju Kompanije ili trećeg lica.

78. Ako je broj direktora fiksiran na dva ili više lica i u slučaju upražnjenja mjesta člana Borda ostane samo jedan stalni direktor, on će biti ovlašten da radi samostalno jedino u cilju postavljanja drugog direktora.

POSTUPANJE DIREKTORA

79.(1) Sjednice Borda Direktora i svih komiteta će se održavati na mjestu koje odrede direktori.

(2) Svaki direktor može sazvati sjednicu direktora.

80. Direktor može sazvati sjednicu direktora u bilo koje vrijeme.

81. Direktor ne može dati rok kraći od sedam dana za sazivanje sjednice direktora.

82. Ukoliko Kompanija ima samo jednog direktora, odredbe u daljem tekstu vezane za sjednice direktora se ne primjenjuju, ali takav isključivi direktor će imati puno ovlašćenje da predstavlja i zastupa Kompaniju u svim poslovima i u sadržaju zapisnika sjednice će se zabilježiti i potpisati izjavu ili memorandum o svim predmetima koji zahtijevaju rješavanje direktora. Takva zabilješka ili memorandum će sadržavati dovoljno evidencije o takvoj odluci.

83. Direktori mogu izabrati predsjedavajućeg sjednice i odrediti period u kojem će predsjedavajući obavljati ovu funkciju, kada predsjedavajući nije izabran ili ukoliko je na nekoj sjednici izabrani predsjedavajući odsutan, prisutni direktori mogu odrediti jednog člana da predsjedava sjednicom.

84. Direktori se mogu sastajati radi obavljanja posla, i sazivati i uređivati svoje sjednice na način za koji smatraju da je najpodesniji.

85. Pitanja koja nastaju na sjednici će biti odlučena većinom glasova. U slučaju podjednakog broja glasova Predsjedavajući će imati drugi ili odlučujući glas.

86. Sjednica direktora koja se održava u suprotnosti sa zahtjevima o sazivanju sjednice će biti valdina ako se većina direktora koji imaju pravo glasa na sjednici odustanu od primjedbi na sazivanje sjednice.

87. Nenamjeran propust kada direktor greškom nije obaviješten ili nije primio obavještenje o sjednici, neće sjednicu učiniti nevažećom.

88. Sjednica direktora propisno je konstituisana za sve potrebe ako je na početku sjednice prisutna većina od ukupnog broja direktora lično ili njihovih zamjenika. Ukoliko je ukupan broj direktora dva, sjednica će biti propisno konstituisana za sve potrebe sa prisustvom oba direktora. Ukoliko je ukupan broj direktora tri, sjednica direktora će biti propisno konstituisana za sve potrebe ako su na početku sjednice prisutni dva direktora lično ili njihovi zamjenici.

89. Ukoliko u roku od pola sata od trenutka određenog za početak sjednice, kvorum nije ostvaren sjednica će biti raspuštena.

90. Svaki član ili više članova Borda Direktora ili komiteta može učestvovati na sjednici Borda ili komiteta pomoću konferencijskog telefona ili sličnog sredstva komunikacije koje dozvoljava svim učesnicima na sjednici da čuju jedni druge u isto vrijeme. Učestvovanje na ovaj način će se smatrati za lično prisustvo na sjednici.

91. Odluka odobrena od strane većine direktora koji imaju pravo da budu unaprijed obaviješteni o sjednici direktora ili komiteta direktora i koja ima oblik jednog ili više dokumenata u pismenoj formi, ili teleksa, telegrama, ili druge pismene ili elektronske komunikacije će biti jednako validna i punovažna kao da je donesena na sjednici direktora ili komiteta propisno sazvanoj i vođenoj, bez obaveze sazivanja.

SLUŽBENICI I AGENTI

92. Direktori Kompanije mogu odlukom, imenovati službenike Kompanije u periodima kada budu smatrali neophodnim ili prikladnim takvo imenovanje, i takvi službenici se mogu sastojati od Predsjednika, jednog ili više Potpredsjednika, Sekretara, i Blagajnika idrugih službenika koji se povremeno mogu smatrati potrebnim.

93. Službenici će obavljati dužnosti koje će biti propisane u momentu njihovog imenovanja, a koje mogu biti modifikovane od strane direktora zavisno od potreba. U nedostatku specifično propisanih dužnosti Predsjednik će imati obavezu rukovođenja svakodnevnim poslovima Kompanije, Potpredsjednik će po pravu starješinstva vršiti dužnost rukovodioca u slučaju odsutnosti Predsjednika, ali će takođe vršiti one dužnosti delegirane od Predsjednika; Sekretar će voditi knjige, zabilješke i arhivu (osim finansijske evidencije) Kompanije, i osigurati poštovanje svih zakonom propisanih procedura; dok će Blagajnik biti odgovoran za finansijske poslove Kompanije.

94. Jedna osoba može zauzimati više od jedno službeno mjesto bilo da je direktor ili član Kompanije. Službenici će ostati u radnom odnosu dok ne budu smijenjeni sa dužnosti od strane direktora bez obzira da li je određen njihov nasljednik.

95. Službenik koji je društveno pravno lice može odrediti lice za svog propisno ovlašćenog predstavnika radi njegovog predstavljanja i vođenja poslova Kompanije.

OBEŠTEĆENJE

96 U zavisnosti od odredbi Zakona i drugih propisa koji su trenutno na snazi, svaki direktor ili drugi službenik Kompanije će imati pravo na naknadu štete iz sredstava Kompanije za sve gubitke ili obaveze koje mogu nastati u izvršenju dužnosti ili njima u vezi, isto tako direktor ili drugi službenik neće biti odgovoran za bilo koji pretrpljeni gubitak, oštećenje, ili nesreću koja može zadesiti Kompaniju a koje su nastale tokom vršenja njegovih dužnosti, ili njima u vezi.

PEČAT

97.(1) Kompanija će imati zvanični pečat, čiji će se otisak čuvati u kancelariji registrovanog agenta Kompanije.

(2) Direktori su dužni obezbijediti sigurnost čuvanja zvaničnog pečata Kompanije.

(3) Kada se zvanični pečat utiskuje na bilo koji dokument, direktor ili drugo, u određenim vremenskim periodima, ovlašteno lice će izvršiti provjeru otiska zvaničnog pečata.

98. Direktori mogu obezbijediti faksimil zvaničnog pečata i odobriti potpis bilo kojeg direktora ili ovlaštenog lica, koji može biti reprodukovan u štampanoj formi ili na drugi način na bilo kojem dokumentu, i koji će imati istu snagu i validnost kao da je zvanični pečat utisnut na takav dokument i da je isti potpisan na ovdje opisani način.

DIVIDENDE I REZERVE

99. Direktori mogu odlukom objaviti dividende.

100. Dividenda neće biti objavljena i plaćena osim iz viška, i ukoliko direktori drugačije ne odrede, neposredno nakon uplate dividendi.

(a) Kompanija će biti u mogućnosti da ispuni svoje obaveze kako budu dospijevale u uobičajenom toku poslovanja; i

(b) Ostvariva vrijednost sredstava Kompanije neće biti manja od zbira njenih ukupnih obaveza, izuzimajući odložene poreze, kako je prikazano u računovodstvenim knjigama, i kapitalu.

101. Direktori mogu isplatiti dividendde u vidu novca, akcija, ili drugoj imovini Kompanije.

102. U izračunavanju viška radi objavljivanja i isplate dividendi, direktori mogu u svom proračunu uključiti neto nerealizovana amortizovana sredstava Kompanije.

103. Direktori mogu povremeno isplatiti interim (*među*) dividende, ukoliko budu smatrali da je to opravdano poslovanjem Kompanije.

104. Zavisno od prava imalaca akcija sa specijalnim pravima u vezi dividendi, sve dividende će biti objvljene i plaćene u skladu sa nominalnom vrijednosti izdanih akcija, izuzimajući one akcije koje Kompanija drži kao državne akcije na dan objave dividende.

105. Direktori mogu, prije predlaganja bilo kakvih dividendi, izdvojiti iz profita Kompanije iznos koji smatraju odgovarajućim kao rezervu ili rezerve koja će, po

njihovoj procjeni, biti plasirana ili u poslovanje Kompanije ili investirana u investiciju koju direktori procijene najpogodnijom.

106. Ukoliko je više lica upisano za zajedničkog vlasnika neke akcije, bilo koji od njih može izdati punovažnu priznanicu za dividendu ili drugi novac plativ po osnovu zajedničke akcije.

107. Svaki član će biti obaviješten o svakoj objavi dividendi, i sve dividende koje su tri godine nakon objave dividendi nepodignute mogu biti od strane direktora oduzete u korist Kompanije.

108. Dividenda ne može donositi kamatu na teret Kompanije.

KNJIGE I EVIDENCIJA

109. Kompanija treba voditi evidenciju i dokumentaciju na način koji direktori procijene odgovarajućim ili poželjnim radi preciznog odražavanja finansijske pozicije Kompanije.

110. Kompanija treba čuvati zapisnike sa svih sjednica direktora, članova, komiteta direktora, komiteta službenika i komiteta članova, i kopije svih odluka odobrenih od strane direktora, članova, komiteta direktora, komiteta službenika i komiteta članova.

111. Knjige, evidencija i zapisnici će biti čuvani u sjedištu Kompanije ili na drugom mjestu koje odrede direktori, i biće dostupni direktorima u svako doba radi kontrole.

112.(1) Direktori treba da odrede vrijeme, dužinu vremenskog perioda, mjesto, kao i uslove ili pravila pod kojima će knjige, evidencija i zapisnici Kompanije ili neki od njih, biti dostupni za pregled članovima koji nijesu direktori, i nijedan član (koji nije direktor) neće imati prava pregleda knjiga, evidencije, zapisnika ili dokumenata Kompanije osim na način koji je propisan zakonom ili na način koji je odobren odlukom direktora.

(2) Kompanija će u sjedištu svog registrovaog agenta čuvati sljedeću dokumentaciju:

(a) Memorandum o registraciji i Statut;

(b) Registar članova, ili kopiju registra članova;

(c) Registar direktora, ili kopiju registra direktora; i

(d) Kopije svih zabilješki i drugih dokumenata popunjene od strane Kompanije kod Registrara Korporativnog poslovanja (Registrar of Corporate Affairs) u poslednjih 10 (deset) godina.



(3) Kompanija će imati samo kopiju registra članova ili kopiju registra direktora u sjedištu svog registrovanog agenta, i u periodu koji je propisan zakonom će obavijestiti registrovanog agenta pismenim putem o promjeni u nekom od registara.

(4) Kompanija će voditi sljedeću evidenciju u sjedištu svog registrovanog agenta ili na drugom takvom mjestu ili mjestima:

(a) zapisnike sa sjednica i odluka akcionara i klasama akcionara;

(b) zapisnike sa sjednica i Odlukama Direktora i komiteta direktora; i

(c) otisak zvaničnog pečata.

(5) Kada se originalna dokumentacija na koju se odnose ova pravila čuvaju na mjestu drugom od sjedišta registrovanog agenta Kompanije, i mjesto na kojem se čuva originalna dokumentacija se promijeni, Kompanija će u roku koji može biti propisan zakonom, obavijestiti registrovanog agenta o adresi nove lokacije evidencije.

(6) Evidencija koju Kompanija čuva u skladu sa ovim pravilnikom će biti u pismenoj formi, ili djelimično ili ukupno u elektronskoj evidenciji u skladu sa zahtjevima Electronic Transaction Act (No. 5 of 2001).

REGISTAR PRIJAVA OPTEREĆENJA

113. Kompanija će u sjedištu svog registrovanog agenta voditi registar prijava opterećenja u kojem će se evidentirati dolje navedeni detalji vezani za svaki pojedinačno opterećenje koji je Kompanija imala:

(a) datum nastanka opterećenja;

(b) kratak opis obaveze zajamčene opterećenjem;

(c) kratak opis opterećene imovine;

(d) ime i adresa povjerioca, ili ukoliko nema takvog povjerioca, ime i adresa povlašćenog povjerilac;

(e) ukoliko opterećenje nije hartija na donosioca, ime i adresa imaoca opterećenja; i

(f) detalje o bilo kojoj zabrani ili restrikciji sadržanoj u instrumentu koje je kreiralo opterećenje prema Kompaniji radi kreiranja bilo kojeg buduće opterećenje prema prioritetu.

REVIZIJA

114. Direktori mogu odlukom zatražiti da revizor ili revizori koje oni odaberu izvrše provjeru stanja računa Kompanije. Naknada za usluge revizora će se odrediti dogovorom.

115. Revizor može biti član Kompanije, ali direktor ili službenik ne može biti biran za revizora Kompanije tokom vršenja svoje funkcije.

116. Svaki revizor Kompanije će imati pravo pristupa računovodstvenim knjigama u bilo koje vrijeme, kao i pravo da zahtijeva od službenika Kompanije informacije i objašnjenja ukoliko to bude smatrao neophodnim u vršenju svojih poslova.

117. Izvještaj revizora će biti prateći dokument računovodstvenim knjigama o kojima vrši kontrolu, a revizor će imati pravo da bude pozvan i prisustvuje bilo kojoj sjednici na kojoj će Bilans Stanja i Bilans Uspjeha Kompanije biti predstavljeni.

OBAVJEŠTAVANJA

118. Svako obavještenje, informacija, ili pismeni izvještaj koji se mora predati članovima će biti poslat air-mailom (avionskom poštom), adresiran na svakog člana prema adresi koja se nalazi u registru članova.

119. Sva obavještenja upućena članovima, a koja se odnose na registrovane akcije kod kojih postoji zajedničko vlasništvo, će biti upućeno na ime onog člana čije ime se nalazi prvo na spisku u registru članova, i smatrati će se da su takvim obavještenjem svi članovi koji imaju zajednički udio u toj akciji obaviješteni.

120. Svako obavještenje poslato poštom će se smatrati primljeno nakon perioda od deset dana od dana postiranja, jer se smatra da je period dovoljno dug da pravilno adresirano pismo koje sadrži obavještenje i predato pošti može stići na svoje odredište.

PENZIJE I PENZIJSKI FOND

121. Direktori mogu osnovati, održavati, ili izvršiti osnivanje i održavanje penzija ili penzijskih fondova, i dati ili isposlovati davanje donacija, otpremnina, penzija, nadoknada ili platu, u korist bilo kojeg direktora, službenika, ili nekoj drugoj osobi koja je, ili je bila u radnom odnosu ili pružala usluge Kompaniji, ili nekoj drugoj Kompaniji koja je podružnica Kompanije, ili je povezana sa Kompanijom, ili nekom od njenih podružnica, kao i suprugama, udovicama, porodicama i članovima porodice takve osobe. Kompanija može gore pomenuto vršiti samostalno ili u saradnji sa nekom drugom Kompanijom. Sva gore opisana lica će imati pravo da sudjeluju i zadrže u svoju korist bilo koju takvu donaciju, otpremninu, penziju, nadoknadu ili platu.

LIKVIDACIJA

122. (1) Kompanija može odlukom članova dobrovoljno započeti

SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK Danica Stekić PODGORICA

process likvidacije i rasformiranja preduzeća

(2) Ukoliko Kompanija nikada nije izdavala akcije može po Odluci Direktora dobrovoljno započeti proces likvidacije i rasformiranja.

(3) Ukoliko će Kompanija biti likvidirana, Likvidator može u skladu sa odlukom članova, podijeliti između članova imovinu ili dio imovine Kompanije i može za takvu svrhu odrediti vrijednost za koju smatra da je fer, i može odrediti način na koji će se takva podjela izvršiti između članova i različitim vrstama (klasama) članova.

123. Likvidator može predati cjelokupnu imovinu ili dio imovine povjeriocima za koje likvidator smatra da su najpogodniji, ali na način da niti jedan član neće biti primoran da prihvati akcije ili druge hartije na kojima ima obaveza.

ARBITRAŽA

124. kada dođe do razlike u stavovima između Kompanije sa jedne strane i nekog člana sa druge, njihovi predstavnici ili opunomoćenici sa druge strane će razmotriti slučaj ili konsekvence. Strane će se saglasiti da se slučaj uputi arbitratoru, ili ukoliko se o tome ne dogovore, slučaj će se uputiti dvojici arbitratora, od kojih će po jedan biti odabrani od svake strane i arbitratori će prije davanja preporuka postaviti trećeg arbitra.

125. Ukoliko bilo koja od strana ne ovlasti arbitra, bilo na početku procesa ili iz drugog razloga (u slučaju da postavljeni arbitar umre, nije sposoban da odlučuje, ili odbije da odlučuje) u roku od deset dana nakon što ga je druga strana obavijestila o postavljanju svog arbitra, druga strana može postaviti arbitra koji će zauzeti mjesto arbitra prve strane tj. strane koja nije u roku postavila arbitra da arbitrira u sporu.

UDRUŽIVANJE, KONSOLIDOVANJE I ARANŽMANI

126. Kompanija može, ako nijesu izdate akcije, odlukom članova ili odlukom Direktora nastaviti sa radom kao Kompanija konstituisana prema zakonodavstvu van Djevičanskih Ostrva.

Mi, ILS FIDUCIARy (BVI) LIMITED, Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O.Box 3085, Road Town, Tortola, British Virgin Islands u cilju konstituisanja BVI Business Company prema zakonima Britanskih Djevičanskih Ostrva potpisom potvrđujemo Statut Kompanije na dan 10. april 2007.

Inkorporator

Bernadette Rawlins



Ja, Danica Šćekić

I, Danica Scekic

Stalni sudski tumač

Permanent Court Interpreter

Za _____ engleski _____ jezik

For _____ English _____ language

P[illegible] ministra pravde

[illegible] 15.03.2002.

[illegible] by the Resolution of the Ministry of

Justice No. [illegible] of March 15th, 2002

P[illegible] da je ovaj prevod vjeran originalu

Certify that this is a correct and true translation

koi[illegible] na engleskom jeziku,

made in _____ language.

Troškovi prevoda iznose _____

Translation expenses amount to _____

U Podgorici dana 14.05.2007 god.

In _____ on this day _____

Pečat
Seal

Danica Šćekić

Potpis
Signature

Drustvo sa ograničenom odgovornošću
»MONTERU« d.o.o. BUDVA

STATUT

Društva sa ograničenom odgovornošću
"MONTERU« d.o.o. BUDVA

Budva, 12 Maj 2007.god.

Na osnovu člana 22. Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću **„MONTERU" d.o.o. Budva**, člana 5. Ugovora o prenosu udjela u **„MONTERU" d.o.o. Budva** od 12.05.2007.g Budva i člana 68. Zakona o privrednim drustvima, (»SL list RCG« br. 6/02), Osnivač donosi,

STATUT
Društva sa ograničenom odgovornošću
"MONTERU" d.o.o. Budva

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Statutom Društva sa ograničenom odgovornošću "**MONTERU**" d.o.o. Budva (u daljem tekstu: Društvo) uređuju se sljedeća pitanja:

- naziv, sjediste i adresa Društva,
- djelatnost Društva,
- kapital Društva,
- organi upravljanja i rukovođenja,
- pravni polozaj Društva,
- dobit i rizik,
- poslovna tajna,
- prestanak rada Društva,
- zaštita životne sredine,
- prelazne odredbe

II. NAZIV, SJEDIŠTE I ADRESA

Član 2.

Društvo se osniva na neograničeno vrijeme i posluje pod nazivom Društvo za projektovanje, gradnju i inžinjering " **MONTERU**" d.o.o. Budva.

Skraćeni naziv Društva » **MONTERU** « d.o.o. Budva .

Sjedište Društva je u Budvi, ulica Topliški put,Zanatski centar.
Društvo ima pečat sa ispisanim tekstom punog ili skraćenog naziva firme po obodu i nazivom po sredini.Štambimlj je četvrtastog oblika sa skraćenim nazivom Društva i oznakom rednog broja i godine.

III. DJELATNOST DRUŠTVA

Član 3.

Djelatnost Društva je:

74203 inžinjering
74150 holding poslovi
74202 projektovanje i gradnja gradevinskih i drugih objekata
74204 ostale arhitektonske i inzinjerijske aktivnosti i tehnički savjeti
74201 prostorno planiranje
70110 razvoj projekata 0 nekretninama
70200 iznajmljivanje nekretnina
70310 agencije za nekretnine
70320 upravljanje nekretninama za tud racun
110303 komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa roba i usluga,
110309 nepomenute usluge u oblasti prometa.
45420 ugradnja stolarije
45430 postavljanje podnih i zidnih obloga
45440 bojenje i zastakljivanje
45450 ostali zavrsni radovi
51150 posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvožđarske robe
55110 hoteli i moteli sa restoranom
55120 hoteli i moteli bez restorana
55211 dječija i omladinska odmarališta
55212 planinarski domovi i kuće
55220 kampovi
55231 radnička odmarališta
55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti
55233 ostali smještaj za kraći boravak
55300 restorani
55400 barovi
55510 kantine

55520 ketering
60211 prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60212 prevoz putnika u gradskom saobraćaju
60220 taksi prevoz
60250 prevoz robe u drumskom saobraćaju
61110 pomorski saobraćaj
63300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora, pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta.
63400 aktivnost drugih posrednika u saobraćaju
45110 rušenje i razbijanje objekata, zemljani i radovi
45120 ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 grubi gradevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230 izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 izgradnja hidrograđevinskih objekata
45250 ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45310 postavljanje električnih instalacija i oprema
45320 izolacioni radovi
45330 postavljanje cjevnih instalacija
45340 ostali instalacioni radovi
45410 malterisanje
74402 ostale usluge reklame i propagande
71100 iznajmljivanje automobila
74401 priređivanje sajmova
92610 djelatnost sportskih arena i stadiona
92621 djelatnost marina
92622 ostale sprotske aktivnosti
92330 vašarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova
92340 ostale zabavne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
93050 ostale uslužne aktivnosti nepomenute
92710 kockanje i klađenje, osim koje po zakonu organizuje samo država
92720 ostale rekreaktivne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute

- organizovanje sportskih manifestacija svih vrsta, savjetovanja i transferi sportista, sve vrste savjetovanja sportskih klubova i prava transfera pri sponzorstvima i reklamama svih vrsta prema sportskim klubovima kao i prema pojedincima sportistima.

110302 usluge reklame i ekonomske propagande,
50100 prodaja motornih vozila
50200 opravka motornih vozila
50300 prodaja djelova i pribora za motorna vozila

50401 prodaja motocikala, njihovih djelova i pribora
50402 oprema motocikala
50500 trgovina na malo motornim gorivom
trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (djelatnost trgovine na veliko, trgovačkih posrednika, distributera, industrijskih proizvoda, izvoznika, potrošačkih zadruga, kooperativnih organizacija za plasman poljoprivrednih proizvoda i dr.)
51110 posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
51120 posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija 51130 posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskih materijala
51140 posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
51160 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože
51170 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
51180 posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih
51190 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
51210 trgovina na veliko zrnastim prizvodima, sjemenjem i hranom za
51220 trgovina na veliko cvijećem i rastinjem
51230 trgovina na veliko živim životinjama
51240 trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
51250 trgovina na veliko sirovim duvanom
51310 trgovina na veliko voćem i povrćem
51320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
51330 trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima mastima
51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima
51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
51370 trgovina na veliko kafom, cajevima, kakaom i začinima
51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
51390 trgovina na veliko ostalom hranom, ukljucujući i ribu, ljuskare i mekušce
51410 trgovina na veliko tekstilom
51420 trgovina na veliko odjećom i obućom
51430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
51440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama,zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje
51450 trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
51460 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
51470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo

51510 trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
51520 trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
51530 trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom51540 trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje
51550 trgovina na veliko hemijskim prozvodima
51560 trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom
51570 trgovina na veliko otpacima i ostacima
51610 trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta
51620 trgovina na veliko građevinskim mašinama
51630 trgovina na veliko masinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
51640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
51650 trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju
51660 trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
51700 ostala trgovina na veliko
51110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana
52210 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
52210 trgovina na malo voćem i povrćem
52220 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
52230 trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
52240 trgovina na malo hljebom,kolačima i slatkišima
52250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
52260 trgovina na malo proizvodima od duvana
52270 ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
52310 izdavanje i spravljanje lijekova po recepturi
52320 trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima
52330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
52410 trgovina na malo tekstilom
52420 trgovina na malo odjećom
52430 trgovina na malo obućom i predmetima od kože
52440 trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljavanje
52450 trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
52460 trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52470 trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
52480 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
52500 trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama

U djelatnosti spoljno trgovinskog prometa Društvo vrši:
- poslove uvoza i izvoza,
- posredovanje i zastupanje u prometu roba i uluga,
- poslove unutrašnje i međunarodne špedicije.

IV. KAPITAL DRUŠTVA

Član 4.

Osnivač na ime osnivanja Društva unosi kapital u iznosu od 50.000,00 €, što uz kapital od 1 €, koji je bio potreban za osnivanje Društva, ukupno iznosi 50.001,00€.
Osnivač **Bu2 Property Corp** je vlasnik 100% kapitala Društva.

Član 5

Na osnovu osnivačkog uloga Osnivač ima pravo da upravlja Društvom, učestvuje u snošenju rizika i raspodjeli dobiti srazmjerno ulogu u imovini Društva.

Član 6.

Osnovni kapital Društva se može povećati izmjenom Akta o osnivanju Društva.
Osnovni kapital Društva se ne može smanjiti izmjenom Osnivačkog akta.

Član 7.

Ako Osnivač odluči da je Društvu potreban kapital preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstava se mogu obezbijedi na sljedeći način i to:
- iz neraspoređene dobiti,
- putem kredita osnivača,
- putem povećanja i uplate kapitala, dokapitalizacija,

V. ORGANI UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA

Član 8.

Društvm upravlja osnivač, a organ rukovođenja je Izvršni direktor.

Član 9.

Društvom rukovodi Izvršni direktor bez ograničenja u unutrašnjem i spoljno trgovinskom poslovanju i imenuje se na mandatni period od četiri godine, uz mogućnost produženja.
Izvršni direktor Društva može ovlašćenje prenijeti na treće lice, ali uz saglanost osnivača.

Član 10.

Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge Osnivača i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Društva, zastupanjem interesa Društva, upravljanjem imovinom Društva, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljvanjem lica u Društvu, izdavanjem naloga i uputstava, koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva.
Izvršni direktor u okviru svojih ovlašćenja posebno organizuje i vodi poslovanje Društva, zastupa Društvo, stara se o zakonitosti rada Društva, donosi opšta akta Društva i odgovoran je za njihovo izvršenje, obavlja sve poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i aktom o osnivanju.

VI. PRAVNI POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 11.

U pravnom prometu Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Za svoje obaveze, nastale u pravnom prometu sa trećim licima, Društvo odgovara svim sredstivima, a osnivač snosi rizik poslovanja Društva do visine osnivačkog uloga.

Član 12.

Društvo vodi knjigu članova Društva u koju se unose sljedeći podaci:
- ime i adresa ili firma i sjedište osnivača,
- visina osnivačkog uloga,
- sve izmjene podataka koje se upisuju u knjigu članova,
- drugi podaci značajni za poslovanje Društva.

Osnivač ima pravo uvida u knjige članova, kao i spise, na kojima se zasniva upis podataka, kao i druga zainteresovana lica, po prethodnom odobrenju Društva.

VII. DOBIT I RIZIK

Član 13.

Po odbitku troškova poslovanja, zakonskih i drugih, osnivaču pripada ostvarena dobit, odnosno ista se dijeli sa licima koja su uložila sredstva srazmjerno ulogu.
Osnivač će odlučiti da li će se dobit, na koju osnivač ima pravo po osnovu Odluke, reinvestirati, ili će biti isplaćena partnerima u roku od 30 dana, od dana završetka poslovne godine.

Član 14.

Osnivač će, u slučaju potrebe pokrivanja gubitaka, odlučiti da li će gubitak pokriti iz sredstava imovine Društva, smanjenjem osnovne glavnice, iz sredstava pribavljenih podizanjem kredita, ili na drugi način, poštujući pri tome pozitivne propise i prava trećih lica.

VIII. POSLOVNA TAJNA

Član 15.

Osnivač, Izvrsni direktor i zaposleni se obavezuju da će čuvati kao poslovnu tajnu sve povjerljive podatke koje je saznao u toku osnivanja i poslovanja Društva. Kao povjerljivi smatraju se pravni, komercijalni, tehnički i drugi podaci, koje utvrdi osnivač kao povjerljivim.

IX. PRESTANAK RADA

Član 16.

Društvo može prestati sa radom iz razloga predviđenih Zakonom i na osnovu odluke Osnivača.
Troškove nastale osnivači snose u cijelosti.

Član 17.

U slučaju prestanka Društva Osnivaču se vraćaju uložena sredstva, pod uslovom da je Društvo iz stečenih sredstava izmirilo sve druge zakonske obaveze.

X. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 18.

Društvo se obavezuje da upravlja i donosi sve odluke uz striktnu primjenu propisa o zaštiti životne sredine.
Prilikom novih investicija u Društvo, ili promjene djelatnosti, posebno će se voditi računa o svim apsketima životne sredine.
Na kraju poslovne godine, pri razmatranju poslovanja, posebno će se razmotriti djelovanje u oblasti unapređivanj i zaštite životne sredine.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19

Za sva pitanja koja nijesu regulisana ovim Stautom,primjenjivaće se odredbe Zakona.
Sve naknadne izmjene i dopune ovog Statuta vršiće se odlikom o izmjeni i dopuni

Član 20.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, čime prestaje da važi Statut
Broj: 01/2006
Budva, 11.o7. 2006.god

Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering d.o.o. "MONTERU" 1 BUDVA

OSNIVAČ:

OGORODOV VADIM

Potvrđujem da je :
Ogorodov Vadim [redacted] br. pas. [redacted]
svojeručno potpisao ovaj Statut

Bu2 Property Corp Corporate Seal 2007

Istovjetnost potpisa i indetitet imenovanog utvrđen je na osnovu navedenih Ličnih isprava.

Potpis ovjerivača:

ADVOKAT
Joko Tripković
Budva, Trg Sunca br. 1
mob. tel 069/035-339

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште

дана 27.06.2004 Предато на пошту дана _____

препоручено дана, _____.

Број: _____ Број прилога _____ прилога, Такса КУП _____

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 95867
Datum: 27.06.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 27.06.2007, pod registarskim brojem 5-0268310/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA. Ugovorom od 12.05.2007. godine upisuje se promjena osnivača tako da istupaju osnivači Oleg Skryl , Kočetov Sergey i Truknin Vladimir. Odlukom od 11.05.2007. godine razrešava se izvršni direktor Ogorodov Vadim a za izvešnog upisuje se Smirnov Leonid i Objavljuje se Statut od 11.07.2007. godine nakon sprovedenog postupka povećanja kapitala . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator
Dejan Terzić
TERZIĆ DEJAN

"MONTERU" d.o.o

Broj:01-09

Budva, 24. 08. 2007.god.

Privredni sud

P O D G O R I C A

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se Andrić Dejan da može preuzeti Potvrdu o promjeni izvršnog direktora i dokapitalizaciji Društva sa ograničenom odgovornošću "MONTERU " d.o.o. Budva.
Ovlašćeni punomoćnik ima broj lične karte: [redacted] izdata u OB Budva.

Izvršni direktor
Ogorodov Vadim

U G O V O R

o prenosu udjela Društva sa ograničenom odgovornošću

" MONTERU" d.o.o. B u d v a

BUDVA 12. 05. 2007.g.

Na osnovu člana 74. Zakona o privrednim drustvima (SLlist RCG br. 6/02) i člana 8. Statuta Društva br. 01/2006 od 11.07. 2006g.osnivači :

1.OGORODOV VADIM,

2.SKRYL OLEG,

3.KOČETOV SERGEY,

4.TRUKNIN VLADIMIR

tekstu : **Prenosioci**) s jedne strane

I

II. Bu2 Property Corp sa British Virgin Islands, koju zastupa direktor **Vadim Ogorodov,** Ruska federacija (u daljem tekstu: **Primalac**) s druge strane

Zajednički naziv za potpisnike ovog Ugovora je: **UGOVORNE STRANE**

Dana 12.o5.2007g. u Budvi zaključuju

U G O V O R

o prenosu udjela Društva sa ograničenom odgovornošću "MONTERU" d.o.o. BUDVA

Član 1.

Ovim Ugovorom **Prenosioci** prenose na **Primaoca** , bez naknade, svoj udio-osnivački ulog u vrijednosti po 25% kapitala Društva sa ograničenom odgovornošću **"MONTERU** "d.o.o.Budva , (u daljem tekstu: **Društvo**), odnosno ukupno **1 €,** tako da je **Primalac vlasnik 100% kapitala Društva**

.

Prenosom i prijemom predmetnog udjela prestaju sva prava i obaveze **Prenosioca** u **Društvu**

Član 2.

Primalac uplaćije **50.000,00 €,** čime povećava osnivački kapital **Društva** i on ukupno iznosu **50.001,00 €**

Član 3.

Primalac za izvršnog direktora imenuje **Smirnov Leonida** iz Moskve,

Mandat izvršnog direktora traje četiri godine.

Član 4

Sve odredbe Ugovora o osnivanju **Društva** koje regulišu naziv i sjedište,djelatnost, organe upravljanja, pravni položaj, dobit i rizik, poslovnu tajnu, prestanak rada, zaštitu životne sredine i prelazne odredbe, **Primalac** prihvata.

Član 5.

Na osnovu ovog Ugovora izvršiće se izmjena Statuta, a predmetna promjena registrovaće se u CRPS Podgorica i objaviti u službenom listu RCG.

Broj: 32/007

PRENOSIOCI :

1.OGORODOV VADIM

2.SKRYL OLEG

3.KOČETOV SERGEY

4.TRUKNIN VLADIMIR

PRIMALAC:
direktor,
OGORODOV VADIM

Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering "MONTERU" d.o.o. BUDVA 1

Bu2 Property Corp Corporate Seal 2007

Potvrđujem da su **Ogorodov Vadim,** Ruska federacija br. pas. , **Skryl Oleg,** Ruska federacija, br. pas **Kochetov Sergey,**Ruska federacija, br,pas. **Truknin Vladimir**, Ruska federacija, br.pas. ,svojeručno potpi sali ovaj Ugovor o prenosu osnivačkog uloga. Istovjetnost potpisa i indetitet imenovanih utvrđeni su na osnovu Ličnih isprava navedenih u ovom Ugovoru.

Potpis ovjerivača:

ADVOKAT
Joko Tripković
Budva, Trg Sunca br. 1
mob. tel. 069/035-339

D.O.O. "PRO CONNECT" PODGORICA od 18.07.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 18.199,00 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

25.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "EROSUN" BUDVA od 28.05.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 68.002,50 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

25.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "YU LOVĆEN" SUTOMORE-BAR od 19.07.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 316.100,00 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

25.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "SARAH KAY" BAR od 10.07.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 2.300,00 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

25.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "RAFAEL - S" BAR od 23.07.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 861.000,00 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

25.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "NIKSEN - TRADE - ČAVOR" KOTOR od 23.07.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 257.945,00 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

25.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "GLEVCO" PODGORICA od 26.07.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 9.600,00 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

25.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "ĐIR TAXI" KOTOR od 16.07.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 61.000,00 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

24.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "TEACH MITCHELL" BUDVA od 23.07.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 13.273,12 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

24.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "DIVINITUS GROUP" KOTOR od 18.07.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 299.000,00 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

24.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "CUTTLEFISHINK" KOTOR od 18.07.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 305.100,00 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

19.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "GM Corp" HERCEG NOVI od 26.06.2006, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 50.000,00 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

19.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "MAX & SPAS RADULOVIĆ CO" KOTOR od 17.07.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 5.000,00 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

19.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "CHARME UNICUM" PODGORICA od 09.07.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 74.624,82 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

18.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "KIPS" PODGORICA od 13.06.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 5.000,00 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

18.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "PODGORIČKI LUX" PODGORICA od 11.07.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 36.000,00 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

18.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "VETERINAR" NIKŠIĆ od 10.07.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 44.363,50 eura a shodno potvrdi banke i nenovčanog kapitala u iznosu 62.000,00 shodno procjeni ovlašćenog procjenjivača.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

16.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača P.Z.U. "EHO MEDICA VUČETIĆ" KOTOR od 08.06.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 4.225,20 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

30.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "DORAN" KOTOR od 24.07.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 821.920,00 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

30.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "MONTERU" BUDVA od 12.05.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 50.000,00 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

01.08.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "EMO CELJE" DANILOVGRAD od 18.07.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 38.700,00 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

16.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "DUGLAS 1" BUDVA od 09.07.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 126.519,00 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

16.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "VIŠNJIĆ CO" NIKŠIĆ od 11.07.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 23.425,03 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

16.04.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača O.D. "ARAPOVIĆ COMPANY" HERCEG NOVI od 30.06.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 3.727,34 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

16.04.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "KING & CO" PODGORICA od 09.07.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 8.000,00 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

20.07.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke; Odluku osnivača D.O.O. "TRADE COM MN" PODGORICA od 29.06.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 250.000,00 eura a shodno potvrdi banke.Dokumenta koja sadrže navedene

»MONTERU« d.o.o. Budva
Broj: 35/07
Datum: 12.05.2007.godina

Shodno odredbama Statuta i Ugovora o prenosu udjela Društva sa ograničenom odgovornošću »MONTERU« d.o.o. Budva, Osnivač Društva, donosi

O D L U K U
o povećanju osnovačkog uloga "MONTERU" d.o.o. Budva

1. "MONTERU« d.o.o. Budva je saglasan da Osnivač Ogorodov Vadim,kao Primalac svih prava i obaveza Društva,uplati iznos od 50.000.00 €, a radi povećanja osnivačkog uloga ,koji ukupno iznosi 50.001,00€.

2. Ovlašćuje se Izvršni direktor "MONTERU" d.o.o. Budva da shodno ovoj Odluci preduzme sve potrebne aktivnosti na realizaciji i upisa predmetne dokapitalizacije kod CR Privrednog suda u Podgorici.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
- Banci
- a/a

IZVRŠNI DIREKTOR
SMIRNOV LEONID

Bu2 Property Corp
Corporate Seal 2007

Društvo za projektovanje, prodaju i inženjering "MONTERU" d.o.o. BUDVA

"MONTERU" D.O.O.
Broj: 33/07
Budva, 11.05.2007. god.

Na osnovu odredaba Statuta Društva sa ograničenom govornošću"MONTERU" D.O.O. Budva, Osnivači Društva, donose

O D L U K U
O RAZRJEŠENJU IZVRŠNOG DIREKTORA

1. Razrješava se Izvršni direktora Društva Ogorodov Vadim, počev od 11.05.2007..godine
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Statuta Društva i podnijetog zahtjeva Ogorodov Vadima da se razriješi dužnosti Izvršnog direktora odlučeno je kao u izreci Odluke.

Bu2 Property Corp Corporate Seal 2007

OSNIVAČI :
OGORODOV VADIM

"MONTERU" D.O.O.
Broj: 34/07
Budva, 12.05.2007. god.

Na osnovu odredaba. Statuta Društva sa ograničenom govornošću"MONTERU" D.O.O. Budva, Osnivači Društva, donose

O D L U K U

O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA

1. Imenuje se za Izvršnog direktora Društva "MONTERU"d.o.o. Smirnov Leonid počev od 12.05.2007.godine
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Statuta Društva i odluke o razrešenju dosadašnjeg Izvršnog direktora odlučeno je kao u izreci Odluke.

OSNIVAČI :
OGORODOV VADIM

Bu2 Property Corp
Corporate Seal 2007

Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering d.o.o. "MONTERU" 1 BUDVA

Republika Crna Gora
Privredni sud u Podgorici
Centralni registar
Dana 30.07.2007,godine

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU

Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača D.O.O. «MONTERU»Budva od 12.05.2007, godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 50.000,00 eura, a shodno potvrdi banke .Dokumenta koja sadže navedene podatke nalaze se kod CRPS-a u Podgorici.

REGISTRATOR
Dejan Terzić

"MONTERU" D.O.O.
Broj: 34/07
Budva, 12.05.2007. god.

Na osnovu odredaba. Statuta Društva sa ograničenom govornošću"MONTERU" D.O.O. Budva, Osnivači Društva, donose

O D L U K U

O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA

1. Imenuje se za Izvršnog direktora Društva "MONTERU"d.o.o. Smirnov Leonid počev od 12.05.2007.godine
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Statuta Društva i odluke o razrešenju dosadašnjeg Izvršnog direktora odlučeno je kao u izreci Odluke.

OSNIVAČI :

OGORODOV VADIM



"MONTERU" D.O.O.
Broj: 33/07
Budva, 11.05.2007. god.

Na osnovu odredaba Statuta Društva sa ograničenom govornošću"MONTERU" D.O.O. Budva, Osnivači Društva, donose

O D L U K U

O RAZRJEŠENJU IZVRŠNOG DIREKTORA

1. Razrješava se Izvršni direktora Društva Ogorodov Vadim, počev od 11.05.2007..godine
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Statuta Društva i podnijetog zahtjeva Ogorodov Vadima da se razriješi dužnosti Izvršnog direktora odlučeno je kao u izreci Odluke.

OSNIVAČI :

OGORODOV VADIM

»MONTERU« d.o.o. Budva
Broj: 35/07
Datum: 12.05.2007.godina

Shodno odredbama Statuta i Ugovora o prenosu udjela Društva sa ograničenom odgovornošću »MONTERU« d.o.o. Budva, Osnivač Društva, donosi

O D L U K U
o povećanju osnovačkog uloga "MONTERU" d.o.o. Budva

1. "MONTERU« d.o.o. Budva je saglasan da Osnivač Ogorodov Vadim,kao Primalac svih prava i obaveza Društva,uplati iznos od 50.000.00 €, a radi povećanja osnivačkog uloga ,koji ukupno iznosi 50.001,00€.

2. Ovlašćuje se Izvršni direktor "MONTERU" d.o.o. Budva da shodno ovoj Odluci preduzme sve potrebne aktivnosti na realizaciji i upisa predmetne dokapitalizacije kod CR Privrednog suda u Podgorici.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
- Banci
- a/a

IZVRŠNI DIREKTOR
SMIRNOV LEONID

REF: **Bu2 Property Corp.**

APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. Country: British Virgin Islands

   This public document

2. has been signed by: **ASHA JOHNSON**

3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**

4. bears the Seal/Stamp of **ASHA JOHNSON**

CERTIFIED

5. at Road Town, Tortola

6. on the 12th day of April, 2007

7. by Deputy Governor

8. No. G 16043

   Seal/Stamp

10. Signature .....

Deputy Governor

CERTIFICATION

We ILS FIDUCIARY (BVI) LIMITED hereby certify and at test that the attached documents for **Bu2 Property Corp.** (the "Company"), are true and correct originals.

These being:

1. Certificate of Incorporation
2. First Registered Agent's Minutes appointing the First Director
3. Memorandum and Articles of Association

Bernadette Rawlins

For and on behalf of
ILS FIDUCIARY (BVI) LIMITED

I, Asha Johnson, Notary Public of Samuels Richardson & Co., R.G. Hodge Plaza P.O. Box 3410, Road Town, Tortola, B.V.I., duly admitted and sworn in the British Virgin Islands, do hereby certify and confirm that the above signature is that of Bernadette Rawlins, an authorized representative of ILS FIDUCIARY (BVI) LIMITED.

Dated this 12th day of April, 2007

Asha Johnson
Notary Public
British Virgins Islands

British Virgin Islands

COPY

Bu2 Property Corp.

We, the undersigned, being the First Registered Agent of **Bu2 Property Corp.**, a Company incorporated under The BVI Business Companies Act (No.16 of 2004) in the British Virgin Islands, hereby appoint the following to be the First Director of the Company subject to the Company's Articles of Association:

Vadim Ogorodov

Residence in Russian Federation

Moscow Region

Kratovo Settlement

Date of Birth: 11th June, 1963

In witness whereof a duly authorised representative of ILS FIDUCIARY (B.V.I.) LIMITED has executed this Appointment this 10th day of April, 2007.

.....

For and on behalf of
ILS FIDUCIARY (B.V.I.) LIMITED
First Registered Agent

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

CERTIFICATE OF INCORPORATION
(SECTION 7)

The REGISTRAR of CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES, that pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004, all the requirements of the Act in respect of incorporation having been complied with,

Bu2 Property Corp.

BVI COMPANY NUMBER: **1397283**

is incorporated in the BRITISH VIRGIN ISLANDS as a BVI BUSINESS COMPANY, this 10th day of April, 2007

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
FSC
BVI FINANCIAL SERVICES COMMISSION

SGD
for **REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS**
10th day of April, 2007

CERTIFIED A TRUE COPY BY THE REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

for **REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS**
12th day of April, 2007

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS

THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT (No. 16 of 2004)

Memorandum

and

Articles of Association

of

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

Bu2 Property Corp

BVI BC No.:

Incorporated the 10th day of April, 2007

ILS FIDUCIARY (B.V.I.) LIMITED
MILL MALL, SUITE 6
WICKHAMS CAY 1, PO BOX 3085
ROAD TOWN, TORTOLA
BRITISH VIRGIN ISLANDS

TERRITORY OF THE VIRGIN ISLANDS

THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

Bu2 Property Corp.

A COMPANY LIMITED BY SHARES

1. **NAME**

The name of the Company is Bu2 Property Corp.

2. **INCORPORATION**

The Company is incorporated as a company limited by shares.

3. **REGISTERED OFFICE**

The first registered office of the Company shall be situated at ILS FIDUCIARY (B.V.I) LIMITED, Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

4. **REGISTERED AGENT**

The first registered agent of the Company shall be at ILS FIDUCIARY (B.V.I) LIMITED of Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

5. **OBJECTS AND POWERS**

(a) The object for which the Company is incorporated is to engage without limitation in any act or activities which are not prohibited under any law for the time being in force in the British Virgin Islands.

(b) The Company shall have full capacity, power, right and privilege to:

(i) engage in any business or businesses whatsoever, or in any act or activities which are not prohibited under any law for the time being in force in the British Virgin Islands;

(ii) carry on business with persons resident in the British Virgin Islands.

(iii) carry on banking or trust business, pursuant to a license issued to it under the Banks and Trust Companies Act, 1990 and to act as trustee of a Virgin Islands Special Trust;

(iv) carry on business as an insurance company or as a reinsurance company, insurance agent, or insurance broker, pursuant to a license issued to it under the Insurance Act, 1994;

(v) carry on the business of company management pursuant to a license issued to it under the Company Management Act, 1990;

(vi) act a as a custodian of shares in a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, pursuant to a license issued to it under the Financial Services Commission Act, 2001;

(vii) issue, cancel, and hold treasury shares, grant options over unissued shares in the Company and treasury shares, issue securities that are convetted into shares, and give financial assistance to any person in connection with the acquisition of its own shares;

(viii) issue debentures, guarantee a liability or obligation of any person and secure any of its obligations by mortgage, pledge or other charge of any of its assets;

(ix) protect the assets of the Company for the benefit of the Company, its creditors and its members and, at the discretion of the directors, for any person having a direct or indirect interest in the Company;

(x) buy, sell, underwrite, invest in, exchange or otherwise acquire and hold, manage, develop, deal with and turn to account any bonds, debentures, shares, (whether fully paid or not) stocks, options, commodities, futures, forward contracts, notes or securities of Governments, States, municipalities, public authorities or public or private limited or unlimited companies in any part of the world, precious metals, gems, works of art and other articles of value and whether on a cash or margin basis and including short sales, and to lend money against the security of any of the aforementioned property;

(xi) buy, own, hold, subdivide, lease, sell, rent, prepare building sites, construct, reconstruct, alter, improve, decorate, furnish, operate, maintain, reclaim or otherwise deal with and/or develop land and buildings and otherwise deal in real estate in all its branches, make advances upon the

security of land or houses or other property or any interest therein, and whether erected or in course of erection and whether on first mortgage or charge or subject to prior mortgage or charge, and to develop land and buildings as may seem expedient to the Company;

(xii) borrow or raise money by the issue of debentures, debenture stock (perpetual or terminable), bonds, mortgages, or any other securities founded or based upon all or any of the assets or property of the Company or without any such security and upon such terms as to priority or otherwise as the Company may think fit;

(xiii) do all such other things as are incidental to, or which the company may think conducive to the attainment of all the above objects, powers, rights and privileges.

(c) For the purposes of Section 9(4) of the Act, there are no limitations on the business that the Company may carry on.

6. **SHARES IN THE COMPANY**

(1) The Company shall be authorised to issue a maximum of 50,000 shares with a par value of US$1.00 for each share.

(2) The shares in the Company shall be issued in the currency of the United States of America.

(3) Shares in the Company shall be issued as registered shares only.

(4) The shares may be divided into such number of classes and series as the directors may by resolution from time to time determine, and until so divided shall comprise one class and series.

(5) The Company shall not be authorized to issue bearer shares; convert registered shares to bearer shares; or exchange registered shares for bearer shares.

7. **DESIGNATIONS, RIGHTS, PRIVILEGES, RESTRICTIONS AND CONDITIONS ATTACHING TO SHARES**

The directors shall by resolution have the power to issue any class or series of shares that the Company is authorized to issue, with or subject to any designations, powers, preferences, rights, qualifications, limitations and restrictions.

8. **VARIATION OF CLASS RIGHTS**

If at any time the number of shares which the Company is authorised to issue is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) shall whether or not the Company is being wound up, be varied by way of resolution or with the consent in writing of the holders of not less than 51% of the issued shares of that class and of the holders of not less than 30% of the issued shares of any other class of shares which may be affected by such variation.

9. **RIGHTS NOT VARIED BY THE ISSUE OF SHARES PARI PASSU**

Rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of such further shares ranking pari passu therewith.

10. **AMENDMENTS**

(1) The Company may by resolution of the members, or by a resolution of directors if no shares have been issued, amend this Memorandum of Association and the Articles of Association of the Company.

(2) Amendments to this Memorandum of Association and to the Articles of Association may include changing the name of the Company; and increasing the number of shares which the company is authorised to issue.

(3) No amendment may be made by a Resolution of Directors:

(i) to restrict the rights or powers of members to amend the Memorandum of Association or the Articles of Association;

(ii) to change the percentage of members required to pass a resolution of members to amend the Memorandum of Association or Articles of Association;

(iii) to clauses 7, 8, 9, and 10 of this Memorandum of Association of the Company;

(iv) to prohibit members from amending the Memorandum of Association or Articles of Association; or

(v) to Regulations 122, 126, or 127 of the Articles of Association of the Company.

(4) Where a resolution is passed to amend the Memorandum or Articles of Association, the Company shall file for registration with the Registrar of Corporate Affairs:

(i) a notice of amendment in the approved form; or

(ii) a restated Memorandum or Articles of Association incorporating the amendment made.



We, ILS FIDUCIARY (BVI) LIMITED, Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town, Tortola, British Virgin Islands for the purpose of incorporating a BVI Business Company under the laws of the British Virgin Islands hereby sign this Memorandum of Association the 10 April, 2007.

Incorporator

Bernadette Rawlins
Authorised Signatory
ILS FIDUCIARY (B.V.I.) LIMITED
Mill Mall, Suite 6
Wickhams Cay 1
P.O. Box 3085
Road Town, Tortola
British Virgin Islands

TERRITORY OF THE VIRGIN ISLANDS

THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

Bu2 Property Corp.

A COMPANY LIMITED BY SHARES

INTERPRETATION

1. References in these Articles to the "Act" shall mean the BVI Business Companies Act, 2004 and shall include amendments to the Act and any regulations as may from time to time be made under the Act.

2. (1) The following Regulations shall constitute the Articles of the Company.

(2) In these Articles words and expressions defined in the Act shall have the same meaning.

(3) Unless otherwise required by the context, the singular shall include the plural and vice versa, and the masculine gender shall include the feminine and the neuter genders.

(4) References to "person" shall include corporations and all other entities which are capable of having legal existence.

ISSUE OF SHARES AND VARIATION OF RIGHTS

3. (1) Subject to the provisions of these Articles, the unissued shares of the Company shall be at the disposal of the directors who may offer, allot, grant options over, or otherwise dispose of them to such persons at such times and for such consideration, and upon such terms and conditions as the directors may determine.

(2) The directors shall not issue a share for a consideration which shall be less than the par value of the share.

(3) Section 46 of the Act in respect of pre-emptive rights shall not apply to the issue, allotment, transfer, purchase, redemption, or acquisition of shares in the Company.

(4) The Company shall not be authorized to issue bearer shares; convert registered shares to bearer shares; or exchange registered shares for bearer shares.

(5) The directors shall issue no shares for a consideration other than money, unless the directors have passed a resolution stating:

(a) the amount to be credited for the issue of the Shares;

(b) their determination of the reasonable present cash value of the non-money consideration for the issue; and

(c) that, in their opinion, the present cash value of the non money consideration for the issue is not less that the amount to be credited for the issue of the Shares.

4. The directors may issue shares in the Company with such preferred, deferred or other special rights or such restrictions, whether in regard to dividend, voting, return of capital or otherwise as the directors may determine.

5. The Company shall keep a register of members which shall contain the following:

(a) the names and addresses of the persons who hold registered shares in the Company;

(b) the number of each class and series of shares held by each shareholder;

(c) the date on which the name of each shareholder was entered in the register of members; and

(d) the date on which a person ceased to be a shareholder.

6. (1) Every person whose name is entered as a member in the register of members, being the holder of shares shall, without payment, be entitled to a certificate signed by two directors or two officers or by one director or one officer of the Company or under the common seal of the Company with or without the signature of any director or officer of the Company.

(2) The certificate shall specify the share or shares held and the par value thereof (if any) provided that in respect of a share, or shares, held jointly by several persons, the Company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all.

(3) If a certificate is worn out or lost it may be renewed on production of the worn out certificate, or on satisfactory proof of its loss together with such indemnity as the directors may reasonably require.

(4) Any member receiving a share certificate shall indemnify and hold the Company and its officers harmless from any loss or liability which it or they may incur by reason of wrongful or fraudulent use or representation made by any person by virtue of the possession of such a certificate.

7. A share issued by the Company upon conversion of, or in exchange for, another share or a debt obligation or other security in the Company, shall be treated for all purposes as having been issued for money equal to the consideration received or

deemed to have been received by the Company in respect of the other share, debt obligation or security.

8. The Company may issue fractions of a share and a fractional share shall have the same corresponding fractional liabilities, limitations, preferences, privileges, qualifications, restrictions, rights and other attributes of a whole share of the same class or series of shares.

9. The consideration in respect of the shares constitutes capital to the extent designated by the directors and the excess constitutes surplus, except that the directors must designate as capital an amount of the consideration that is at least equal to the amount that the share is entitled to as a preference, if any, in the assets of the Company upon liquidation of the Company.

10. Subject to the provisions of the Act, shares may be issued on the terms that they are redeemable, or at the option of the Company be liable to be redeemed on such terms and in such manner as the directors before or at any time of the issue of the shares may determine.

ACQUISITION OF OWN SHARES AND REDEMPTION OF SHARES

11. (1) The directors may, in accordance with the Act, on behalf of the Company purchase, redeem, or otherwise acquire any of the Company's own shares for such consideration as they consider fit, and may either cancel or hold such shares as treasury shares.

(2) The directors may dispose of any shares held as treasury shares on such terms and conditions as they may from time to time determine. Shares may be purchased or otherwise acquired in exchange for newly issued shares in the Company.

(3) The directors may redeem any such share at a premium.

(4) The directors shall by resolution determine whether sections 60, 61, and 62 of the Act shall apply to the acquisition of shares.

(5) Upon cancellation of a share, the amount included as capital of the Company with respect to that share shall be deducted from the capital of the Company.

NOTICE OF TRUST

12. No notice of a trust, whether expressed, implied or constructive, shall be entered in the register of members.

13. Except as required by law, no person shall be recognized by the Company as holding any share upon any trust, and the Company shall not be bound by or be compelled in any way to recognize (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future, or partial interest in any share or any interest in any fractional part of a share.

TRANSFER OF SHARES

14. (1) Registered shares in the Company may be transferred by a written instrument signed by the transferor and containing the name and address of the transferee or such other manner or form and subject to such evidence as the directors shall consider appropriate.

(2) The instrument of transfer shall be signed by the transferee if registration as a holder of the share imposes a liability to the Company on the transferee.

(3) The instrument of transfer of a registered share shall be sent to the Company for registration.

15. (1) The directors shall pass a resolution to register or refuse to register a transfer of shares.

(2) The directors having resolved to register the shares shall enter the name of the transferee of the shares in the register of members.

(3) If the directors of the Company are satisfied that an instrument of transfer relating to Shares has been signed but that the instrument has been lost or destroyed, they may resolve by Resolution:

(a) to accept such evidence of the transfer of shares as they consider appropriate; and

(b) that the transferee's name should be entered in the register of members notwithstanding the absence of the instrument of transfer.

TRANSMISSION OF SHARES

16. (1) The personal representative of a deceased member, the guardian of an incompetent member, or the trustee of a bankrupt member shall be the only person recognized by the Company as having any title to his share.

(2) Such personal representative, guardian, or trustee shall not be entitled to exercise any rights as a member of the Company until that person has proceeded in the manner set out below.

(3) The production to the Company of any document which is evidence of:

(a) a grant of probate of the will, or grant of letters of administration of the estate, or confirmation of the appointment as executor, of a deceased member; or

(b) the appointment of a guardian of an incompetent member; or

(c) the trustee of a bankrupt member; or

(d) any other documentation providing reasonable evidence of the applicants beneficial ownership of the shares,

shall be accepted by the Company.

(4) If the deceased, incompetent member or bankrupt member is domiciled outside the British Virgin Islands the Company shall accept the documents referred to in sub-regulation (3) above, if such documents are issued by a foreign court which had competent jurisdiction in the matter.

(5) For the purposes of establishing whether or not a foreign court had competent jurisdiction in the matter the directors may obtain appropriate legal advice.

(6) The directors may also require an indemnity to be given by the personal representative, guardian, or trustee of the member.

17. An application by any such person to be registered as a member shall for all purposes be deemed to be a transfer of shares of the deceased, incompetent, or bankrupt member and the directors shall treat it as such.

18. Any person who has become entitled to a share in consequence of the death, incompetence, or bankruptcy of any member may, instead of being registered himself, request in writing that some person to be named by him be registered as the transferee of such share and such request shall likewise be treated as if it were a transfer.

19. What amounts to incompetence on the part of a person is a matter to be determined by the court having regard to all the relevant evidence and the circumstances of the case.

LIEN

20. (1) The Company shall have a first and paramount lien on every share which has been registered in the name of a member, whether singly or jointly with any other person, for all the debts incurred before or after the notice to the Company of any interest of any person other than such member, and whether the time for the payment or discharge of the same shall have actually arrived or not, and notwithstanding that the same are joint debts or liabilities of such member or his estate and any other person, whether a member of the Company or not.

(2) The Company's lien on a share shall extend to all dividends payable thereon.

(3) The directors may at any time either generally, or in any particular case, waive any lien that has arisen or may declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this regulation.

21. The Company may sell, in such manner as the directors may by resolution determine, any share on which the Company has a lien, but no sale shall be made

unless the sum in respect of which the lien exists is payable nor until the expiration of twenty one days after a notice in writing, demanding payment of the sum payable and giving notice of the intention to sell in default of such payment, has been served on the holder for the time being of the share.

22. (1) The net proceeds of the sale by the Company of any share on which it has a lien shall be applied in or towards payment in respect of which the lien exists so far as the same is payable and any residue shall (subject to a like lien for debts or liabilities not payable as existed upon the share prior to the sale) be paid to the holder of the share immediately before such sale.

(2) For giving effect to any such sale the directors may authorise some person to transfer the share sold to the purchaser thereof.

(3) The purchaser shall be registered as the holder of the share and he shall not be bound to see the application of the purchase money, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.

MEETINGS OF MEMBERS

23. The directors shall convene meetings of the members of the Company at such times and in such manner and place as the directors consider necessary or desirable, and they shall convene such a meeting upon the written request of members holding no less than 30% of the votes of the issued voting shares in the Company.

24. Seven days' notice at the least specifying the place, the day and the hour of the meeting and general nature of the business to be conducted shall be given in the manner hereinafter mentioned to such persons whose names on the date the notice is given appear as members in the register of members of the Company and who are entitled to vote.

25. A meeting of the members shall be deemed to have been validly held, notwithstanding that it is held in contravention of the requirement to give notice.

26. If notice of the meeting is waived by an absolute majority in number of the members having a right to attend and vote at the meeting.

27. The inadvertent failure of the directors to give notice of a meeting to a member, or the fact that a member has not received the notice, does not invalidate the meeting.

28. A meeting of the members may on the application of a member, a director or the directors of the Company be ordered by the Court if:

(a) it is impracticable to call or conduct a meeting of the members of the Company in the manner specified in the Act or in these Articles; or

(b) if it is in the interest of the members of the Company that a meeting of members is held.

PROCEEDINGS AT MEETINGS OF MEMBERS

29. No business shall be transacted at any meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business. A quorum shall consist of the holder or holders present in person or by proxy of a majority in excess of 50% of the voting shares.

30. If, within half an hour from the time appointed for the meeting, a quorum is not present, the meeting shall be dissolved.

31. At every meeting the members present shall choose someone of their number to be the chairman. If the members are unable to choose a chairman for any reason, then the person representing the greatest number of shares entitled to vote and who is present at the meeting shall preside as chairman failing which the oldest individual person shall take the chair.

32. The chairman may, with the consent of the meeting, adjourn any meeting from time to time, and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting form which the adjournment took place.

33. At any meeting a resolution put to the vote shall be decided on a show of hands by a simple majority unless a poll is (before or on the declaration of the result of the show of hands) demanded:

    (a) by the chairman; or

    (b) by any member present in person, voting, trustee, committee or by proxy and representing not less than one tenth of the shares entitled to vote.

34. Unless a poll be so demanded, a declaration by the chairman that a resolution has, on a show of hands, been carried, and an entry to that effect in the book containing the minutes of the proceedings of the Company, shall be sufficient evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against such resolution.

35. If a poll is duly demanded it shall be taken in such manner as the chairman directs, and the result of the poll shall be deemed to be the resolution of the meeting at which the poll was demanded.

36. The demand for a poll may be withdrawn.

37. In the case of an equality of votes, whether on a show of hands, or on a poll, the chairman of the meeting at which the show of hands takes place, or at which the poll is demanded, shall be entitled to a second or casting vote.

VOTES OF MEMBERS

38. At any meeting of members whether on a show of hands or on a poll, every member entitled to vote and who is present in person, by a voting trustee, by a committee, or by proxy shall have one vote for every voting share of which he is the holder.

39. A member may be represented at a meeting of members by a voting trustee, by a committee, or by proxy who may speak and vote on behalf of that member.

40. A resolution which has been notified to all members and which has been approved by a majority in excess of 50% of the votes of those members in the form of one or more documents in writing or by telex, telegram, cable, or other written electronic communication shall forthwith, without the need for any notice, become effectual as a resolution of the members.

41. If a committee shall be appointed for any member who is entitled to vote and who is of unsound mind that member may vote by his committee.

42. If two or more persons are jointly entitled to a share or shares and if more than one of such persons shall vote in person or by voting trustee or by committee or by proxy at any meeting of members, the vote of that person whose name appears first among such voting joint holders in the register of members shall alone be counted.

43. The instrument appointing a proxy shall be in such form as the chairman of the meeting shall accept as properly evidencing the wishes of the member appointing the proxy.

44. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer unless the appointer is a corporation or other form of legal entity other than one or more individuals holding as joint owners in which case the instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of an individual duly authorised by such corporation or legal entity to execute the same.

45. The chairman of any meeting at which a vote is cast by proxy so authorised may call for a notarially certified copy of such authority which shall be produced within seven days of being so requested or the vote or votes cast by such proxy shall be disregarded.

46. The instrument appointing a proxy shall be produced at the place appointed for the meeting before the time for holding the meeting at which the person named in such instrument proposes to vote.

47. A member of the Company shall be deemed to be present at a meeting of members if:

    (a) he participates by telephone or other electronic means; and

    (b) all members participating in the meeting are able to hear each other.

CORPORATIONS ACTING BY REPRESENTATIVES AT MEETINGS

48. A corporation or other form of corporate legal entity which is a member of the Company may by resolution of its directors or other governing body authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any meeting of the members of the Company, and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents as that corporation could exercise if it were an individual member of the Company.

49. An action that may be taken by members of the Company at a meeting of members may also be taken by a resolution of members consented to in writing, or by telex, telegram, cable, or other written electronic communication without the need for any notice.

50. A resolution consented to in writing may consist of several documents including electronic communication in like form each signed or assented to by one or more members.

DIRECTORS

51. The number of the directors shall be not less than one nor more than seven.

52. (1) The first director or directors shall be appointed by the first Registered Agent of the Company within such period after the date of incorporation as may be prescribed by law. Thereafter, the directors shall be elected by the members who are entitled to vote for such period as the members may determine.

(2) Where the Company has only one member who is an individual and that member is also the sole director of the Company, that sole member/director may, by instrument in writing, nominate a person who is not disqualified from being a director of the Company under the Act, as a reserve director of the Company to act in the place of the sole director/member.

(3) The nomination of a person as a reserve director of the Company shall cease if:

(a) before the death of the sole member/director who nominated him

(i) he resigns as a reserve director, or

(ii) the sole member/director revokes the nomination in writing; or

(b) the sole member/director who nominated him ceases to be the sole member/director of the Company for any reason other than the death of the sole member/director.

53. The directors shall only be removed by the members.

54. A person shall not be appointed as a director of the Company or be nominated as a reserve director unless that person has consented in writing to be a director, or a reserve director as the case may be.

55. The Company shall keep and maintain a register of directors which shall contain:

(a) the names and addresses of the persons who are directors of the Company or who has been nominated as a reserve director of the Company;

(b) the date on which each person whose name is entered in the register was appointed as a director of the Company or who has been nominated as a reserve director of the Company;

(c) the date on which each person named as a director or who has been nominated as a reserve director of the Company ceased to be a director of the Company or a reserve director; and

(d) such other information as may be prescribed by law.

56. Each director holds office until his successor takes office or until his earlier death, resignation, or removal.

57. A vacancy in the board of directors may be filled by a resolution of the members who are entitled to vote.

58. The office of director shall be vacated if the director:

(a) dies; or

(b) is removed from office by a resolution of members; or

(c) becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or

(d) becomes of unsound mind, or of such infirm health as to be incapable of managing his affairs; or

(e) resigns his office by a notice in writing to the Company.

59. (1) A director shall not require a share qualification, but nevertheless shall be entitled to attend and speak at any meeting of the members.

(2) A trustee of designated shares in the Company which may be held under a Virgin Islands Special Trust shall not be a director of the Company.

60. (1) A director by writing under his hand deposited at the Registered Office of the Company, may from time to time appoint another director or another person to be his alternate.

(2) Every such alternate shall be entitled to be given notice of meetings of the directors and to attend and vote as a director at any such meeting at which the director appointing him is not personally present and generally at such meeting to have and exercise all the powers, rights, duties and authorities of the director appointing him.

61. Every such alternate shall be deemed to be an officer of the Company and shall not be deemed to be an agent of the director appointing him.

62. If undue delay or difficulty would be occasioned by giving notice to a director of a resolution of which his approval is sought, his alternate (if any) shall be entitled to signify approval of the same on behalf of that director.

63. The remuneration of an alternate shall be payable out of the remuneration payable to the director appointing him, and shall consist of such portion of the last mentioned remuneration as shall be agreed between such alternate and the director appointing him.

64. A director by writing under his hand deposited at the Registered Office of the Company may at any time revoke the appointment of an alternate appointed by him.

65. If a director shall die or cease to hold the office of director, the appointment of his alternate shall thereupon cease.

66. The directors may, by resolution, fix the emoluments of directors in respect of services rendered or to be rendered in any capacity to the Company. The directors may also be paid such traveling, hotel, and other expenses properly incurred by them in attending and returning from meetings of the directors, or any committee of the directors or meeting of the members, or in connection with the business of the Company as shall be approved by resolution of the directors.

67. A director who, by request, goes or resides abroad for any purposes of the Company, or who performs services which in the opinion of the Board go beyond the ordinary duties of a director, may be paid such extra remuneration (whether by way of salary, commission, participation in profits or otherwise) as shall be approved by resolution of the directors.

68. The Company may pay to a director who at the request of the Company holds any office (including a directorship) in, or renders services to, any company in which the Company may be interested, such remuneration (whether by way of salary, commission, participation in profits or otherwise) in respect of such office or services as shall be approved by resolution of the directors.

69. A director may hold any other office or position of profit under the Company (except that of auditor) in conjunction with his office of director, and may act in a professional capacity to the Company on such terms as to remuneration or otherwise as the directors shall determine.

CONFLICT OF INTEREST

70. (1) A director may be or become a director or officer of, or otherwise be interested in any company promoted by the Company, or in which the Company may be interested, as a member or otherwise and no such director shall be accountable for any remuneration or other benefits received by him as director or officer or from his interest in such other company.

(2) A director may also exercise the voting powers conferred by the shares in any other company held or owned by the Company in such manner in all respects as they think fit, including the exercise thereof in favour of any resolutions appointing them, or of their number, directors or officers of such other company, or voting or providing for the payment of remuneration to the directors or officers of such other company.

(3) A director may vote in favour of the exercise of such voting rights in the manner aforesaid notwithstanding that he may be, or be about to become a director or officer of such other company, and as such in any other manner is, or may be, interested in the exercise of such voting rights in the manner aforesaid.

(4) No director shall be disqualified by his office from contracting with the Company either as a vendor, purchaser or otherwise, nor shall any such contract or arrangement entered into by or on behalf of the Company in which any director shall in any way interested be voided, nor shall any director so contracting or being so interested be liable to account to the Company for any profit realized by any such contract or arrangement, by reason of such director holding that office or of the fiduciary relationship thereby established.

(5) The nature of a director's interest must be declared by him at the meeting of the directors at which the question of entering into the contract or arrangement is first taken into consideration, and if the director was not at the date of the meeting interested in the proposed contract or arrangement, or shall become interested in a contract or arrangement after it is made, he shall forthwith after becoming so interested, advise the Company in writing of the fact and nature of his interest.

(6) A general notice to the directors by a director that he is a member of a special firm or company, and is to be regarded as interested in any contract or transaction which may, after the date of notice, be made with such firm or company shall (if such director shall give the same at a meeting of the directors, or shall take reasonable steps to secure that the same is brought up and read at the next meeting of the directors after it is given) be a sufficient declaration of interest in relation to such contract or transaction with such firm or company.

(7) A director may be counted as one of a quorum upon a motion in respect of any contract or arrangement which he shall make with the Company, or in which he is so interested as aforesaid, and may vote upon such motion.

POWERS OF DIRECTORS

71. The business and affairs of the Company shall be managed by the directors who may pay all expenses incurred preliminary to and in connection with the formation and registration of the Company, and may exercise all such powers of the Company as are not by the Act or by these Articles required to be exercised by the members subject to any delegation of such powers as may be authorised by these Articles and to such requirements as may be prescribed by resolution of the members, but no requirement made by resolution of the members shall prevail if it be inconsistent with these Articles nor shall such requirement invalidate any prior act of the directors which would have been valid if such requirement had not been made.

72. The Board may entrust to and confer upon any director or officer any of the powers exercisable by it upon such terms and conditions and with such restrictions as it thinks fit, and either collaterally with, or to the exclusion of, its powers, and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.

73. The directors may delegate any of their powers to committees consisting of such member or members of their body as they think fit. Any committee so formed shall in the exercise of powers so delegated conform to any regulations that may be imposed on it by the directors.

74. Subject to the provisions of the Act, the directors may from time to time by power of attorney appoint any company, firm or person or body of persons, whether nominated directly or indirectly by the directors, to be the attorney or attorneys of the Company for such purposes and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the directors under these Articles) and for such period and subject to such conditions as they think fit, and any such powers of attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing with any such attorney to delegate all or any of the powers authorities and discretions vested in him.

75. Any director who is a body corporate may appoint any person its duly authorised representative for the purpose of representing it at Board meetings and of transacting any of the business of the directors.

76. All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange and other negotiable instruments and all receipts for monies paid to the Company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed or otherwise executed as the case may be, in such manner as the directors shall by resolution determine.

77. The directors may exercise all of the powers of the Company to borrow money and to mortgage or charge its undertakings, property and uncalled capital or any part thereof, to issue debentures, debenture stock and other securities whenever money is borrowed or as security for any debt, liability or obligation of the Company or of any third party.

78. If the number of directors shall have been fixed at two or more persons and by reason of vacancies having occurred in the Board there shall be only one

continuing director, he shall be authorised to act alone only for the purpose of appointing another director.

PROCEEDINGS OF DIRECTORS

79. (1) The meetings of the Board of Directors and any committee thereof shall be held at such place or places as the directors shall determine.

(2) Any one or more directors may convene a meeting of directors.

80. A director may at any time summon a meeting of the directors.

81. A director shall be given no less than seven days' notice of a meeting of directors.

82. If the Company shall have only one director, the provisions hereinafter contained for meetings of the directors shall not apply but such sole director shall have full power to represent and act for the Company in all matters and in lieu of minutes of a meeting shall record in writing and sign a note or memorandum of all matters requiring a resolution of the directors. Such note or memorandum shall constitute sufficient evidence of such resolution for all purposes.

83. The directors may elect a chairman of their meeting and determine the period for which he is to hold office; but if no such chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present at the time appointed for holding the same, the directors present may choose one of their number to be chairman for the meeting.

84. The directors may meet together for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings as they think fit.

85. Questions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes. In case of an equality in votes the Chairman shall have a second or casting vote.

86. A meeting of the directors held in contravention of the notice requirement shall be valid if a majority of the directors entitled to vote at the meeting have waived notice of the meeting.

87. The inadvertent failure to give notice of a meeting to a director, or the fact that a director has not received the notice, shall not invalidate the meeting.

88. A meeting of the directors is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or by alternate, a majority of the total number of directors. If the total number of directors is two, a meeting shall be duly constituted for all purposes with both directors. If the total number of directors is three, a meeting of directors shall be duly constituted for all purposes if, at the commencement of that meeting, there are present in person, or by alternate, no less than two directors.

89. If within half an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting shall be dissolved.

90. Any one or more members of the Board of Directors or any committee thereof may participate in a meeting of such Board or committee by means of a conference telephone or similar communications equipment allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Participation by such means shall constitute presence in person at a meeting.

91. A resolution approved by a majority of the directors for the time being entitled to receive notice of a meeting of the directors or of a committee of the directors and taking the form of one or more documents in writing or by telex, telegram, cable or other written or electronic communication shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the directors or of such committee duly convened and held, without the need for notice.

OFFICERS AND AGENTS

92. The directors of the Company may, by resolution, appoint officers of the Company at such times as shall be considered necessary or expedient, and such officers may consist of a President, one or more Vice Presidents, a Secretary, and a Treasurer and such other officers as may from time to time be deemed desirable.

93. The officers shall perform such duties as shall be prescribed at the time of their appointment subject to any modifications in such duties as may be prescribed by the directors. In the absence of any specific allocation of duties it shall be the responsibility of the President to manage the day to day affairs of the Company, the Vice Presidents to act in order of seniority in the absence of the President, but otherwise to perform such duties as may be delegated to them by the President; the Secretary to maintain the registers, minute books and records (other than financial records) of the Company and to ensure compliance with all procedural requirements imposed on the Company by law; and the Treasurer to be responsible for the financial affairs of the Company.

94. A person may hold more than one office and no officer need be a director or member of the Company. The officers shall remain in the office until removed from office by the directors whether or not a successor is appointed.

95. An officer who is a body corporate may appoint any person its duly authorised representative for the purpose of representing it and of transacting any of the business of the Company.

INDEMNITY

96. Subject to the provisions of the Act and of any other statute for the time being in force every director or other officer of the Company shall be entitled to be indemnified out of the assets of the Company against all losses or liabilities which he may sustain or incur in or about the execution of the duties of his office or otherwise in relation thereto, and no director or other officer shall be liable for any loss, damage, or misfortune which may happen to, or be incurred by the Company in the execution of the duties of his office, or in relation thereto.

SEAL

97. (1) The Company shall have a Common Seal, an imprint of which shall be kept at the office of the registered agent of the Company.

(2) The directors shall provide for the safe custody of the common seal of the Company.

(3) The common seal when affixed to any instrument except as provided herein, shall be witnessed by a director or any other person so authorised from time to time by the directors to witness the application of the seal.

98. The directors may provide for a facsimile of the common seal and approve the signature of any director or authorised person which may be reproduced by printing or other means on any instrument and it shall have the same force and validity as if the seal had been affixed to such instrument and the same had been signed as hereinbefore described.

DIVIDENDS AND RESERVES

99. The directors may, by resolution, declare a dividend.

100. No dividend shall be declared and paid except out of surplus and unless the directors determine that immediately after the payment of the dividend

(a) the Company will be able to satisfy its liabilities as they become due in the ordinary course of its business, and

(b) the realisable value of the assets of the Company will not be less than the sum of its total liabilities, other than deferred taxes, as shown in the books of account, and its capital.

101. The Directors may pay dividends in money, shares, or other property of the Company.

102. In computing the surplus for the purpose of resolving to declare and pay a dividend, the directors may include in their computation the net unrealised appreciation of the assets of the Company.

103. The directors may from time to time pay to the members such interim dividends as appear to the directors to be justified by the surplus of the Company.

104. Subject to the rights of the holders of shares entitled to special rights as to dividends, all dividends shall be declared and paid according to the par value of the shares in issue, excluding those shares which are held by the Company as treasury shares at the date of declaration of the dividend.

105. The directors may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at their discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investments as the directors may think fit.

106. If several persons are registered as joint holders of any share, any of them may give effectual receipt for any dividend or other monies payable on or in respect of the share.

107. Notice of any dividend that may have been declared shall be given to each member and all dividends unclaimed for three years after having been declared may be forfeited by the directors for the benefit of the Company.

108. No dividend shall bear interest against the Company.

BOOKS AND RECORDS

109. The Company shall keep such accounts and records as the directors consider necessary or desirable in order to reflect the financial position of the Company.

110. The Company shall keep minutes of all meetings of directors, members, committees of directors, committees of officers and committees of members, and copies of all resolutions consented to by the directors, members, committees of directors, committees of officers and committees of members.

111. The books, records and minutes shall be kept at the Registered Office of the Company or at such other place as the directors may determine, and shall be open to the inspection of the directors at all times.

112.(1) The directors shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations the books, records and minutes of the Company or any of them shall be open to the inspection of members not being directors, and no member (not being a director) shall have any right of inspecting any book, record, minute or document of the Company except as conferred by law or authorised by resolution of the directors.

(2) The Company shall keep the following documents at the office of its registered agent:

(a) the Memorandum of Association and the Articles of Association;

(b) the register of members, or a copy of the register of members;

(c) the register of directors, or a copy of the register of directors; and

(d) copies of all notices and other documents filed by the Company with the Registrar of Corporate Affairs in the previous 10 (ten) years.

(3) The Company shall maintain only a copy of the register of members or a copy of the register of directors at the office of its registered agent, it shall within such period as may be prescribed by law, in either register, notify the registered agent in writing of the change.

(4) The Company shall keep the following records at the office of its registered agent or at such other place or places:

(a) minutes of meetings and resolutions of shareholders and classes of shareholders;

(b) minutes of meetings and Resolutions of Directors and committees of directors; and

(c) an impression of the Seal.

(5) Where the original records referred to in these Regulations are maintained other than at the office of the registered agent of the Company, and the place at which the original records is changed, the Company shall within such time as may be prescribed by law provide the registered agent with the physical address of the new location of the records.

(6) The records kept by the Company under this Regulation shall be in written form or either wholly or partly as electronic records complying with the requirements of the Electronic Transactions Act (No. 5 of 2001)

REGISTER OF CHARGES

113. The Company shall keep at the office of its registered agent a register of charges in which there shall be entered the following particulars regarding each charge created by the Company:

(a) the date of creation of the charge;

(b) a short description of the liability secured by the charge;

(b) a short description of the property charged;

(c) the name and address of the trustee for the security or, if there is no such trustee, the name and address of the chargee;

(d) unless the charge is a security to bearer, the name and address of the holder of the charge; and

(e) details of any prohibition or restriction contained in the instrument creating the charge on the power of the Company to create any future charge ranking in priority to or equally with the charge.

AUDIT

114. The directors may, by resolution call for the accounts of the Company to be examined by an auditor or auditors to be appointed by them at such remuneration as may from time to time be agreed.

115. The auditor may be a member of the Company but no director or officer shall be eligible to be an auditor of the Company during his continuance in office.

116. Every auditor of the Company shall have a right of access at all times to the books of accounts and vouchers of the Company, and shall be entitled to require from the officers of the Company such information and explanations as he may think necessary for the performance of his duties.

117. The report of the auditor shall be annexed to the accounts upon which he reports, and the auditor shall be entitled to receive notice of, and to attend, any meeting at which the Company's audited Profit and Loss Account and Balance Sheet are to be presented.

NOTICES

118. Any notice, information, or written statement required to be given to members shall be served by air-mail service addressed to each member at the address shown in the register of members.

119. All notices directed to be given to the members shall, with respect to any registered shares to which persons are jointly entitled, be given to whichever of such persons is named first in the register of members, and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of such shares.

120. Any notice served by post shall be deemed to have been served within ten days of posting, and in proving such service it shall be sufficient to prove that the letter containing the notice was properly addressed and put into the Post Office.

PENSION AND SUPERANNUATION FUND

121. The directors may establish, maintain, or procure the establishment and maintenance of any non-contributory or contributory pension or superannuation fund for the benefit of, and give or procure the giving of donations, gratuities, pensions, allowances or emoluments to any directors, officers or any other persons who are or were at any time in the employment or service of the Company or any company which is a subsidiary of the Company or is allied to or associated with the Company or with any of its subsidiaries, and to the wives, widows, families and dependents of any such persons. The Company may any of the matters aforesaid either alone or in conjunction with any such other company as aforesaid. All persons described above shall be entitled to participate in and retain for his own benefit any such donation, gratuity, pension, allowance, or emolument.

WINDING UP

122. (1) The Company may voluntarily commence to wind up and dissolve by resolution of members.

(2) If the Company has never issued shares, it may voluntarily commence to wind up and dissolve by a Resolution of Directors.

(3) If the Company shall be wound up, the Liquidator may, in accordance with a resolution of members, divide amongst the members in specie or in kind the whole or any part of the assets of the Company and may for such purpose set such value as he deems fair upon any such property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the members or different classes of members.

123. The Liquidator may vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trust for the benefit of the contributors as the Liquidator shall think fit, but so that no member shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.

ARBITRATION

124. Whenever any difference arises between the Company on the one hand and any of the members, their personal representatives or assigns on the other hand touching the true intent and construction or the incidence or consequences of these presents or of the Act. The parties agree to refer the same to a single arbitrator, or failing that, be referred to two arbitrators, one to be chosen by each of the parties and the arbitrators shall before entering on the reference appoint an umpire.

125. If either party to the reference makes default in appointing an arbitrator either originally or by way of substitution (in the event that an appointed arbitrator shall die, be incapable of acting, or refuse to act) for ten days after the other party has given him notice to appoint the same, such other party may appoint an arbitrator to act in the place of the arbitrator of the defaulting party.

MERGER, CONSOLIDATION AND ARRANGEMENTS

126. The Company may by resolution of members or by a resolution of Directors if no shares have been issued, merge, consolidate or arrange with other companies in the manner prescribed in the Act.

CONTINUATION

127. The Company may by a resolution of members or by a resolution of Directors if no shares have been issued, continue as a company incorporated under the laws of a jurisdiction outside the Virgin Islands.

We, ILS FIDUCIARY (BVI) LIMITED, Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town, Tortola, British Virgin Islands for the purpose of incorporating a BVI Business Company under the laws of the British Virgin Islands hereby sign these Articles of Association the 10 April, 2007.

Incorporator

Bernadette Rawlins
Authorised Signatory
ILS FIDUCIARY (B.V.I.) LIMITED
Mill Mall, Suite 6
Wickhams Cay 1
P.O. Box 3085
Road Town, Tortola
British Virgin Islands

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
REGISTERED

Ov.br. 4310 / 07

Potvrđuje se da je ovaj prepis istovjetan sa njegovim izvornikom - ovjerenim - prostim prepisom, koji je napisan ćirilicom i koji se sastoji od 1/33 tabaka.

Izvorna isprava-ovjereni prepis nalazi se kod

Taksa za ovjeru od eura 65 naplaćena je i poništena

Osnovni sud u Cetinju

Dana 10.05 20

Ovlašćeni službenik suda

Република Црна Гора
ОСНОВНИ СУД
3
ЦЕТИЊЕ

CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA

FILIJALA BUDVA
PLATNI PROMET
Br.206
Budva, 19.07.2007 god.

Na osnovu clana 61/95 Centralne banke Crne Gore, Crnogorska komercijalna banka-platni promet, filijala Budva, na zahtjev "MONTERU" D.O.O. BUDVA iz Budve izdaje sledecu,

POTVRDU

Kojom potvrdjuje da "MONTERU" D.O.O. ima priliv na ime osnivačkog uloga na devizni račun broj 2325011-02443589 sledeći iznos:

Dana: 18.05.207 god. iznos: 50,000.00 eura,

Ukupno: 50,000.00 eura.

OVLAŠĆENO LICE

CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA FILIJALA BUDVA

Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5-0268310/005**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA

produžilo registraciju dana 05.02.2008 u 12:30 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 04.02.2009 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednir društvima.

REGISTRATOR

M.P. Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ

07.02.2008.

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке ___ преко поште ___
дана 5-01-2008 Предато на пошту дана ___
препоручено дана ___ 100 €
Број ___ Број пр... ___

PRIJAVA O PRODUŽENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA
SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Form 9
Prod Društva

1.Naziv društva :	REGISTRASKI BROJ:
D.O.O. " MONTERU " Budva	**5 – 0268310/004**

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora,izvršnog direktora i sekretara

Ime: ***Leonid Smirnov*** JMB: ***br.pasoša*** [redacted] ***Ruska federacija*** Adresa: [redacted] Dužnost: ***Izvršni direktor***	Ime: MB: Adresa: Dužnost:	Ime: MB: Adresa: Dužnost:

Ime: MB: Adresa: Dužnost:	Ime: MB: Adresa: Dužnost:	Ime: MB: Adresa: Dužnost:

Ime: MB: Adresa: Dužnost:	Ime: MB: Adresa: Dužnost:	Ime: MB: Adresa: Dužnost:

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121151

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime: MB: Adresa: Dužnost:	Ime: MB: Adresa: Dužnost:	Ime: MB: Adresa: Dužnost:

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije društva sa ograničenom odgovornošću,prema odredbama Zakona o privrednim duštvima.

Potpis ovlašćenog lica

Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije:

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno (ŠTAMPANIM SLOVIMA), plavom ili crnom bojom
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registartski broj. Kopija će biti vrećena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristiti za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću.
   Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj, navesti registarski broj njegove lične karte.
5. Ovaj formular se može dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:

   Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
   IV Proleterske brigade 2
   81 000 Podgorica
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji, koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave registraciju su:
   (detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi .... Euro.

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121151

MONTERU

Društvo za proektovanje, gradnju I inženjering "Monteru"D.O.O.
Budva 85310 Topliški put bb, Zanatski centar
tel/fax +382 086 451 078 e-mail: monteru@cg.yu

PIB: 02443589 – 817 PDV: 81/31-01177-7

Broj: 01/0402
Datum: 04/02/08

P U N O M O Ć J E

Kojim se o v l a š ć u j e RADIFKOVIĆ MIOMIR , diplomirani pravnik iz Podgorice , j.m.b [redacted] da u ime i za račun D.O.O."MONTERU" Budva, može kod Centralnog registra privrednog suda u Podgorici predati prijavu za produženje registracije za D.O.O."Monteru" , kao i da može podići Potvrdu o produžetku registracije.

IZVRŠNI DIREKTOR Leonid Smirnov

Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering d.o.o. "MONTERU" 1 Budva

Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0268310 / 006**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA

produžilo registraciju dana 05.02.2009 u 13:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 05.02.2010 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

PRIMIO
09.02.2009.

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке ____ преко поште ____
Formular za produženje registracije
дана 1.07.2005, Предато на пошту дана ____

препоручено дана, ____.

Број ____ Број примјерака ____ помлога. Такса ЕУР 16

PUNI NAZIV:	**DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE,GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. BUDVA**
Registarski broj:	**5-0268310/001**

Prijava se podnosi preko: ☐ **Zastupnika** ☒ **Punomoćnika**

☐ **Elektronska prijava** **Broj i datum potvrde upisa ovlašćenog podnosioca** _____

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	**Radifković Miomir**	**Adresa:**	Mjesto: **Podgorica**	Država: **Crna Gora**
Jedinstveni matični broj:	[redacted]		[redacted]	Broj: [redacted]

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____

Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering "MONTERU" d.o.o. BUDVA

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

P U N O M O Ć J E

Kojim opunomoćujemo Radifković Miomira iz Podgorice, JMB [redacted] br.l.k. [redacted] CB Podgorica, da može predati zahtjev i podići Potvrdu o produženju registraxcije Društva kod CRPS Privrednog suda u Podgorici, za Društvo " MONTERU " d.o.o. Budva.

Budva, 27.01.2009. godine

D I R E K T O R :

Leonid Smirnov

Društvo za projektovanje, građenje i inženjering "MONTERU" 1 BUDVA

Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0268310 / 007**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA

produžilo registraciju dana 05.02.2010 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 05.02.2011 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

Rim'o 12.02.2010.

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
Дана _____ Прилог на п...
Препоручено дана _____
Број _____ Бројпримјерака _____ Прилога Такса ЕУР _____

Formular za produženje registracije

PUNI NAZIV:	**DRUSTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INZENJERING „MONTERU“ DOO BUDVA**
Registarski broj:	**5-0268310**

Prijava se podnosi preko: ☐ **Zastupnika** ☒ **Punomoćnika**

☐ **Elektronska prijava** **Broj i datum potvrde upisa ovlašćenog podnosioca** _____

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	**Miomir Radifkovic**	**Adresa:**	Mjesto: **Podgorica**	Država: **Crna Gora**
Jedinstveni matični broj:			Ulica:	Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering d.o.o. "MONTERU"

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

P U N O M O Ć J E

Kojim opunomoćujemo Radifković Miomira iz Podgorice, JMB [redacted] br.l.k. [redacted] CB Podgorica, da može predati zahtjev i podići Potvrdu o produženju registracije kod CRPS Privrednog suda u Podgorici, za Društvo "MONTERU " D.O.O. Budva.

Budva, 01.02.2010. godine

IZVRŠNI DIREKTOR

SMIRNOV LEONID

Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering "MONTERU" d.o.o. BUDVA 1

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 03/2-1-4719/1-17
U Podgorici, dana 26.07.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata (Sl.list RCG 20/12), rješavajući po zahtjevu, br. 03/2-1-1719/1-17 od 26.07.2017. godine, podnešenog od strane Anke Milačić, donosi:

OBAVJEŠTENJE

Vrši se ispravka greške upisane rješenjem CRPS-a br. 5-0268310/008 od 25.07.2017. godine tako što se umjesto nenovčanog kapitala upisuje novčani kapital.

Sastavni dio ovog obavještenja je izvod iz CRPS-a.

Obrazloženje

CRPS - a je Rješenjem br. 5-0268310/008 od 25.07.2017. godine registrovao upis – promjenu podataka privrednog subjekta DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING „MONTERU" D.O.O. BUDVA. Provjeravajući istovjetnost podataka pohranjenih u zvaničnu evidenciju CRPS-a sa onima koji su mu dostavljeni za registraciju promjene podataka utvrđeno je da je prilikom unosa podataka napravljena greška odnosno da je umjesto novčanog povećanja kapitala upisano nenovčano.

Sam. savjetnik II
Marijo Vlićković

M.P.

NAČELNICA
Dušanka Vujisić

08.08.2017
A. Milačić

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0268310 / 008 Datum registracije: 25.10.2005.
PIB: 02443589 Datum promjene podataka: 25.07.2017.

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA

Broj važeće registracije: /008

Skraćeni naziv: MONTERU
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 21.10.2005.
Datum donošenja Statuta: 21.10.2005. Datum promjene Statuta: 20.07.2017.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: TOPLIŠKI PUT - ZANATSKI CENTAR B.B. BUDVA
Adresa sjedišta: TOPLIŠKI PUT - ZANATSKI CENTAR B.B. BUDVA
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 4.237.136,42Euro (Novčani 4.237.136,42Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

BU2 PROPERTY CORP
Uloga: Osnivač
Udio: 100% Adresa:

LICA U DRUŠTVU:

LEONID SMIRNOV

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

LEONID SMIRNOV

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ( )

Izdato: 26.07.2017 godine u 08:51h **MP**

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0268310 / 008 Datum registracije: 25.10.2005.
PIB: 02443589 Datum promjene podataka: 25.07.2017.

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA

Broj važeće registracije: /008

Skraćeni naziv: MONTERU
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 21.10.2005.
Datum donošenja Statuta: 21.10.2005. Datum promjene Statuta: 20.07.2017.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: TOPLIŠKI PUT - ZANATSKI CENTAR B.B. BUDVA
Adresa sjedišta: TOPLIŠKI PUT - ZANATSKI CENTAR B.B. BUDVA
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 4.237.136,42Euro (Novčani 50.001,00Euro, nenovčani 4.187.135,42Euro)

OSNIVAČI:

BU2 PROPERTY CORP
Uloga: Osnivač
Udio: 100% Adresa:

LICA U DRUŠTVU:

LEONID SMIRNOV

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

LEONID SMIRNOV

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ( )

Izdato: 26.07.2017 godine u 06:41h **MP** **NAČELNICA**

Dušanka Vujisić

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA
CENTAR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj 03/2-4775/1-A
Podgorica 26.07. 2017 god.

CENTRALNI REGISTRAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

OBAVJEŠTENJE O ISPORAVCI GREŠKE

DANA 25.07.2017.GODINE PREDALA SAM DOKUMENTACIJU ZA POVEĆANJE KAPITALA DRUŠTVA „MONTERU" D.O.O. reg.br. 50268310, broj predmeta 253211. MOLIM VAS DA ISPRAVITE GREŠKU I DA UMJESTO NENOVČANOG KAPITALA UPIŠETE NOVČANI (KONVERZJA DUGA U KAPITAL).

U NADI DA ĆETE UVAŽITI GREŠKU I ISPRAVITI JE, UNAPRIJED ZAHVALJUJEM.

PODGORICA, 26.07.2017.GOD.

PUNOMOĆNIK,

MILAČIĆ ANKA

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 5 - 0268310 / 008
U Podgorici, dana 25.07.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA, broj 253211 podnijetoj dana 25.07.2017 u 10:46:49, preko

Ime i prezime: ANKA MILAČIĆ
JMBG ili br.pasoša:
Adresa:

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA - registarski broj **5 - 0268310**, PIB **02443589** , i to:

Statut:

Briše se:	Statut od 11.07.2007
Registruje se - upisuje se:	Statut od 20.07.2017

Povećanje kapitala:

Registruje se - upisuje se:	Upisani kapital prije promjene: 50.001,00 Euro (Novčani 50.001,00 Euro, Nenovčani 0,00 Euro) Povećanje: Novčani 0,00 Euro, Nenovčani 4.187.135,42 Euro Ukupni kapital nakon povećanja: 4.237.136,42 Euro (Novčani 50.001,00 Euro, Nenovčani 4.187.135,42 Euro)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 25.07.2017 u 10:46:49 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću MONTERU. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

25.07.2017

Samostalni savjetnik II

Marija Mićković

M.P.

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 253211

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ANKA MILAČIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - MONTERU - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz BUDVA, registarski broj:50268310 sa sljedećim prilozima:

Odluka o usaglašavanju djelatnosti
Odluka o povećanju kapitala
Izvještaj revizora
Izvod iz registra osnivača sa prevodom
Dokaz o uplaćenoj naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"
Dokaz o uplaćenoj naknadi za upis u CRPS
Punomoćje
Obrazac
Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 25.7.2017. god.

Podgorica, dana: 25.7.2017. god.

Dokument primio/la

Aleksandra Pekić, Samostalna referentkinja

M.P.

25. 07. 2017

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0268310 / 007 Datum registracije: 25.10.2005.
PIB: 02443589 Datum promjene podataka: 05.02.2010.

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA

Broj važeće registracije: /007

Skraćeni naziv: MONTERU
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 21.10.2005.
Datum donošenja Statuta: 21.10.2005. Datum promjene Statuta: 11.07.2007.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: TOPLIŠKI PUT - ZANATSKI CENTAR B.B. BUDVA
Adresa sjedišta: TOPLIŠKI PUT - ZANATSKI CENTAR B.B. BUDVA
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
+ 4.187.135,42
Upisani kapital: 50.001,00Euro (Novčani 50.001,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

BU2 PROPERTY CORP
Uloga: Osnivač
Udio: 100% Adresa:

LICA U DRUŠTVU:

LEONID SMIRNOV

Adresa: TOPLIŠKI PUT BB. BUDVA
Uloga: Ovlašćeni zastupnik
Ovlašćenja u prometu: ( )
Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

LEONID SMIRNOV

Adresa:
Uloga: Izvršni direktor
Ovlašćenja u prometu: ( )
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ( )

Izdato: 25.07.2017 godine u 10:38h **MP** **NAČELNICA**

Dušanka Vujisić

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☒ Punomoćnika

JMB:		Država:	C.G.
Ime i prezime:	ANICA MIJATOVIĆ	Opština:	Podgorica
Telefon:		Mjesto:	
e-mail:		Ulica:	Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj: 02443589 Registarski broj: 50268310

Puni naziv: DRUŠTVO ZA PROJ. GRAĐENJA I INŽENJERING MONTERU" Podgorica

☐ **1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA**

1.1. Oblik organizovanja: ☐ OD ☐ KD ☐ AD ☐ DOO ☐ NVO ☐ Ustanova ☐ Zadruga ☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu: Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja:

☐ **2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA**

2.1. Opština: 2.2. Mjesto:

2.3. Ulica: 2.4. Broj:

☐ **3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE**

3.1. Država:

3.2. Opština: 3.3. Mjesto:

3.4. Ulica: 3.5. Broj:

☐ **4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA**

4.1. Promjena opštine ☐ *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština: 4.3. Mjesto:

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: A. Mijatović M.P.

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:	
5.2. Broj rješenja:	

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

[ ][ ] . [ ][ ]

7. NOVI OBLIK SVOJINE

☐ bez oznake svojine ☐ privatna ☐ zadružna ☐ dva ili više oblika svojine ☐ državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: +382 [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
+382 [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
+382 [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

8.2. Fax: +382 [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: A. Milačić M.P.

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

4.4. Ulica: | 4.5. Broj:

☐ **5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA**

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

☐ **6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST**

☐☐ . ☐☐

☐ **7. NOVI OBLIK SVOJINE**

☐ bez oznake svojine ☐ privatna ☐ zadružna ☐ dva ili više oblika svojine ☐ državna

☐ **8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA**

8.1. Telefon: +382 ☐☐ / ☐☐☐☐☐
+382 ☐☐ / ☐☐☐☐☐
+382 ☐☐ / ☐☐☐☐☐

8.2. Fax: +382 ☐☐ / ☐☐☐☐☐

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane: www.

☒ **9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI**

9.1. Porijeklo kapitala:
☐ bez oznake projekla kapitala ☐ domaći ☒ strani ☐ mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:
☒ Povećanje
☐ Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos povećanja / ~~smanjenja~~	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	50.001,00 €	4.187.135,42 €	4.237.136,42 €
☒ novčani – iznos:	€	4.187.135,42 €	4.187.135,42 €
☐ nenovčani – iznos:	— €	— €	— €

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

POREŠKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☐ Punomoćnika

JMB:		Država:		
Ime i prezime:		Opština:		
Telefon:		Mjesto:		
e-mail:		Ulica:		Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ Označiti podatak koji se mijenja **PROMJENA PODATAKA (X)**

Privredni subjekt

Matični broj: Registarski broj:

Puni naziv:

☐ **1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA**

1.1. Oblik organizovanja ☐ OD ☐ KD ☐ AD ☐ DOO ☐ NVO ☐ Ustanova ☐ Zadruga ☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu: Datum izmjene:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum izmjene:

☐ **2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA**

2.1. Opština 2.2. Mjesto:

2.3. Ulica: 2.4. Broj:

☐ **3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE**

3.1. Država

3.2. Opština 3.3. Mjesto:

3.4. Ulica: 3.5. Broj:

☐ **4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA**

4.1. Promjena opštine ☐ *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština 4.3. Mjesto:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

„MONTERU“ d.o.o. Budva

Odluka o povećanju osnovnog kapitala

Budva, jul 2017.godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br. 06/2002, Sl.list CG br.17/07... i 40/11) i člana 4. Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „MONTERU“ iz Budve, ul. Topliški put-Zanatski centar b.b. sa mat. brojem 02443589 i reg br. 5-0268310, čiji je osnivač društvo "BU2 PROPERTY CORP" British Virgin Island, donijelo je dana 20.07.2017.godine

ODLUKU
o povećanju osnovnog kapitala

Član 1.

Osnovni upisani kapital u Društvu iznosi 50.001,00eura (pedesethiljadajedaneura).

Član 2.

Osnivač društva povećava osnovni kapital, pretvaranjem (konverzijom). Obaveza **u osnovni kapital drustva u iznosu od 4.187.135,42 eura**
(četirimilionastoosamdesetsedam hiljadastotridesetpeteura i 40/100).

Član 3.

Po izvršenom povećanju ukupan osnovni kapital Društva iznosi **4.237.136,42eura**
(cetirimilionadvijestotinetridesetsedamhiljadastotridesetsesteura i 40/100).

Član 4.

U Statutu društva izvršiće se odgovarajuće promjene saglasno izvršenom povećanju osnovnog kapitala.

Član 5.

Upis povećanja osnovnog kapitala kod Centralnog registra privrednih subjekata izvršiće se u zakonom predviđenom roku.

Stupanje na snagu

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa i Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici.

Budva,20.07.2017.g

OSNIVAČ:
za "BU2 PROPERTY CORP"
ovlašćeno lice,
Leonid Smirnov



IZVJEŠTAJ REVIZORA

O IZVRŠENOJ REVIZIJI PREDLOŽENOG POVEĆANJA KAPITALA DRUŠTVA ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. BUDVA PUTEM KONVERZIJE OBAVEZA U KAPITAL

Podgorica, jun, 2017. godine

SPIN OFF

DRUSTVO ZA REVIZIJU
Podgorica, Josipa Broza Tita 65 a, Crna Gora
Tel/ Fax :+382 20 658-424, +382 20 658-425, +382 20 658-420
e-mail: spinpodgorica@gmail.com
www.spin.me

IZVJEŠTAJ REVIZORA

O IZVRŠENOJ REVIZIJI PREDLOŽENOG POVEĆANJA KAPITALA DRUŠTVA ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. BUDVA PUTEM KONVERZIJE OBAVEZA U KAPITAL

1. UVOD

Obavili smo niže navedene postupke na osnovu Pisma o angažovanju zaključenog između **DRUŠTVA ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. Budva** (kao "Društvo") i **"SPIN OFF" D.O.O. Podgorica** (kao "Revizor") u vezi sa računima kapitala na dan 15. juna, 2017.godine. Naše angažovanje je bilo preduzeto u skladu sa Međunarodnim standardom revizije koji se primjenjuje na angažmane za obavljanje ugovorenih postupaka i biće prikazan kao Izvještaj o izvršenoj reviziji predloženog povećanja kapitala Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering Monteru d.o.o. Budva putem konverzije obaveza u kapital.

ODGOVORNOST REVIZORA

Obavili smo pregled i pripremili ovaj Izvještaj u skladu sa članom 57. Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG br.06/2002, Sl.list CG br 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11), u daljem tekstu (Zakon).

Ovi postupci su izvršeni samo da bi Vam pomogli u ocjeni valjanosti stanja na računima kapitala i zajmova, odnosno obaveza koje se konvertuju u kapital, a radi povećanja upisanog kapitala kod Centralnog registra Privrednih Subjekata (CRPS) po Odluci osnivača.
U skladu sa članom 57. Zakona, u cilju sprovođenja povećanja kapitala, Uprava Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering Monteru d.o.o. Budva priprema sledeće akte i dokumenta:

1. Odluku o povećanju kapitala Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering Monteru d.o.o. Budva
2. Dopuna Statuta Društva sa novim iznosom kapitala (prečišćeni tekst)
3. Izvještaj nezavisnog eksperta o povećanju kapitala konverzijom obaveza
4. Izvod iz registra osnivača BU2 PROPERTY Corp., British Virgin Islands
5. Punomoćje ovlašćenom licu da izvrši promjene kod CRPS-a

2. OBIM OBAVLJENOG POSLA

Pri ispitivanju i analizi postupaka i pisanih akata društva, tokom obavljanja našeg posla, pregledali smo sledeća dokumenta i informacije:

1. Zakonski propisi:

- Zakon o privrednim društvima član 57.;
- Zakonski propisi o računovodstvu i reviziji koji se primjenjuju u Crnoj Gori;
- Okvir za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja, IAS 1-Prezentacija finansijskih izvještaja, IAS 24-Objelodanjivanje povezanih strana i IAS 27-Konsolidovani i pojedinačni finansijski izvještaji, kao i opšta pravila drugih pojedinih IAS i IFRS koja se mogu primijeniti u ovom slučaju.

2. Pismena akta društva:

- Odluku o povećanju kapitala Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering Monteru d.o.o. Budva, a na osnovu konverzije obaveza u kapital, koju je osnivač donio 28. juna, 2017. godine i koja će biti upisana u Centralni registar Privrednih subjekata u zakonskom roku.

- Prečišćeni tekst Statuta Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering Monteru d.o.o. Budva od 28. juna, 2017. godine koji sadrži promjene na poziciji kapitala u skladu sa Odlukom o konverziji obaveza u kapital i povećanje osnovnog kapitala.

- Izvod iz registra osnivača BU2 PROPERTY Corp., British Virgin Islands

3. Dokumenta Društva

3.1. Dobili smo finansijske izvještaje za 2016. godinu, koji su u skladu sa zakonskim propisima predati nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave koja je prihvatila izvještaje u ime Centralnog registra Privrednih Subjekata (CRPS) i provjerili zbirove u finansijskim izvještajima koji sadrže račune kapitala i zajmova od strane osnivača, koji je jedini član Društva i uporedili ih sa saldima na odgovarajućim sintetičkim računima glavne knjige.

3.2. Dobili smo finansijske izvještaje i bruto bilans Društva za period od 01. januara 2017. godine do 31. maja. 2017. godine, koji su sastavljeni u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu pitanja računovodstvenog obuhvatanja u evidencijama Društva i provjerili račune kapitala i zajmova od strane osnivača Društva, na računima glavne knjige.

3.3. Dobili smo potvrdu za registraciju upisanog kapitala u skladu sa Zakonom koja je registrovana kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici dana 27. juna 2007. godine pod registarskim brojem 5-0268310/004. i poslednju promjenu registrovanu kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici dana 05. februara, 2010. godine pod registarskim brojem 5-0268310/007.

3.4. Dobili smo Statute Društva u kojima se definiše kapital i ukupan iznos kapitala prije i poslije promjena na kapitalu.

3.5. Preglede svih zajmova, spisak svih priliva i odliva po osnovu zajmova sa datumima uplate i isplate od 24. marta 2006.godine do 24. maja 2017.godine po ugovorima i povjeriocima, kao i drugim načinima zatvaranja zajmova.

3.6. Ugovor o zajmu između osnivača Društva "BU2 PROPERTY Corp" British Virgin Islands, u visini od 5.949.495,55 eura zaključenog 31. decembra 2012.godine ,kojim su preuzete reprogramirane obaveze prema svim drugim povjeriocima.

4. IZVJEŠTAJ O NAŠIM NALAZIMA

Izvještaj o našim nalazima za dokumenta koja smo pregledali, daje se u daljem tekstu:

a) U vezi sa stavkom 3.1, konstatovali smo da su zbirovi na kapitalu u iznosu od 50.001,00 eura tačni i da je ukupan iznos kapitala usaglašen i evidentiran u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima. Kapital prikazan na dan 31. decembra, 2016. godine u finansijskim izvještajima koji sadrže račune kapitala sastavljene od strane Društva odgovara saldima prikazanim na odgovarajućim sintetičkim računima glavne knjige na dan 31. decembra, 2016. godine.

b) U vezi sa stavkom 3.2, konstatovali smo da su zbirovi na kapitalu u datim finansijskim izvještajima tačni i da je ukupan iznos 50.001,00 eura na dan 31. maja 2017. godine prije izvršenog povećanja konvertovanjem obaveza po osnovu zajma osnivača u kapital Društva.

c) U vezi sa stavkom 3.3, konstatovali smo da je u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Društvo izvršilo ažuriranje registracije promjena na kapitalu u Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici i da ukupan upisani kapital prije povećanja iznosi 50.001,00 eura.

d) U vezi sa stavkom 3.4, konstatovali smo da se u Statutu Društva prije promjene definiše kapital u ukupnom iznosu koji je potpuno u skladu sa finansijskim izvjestajima na dan 31. maja 2017. godine.

Izvještaj o našim nalazima u vezi sa dokumentima u tačkama 3.5, i 3.6, a u vezi sa promjenama u visini zajmova koji će biti konvertovani u kapital, daje se u daljem tekstu:

Analizom finansijskog stanja na dan 31. decembra, 2016. godine konstatujemo da Društvo ima obaveze po osnovu zajma osnivača i da iste postoje u računovodstvenim evidencijama i na dan 31. decembra 2016. godine iznose 4.180.335,42 eura. Na dan 31. maja 2017. godine na istom računu, iskazan je iznos od 4.187.135,42 eura i razlikuje se za uplate u 2017. godini u iznosu od 6.800,00 eura.

U skladu sa Ugovorom o zajmu od povjerioca, odnosno jedinog osnivača Društva, BU2 PROPERTY Corp, Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering Monteru d.o.o. Budva ima obavezu u iznosu od 5.949.495,55 eura na dan 31. decembra 2012.godine. Nakon toga izvršena je dijelom konverzija zajma kupovinom udjela zavisnog društva Belora Monte doo Budva u iznosu od 1.684.653,00 eura, na dan 12. decembra 2013. godine. U periodu od 2012.godine do 31. maja 2017. godine osim navedenog, izvršen je priliv po osnovu zajmova u iznosu od 141.700,00 eura, kao i odliv u iznosu od 219.407,13 eura, što u konačnom čini na dan 31. maja 2017. godine iznos od 4.187.135,42 eura.

U odnosu na predhodno dajemo

O C J E N U

da se povećanje kapitala na račun konverzije obaveza po osnovu zajma u kapital, u iznosu od

4.187.135,42 eura,

može prihvatiti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima kako je predloženo Centralnom Registru Privrednih Subjekata aktima koji su donijeli osnivači dana 28. juna 2017. godine.

Konverzijom obaveza u kapital Društva Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering Monteru d.o.o. Budva nastaju sledeće implikacije:

1. Osnovni kapital Društva Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering Monteru d.o.o. Budva se povećava za navedeni iznos
2. Smanjuju se obaveze Društva u gore navedenom iznosu
3. Povećanje osnovnog kapitala odnosi se na jedinog osnivača Društva BU2 PROPERTY Corp koji i dalje ostaje vlasnik 100% udjela u Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering Monteru d.o.o. Budva

Naš izvještaj je namijenjen jedino za svrhe navedene u prvom pasusu ovog Izvještaja i za vašu informaciju. Ne može se koristiti za bilo koje druge svrhe ili da bude dostavljen bilo kojim drugim stranama. Ovaj izvještaj se odnosi na gore specificirane račune i stavke i ne može se proširiti na finansijske izvještaje uzete u cjelini.

S poštovanjem,

Bratika Vuksanović,
Revizor sa licencom Ministarstva finansija, br.24 od 10.05.2006.godine.

DRUŠTVO "SPIN OPT" PODGORICA

Na osnovu odredaba članova Zakona o klasifikaciji djelatnosti (Sl.list RCG br. 18 od 01.04.2011) i Statuta Društva, osnivač Društva "BU2 PROPERTY CORP", dana 20.07.2017. godine, donosi :

O D L U K U
O usklađivanju šifara djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti

Član1.
"MONTERU"d.o.o.Budva, upisana je kod nadleđnog Privrednog suda u Podgorici u Registarskom ulošku br. 5- 0268310.

Član 2.
Odlukom od 20.07.2017.godine Društvo je izvršilo usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti Crne Gore- "Sl. list Crne Gore" br.18/11.

Član 3.
Na osnovu ove Odluke pristupa se aktivnostima izmjena Statuta Društva u obliku pročišćenog teksta i prijavi promjene podataka kod Centralnog registra privrednog suda u Podgorici.

Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Za BU2 PROPERTY CORP
Ovlašćeno lice,
Leonid Smirnov



Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering "MONTERU" d.o.o. BUDVA

STATUT

Budva, JUL 2017.god

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG broj 6/02 i 17/07,... 40/11), i Odluke o povećanju kapitala u Društvu za projektovanje, gradnju inženjering "MONTERU" d.o.o. Budva, osnivač društva dana 20.07.2017 godine donosi:

STATUT

Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering

„MONTERU" d.o.o. BUDVA

(Izmjene i dopune)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Statutom društva sa ograničenom odgovornošću „MONTERU" d.o.o. Budva (u daljem tekstu: Društvo) uređuju se sledeća pitanja:

- naziv, sjedište i adresa Društva,
- djelatnost Društva,
- kapital Društva,
- organi upravljanja i rukovođenja,
- pravni položaj Društva,
- dobit i rizik,
- poslovna tajna,
- prestanak rada Društva,
- zaštita životne sredine,
- prelazne odredbe

II. NAZIV, SJEDIŠTE I ADRESA

Član 2.

Društvo se osniva na neograničeno vrijeme I posluje pod nazivom Društvo za projektovanje, gradnju I inžinjering „MONTERU" d.o.o. Budva.
Skraćeni naziv Društva „MONTERU" d.o.o. Budva.

Sjedište i adresa za prijem službene pošte društva je u Budvi, ulica Topliški put, Zanatski centar b.b..
Društvo ima pečat sa ispisanim tekstom punog ili skraćenog naziva firme po obodu I nazivom po sredini. Štambimlj je četvrtastog oblika sa skraćenim nazivom Društva i oznakom rednog broja i godine.

III. DJELATNOST DRUŠTVA

Član 3.

Osnovna djelatnost Društva je: **71.12 Inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje**

Ostale djelatnosti su:

41.10 Razrada građevinskih projekata
41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42 Izgradnja ostalih građevina
42.1 Izgradnja puteva i željezničkih pruga
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
42.13 Izgradnja mostova i tunela
42.21 Izgradnja cjevovoda
42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
42.91 Izgradnja hidro objekata
42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
43.11 Rušenje objekata
43.12 Pripremna gradilišta
43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
43.21 Postavljanje električnih instalacija
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
43.31 Malterisanje
43.32 Ugradnja stolarije
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 Bojenje i zastakljivanje
43.39 Ostali završni radovi
43.9 Ostali specifični građevinski radovi
43.91 Krovni radovi
43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovI
45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
46.23 Trgovina na veliko životinjama

46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
46.34 Trgovina na veliko pićem
46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
46.4 Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo
46.41 Trgovina na veliko tekstilom
46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama

47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - apotekama
47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama
47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
49.20 Željeznički prevoz tereta
49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
49.32 Taksi prevoz
49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

49.41 Drumski prevoz tereta
49.42 Usluge preseljenja
49.50 Cjevovodni transport
52.24 Manipulacija teretom
52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti
55.10 Hoteli i sličan smještaj
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
55.90 Ostali smještaj
56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
56.21 Ketering (dostava pripremljene hrane)
56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
62.01 Kompjutersko programiranje
62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
69.10 Pravni poslovi
69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
70.10 Upravljanje privrednim subjektom
70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.12 Inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
74.20 Fotografske usluge
74.30 Prevođenje i usluge tumača
77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
81.10 Usluge održavanja objekata

U djelatnosti spoljno trgovinskog prometa Društvo vrši:

- poslove uvoza i izvoza,
- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,
- poslove unutrašnje i međunarodne špedicije.

IV. KAPITAL DRUŠTVA

Član 4.

Osnivački kapital društva iznosi 50.001,00eura
Osnivač na osnovu odluke o povećanju kapitala unosi kapital u iznosu od 4.187.135,42eura, što uz kapital od 50.001.00eura ukupno iznosi **4.237.136,42eura**.
Osnivač **Bu2 Property Corp** je vlasnik 100% kapitala Društva.

Član 5.

Na osnovu osnivačkog uloga Osnivač ima pravo da upravlja Društvom, učestvuje u snošenju rizika i raspodjeli dobiti srazmjerno ulogu i imovini Društva.

Član 6.

Osnovni kapital Društva se može povećati izmjenom Akta o osnivanju Društva.
Osnovni kapital Društva se ne može smanjiti izmjenom Osnivačkog akta.

Član 7.

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban kapital preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva se mogu obezbijediti na sledeći način i to:
- iz neraspoređene dobiti,
- putem kredita osnivača,
- putem povećanja i uplate kapitala, dokapitalizacija.

V. ORGANI UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA

Član 8.

Društvom upravlja Osnivač, a organ rukovođenja je Izvršni dierktor.

Član 9.

Društvom rukovodi Izvršni direktor bez ograničenja u unutrašnjim i spoljno trgovinskom poslovanju i imenuje se na mandatni period od četiri godine, uz mogućnost produženja.
Izvršni direktor Društva može ovlašćenje prenijeti na treće lice, ali uz saglasnost osnivača.

Član 10.

Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge osnivača i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Društva, zastupanjem interesa Društva, upravljanjem imovinom Društva, zakljucivanjem ugovora, otvaranjem racuna u bankama, zapošljavanjem lica u Društvu, izdavanjem naloga i uputstava, koji su obavezni za sve zaposlene u društvu i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva.
Izvršni direktor u okviru svojih ovlašćenja posebno organizuje i vodi poslovanje Društva, zastupa Društvo, stara se o zakonitosti rada Društva, donosi opšta akta Društva i odgovoran je za njihovo izvršenje, obavlja sve poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i aktom o osnivanju.

VI. PRAVNI POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 11.

U pravnom prometu Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun. Za svoje obaveze, nastale u pravnom prometu sa trećim licima, Društvo odgovara svim sredstvima, a osnivač snosi rizik poslovanja Društva do visine osnivačkog uloga.

Član 12.

Društvo vodi knjigu članova Društva u koju se unose sledeći podaci:
- ime i adresa ili firma i sjedište osnivača,
- visina osnivačkog uloga,
- sve izmjene podataka koje se upisuju u knjigu članova,
- drugi podaci značajni za poslovanje Društva.

Osnivač ima pravo uvida u knjige članova, kao i spise, na kojima se zasniva upis podataka, kao i druga zainteresovana lica, po prethodnom odobrenju Društva.

VII. DOBIT I RIZIK

Član 13.

Po odbitku troškova poslovanja, zakonskih i drugih, osnivaču pripada ostvarena dobit, odnosno ista se dijeli sa licim koja su uložila sredstva srazmjerno ulogu.
Osnivač će odlučiti da li će se dobit, na koju osnivač ima pravo po osnovu Odluke, reinvestirati, ili će biti isplaćena partnerima u roku od 30 dana, od dana završetka poslovne godine.

Član 14.

Osnivač će, u slučaju potrebe pokrivanja gubitaka, odlučiti da li će gubitak pokriti iy sredstava imovine Društva, smanjenjem osnovne glavnice, iz sredstava pribavljenih podizanjem kredita, ili na drugi način, poštujući pri tome pozitivne propise i prava trećih lica.

VIII. POSLOVNA TAJNA

Član 15.

Osnivač, Izvršni direktor i zaposleni se obavezuju da će čuvati kao poslovnu tajnu sve povjerljive podatke koje je saznao u toku osnivanja i poslovanja Društva. Kao povjerljivi podaci smatraju se pravni, komercijalni, tehnicki i drugi podaci, koje utvrdi osnivač kao povjerljivim.

IX. PRESTANAK RADA

Član 16.

Društvo može prestati sa radom iy razloga predviđenih Zakonom i na osnovu odluke Osnivača.
Troškove nastale osnivači snose u cjelosti.

Član 17.

U slučaju prestanka Društva Osnivaču se vraćaju uložena sredstva, pod uslovom da je Društvo iz stečenih sredstava izmirilo sve druge zakonske obaveze.

X. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 18.

Društvo se obavezuje da upravlja i donosi sve odluke uz striktnu primjenu propisa o zaštiti životne sredine.
Prilikom novih investicija u Društvo, ili promjene djelatnosti, posebno će se voditi računa o svim aspektima životne sredine.
Na kraju poslovne godine, pri razmatranju poslovanja, posebno će se razmotriti djelovanje u oblasti unapređivanja i zaštite životne sredine.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Za sva pitanja koja nijesu regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe Zakona.
Sve naknadne izmjene i dopune ovog Statuta vršiće se odlukom o izmjeni i dopuni.

Član 20.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah po registraciji Društva u CRPS u Podgorici.

Za OSNIVAČA "BU2 PROPERTY CORP"
Ovlašćeno lice, Leonid Smirnov

Bu2 Property Corp
Corporate Seal 2007

PUNOMOĆJE

Kojim izvršni direktor Društva „MONTERU“, D.O.O. BUDVA, ovlašćuje Milačić Anku lk [redacted] JMB [redacted] da može predati zahtjev za upis kapitala i usklađivane šifara sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti , kao i podići rješenje u vezi sa tim.

Budva, 20.07.2017.g.

MONTERU d.o.o. Budva
Ovlašćeno lice,
LEONID SMIRNOV

Društvo za projektovanje, građenju i inženjering d.o.o. "MONTERU" 1 BUDVA

Bu2 Property Corp.

APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. Country: British Virgin Islands

   This public document

2. has been signed by: **GAIL CARRINGTON**

3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**

4. bears the Seal/Stamp of **GAIL CARRINGTON**

CERTIFIED

5. at Road Town, Tortola

6. the 22nd June, 2017

7. by Deputy Governor

8. No. 6433522/

9. Seal/Stamp

10. Signature .....Deputy Governor

P

NOTARIZATION

BE IT KNOWN that I, Gail Carrington, Notary Public, duly admitted and sworn, being also Counsel and Legal Practitioner of the High Court of Justice of the Organization of Eastern Caribbean States Supreme Court in the British Virgin Islands Circuit and a practitioner in the said British Virgin Islands, declare that I know Marian Nibbs as an Authorized Signatory of ILS Fiduciary (BVI) Limited, Registered Agent of **Bu2 Property Corp.** and further that I know her signature appended to the attached Certificate of Incumbency of **Bu2 Property Corp.** as the true and proper signature of Marian Nibbs aforesaid.

DATED the 22nd day of June, 2017

Gail Carrington
NOTARY PUBLIC
British Virgin Islands

MY COMMISSION EXPIRES ON 31ST JANUARY, 2018.

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

RE: **Bu2 Property Corp.** ("the Company")

We, as Registered Agent of the Company, do hereby CERTIFY that:

1. The Company was incorporated by registration pursuant to The BVI Business Companies Act (No. 16 of 2004) on the 10th day of April, 2007 as BVI BC No. 1397283.

2. The Company is duly organized, validly existing and in **good standing** under the laws of the British Virgin Islands.

3. The Company's Registered Office is situated at Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

4. The Company's Registered Agent is ILS Fiduciary (BVI) Limited.

5. The **Director** of the Company is: **Leonid Smirnov**
Date of Birth: 14-08-1973

6. The company is authorized to issue a maximum of 50,000 shares with a par value of US$1.00 for each share.

7. The following is the shareholder of the Company, holding the number of shares set opposite respectively.

Name of Shareholder	No. of Shares	Date Issued
Monteko Ltd. (reg. nr.-9273673, reg. date-21-10-2014)	**25,000 shares**	**8th day of June, 2015**
Browen Corporation reg. nr. -138530, reg. date-03-10-2013	**25,000 shares**	**8th day of June, 2015**

8. According to records of the Company, there are no legal, winding up, arbitration or administrative proceedings pending or threatened against the Company and no receiver has been appointed over its assets.

9. According to our records no legal action has been commenced against the Company.

10. The directors have all the powers of the Company that are not reserved for the members under the British Virgin Islands Business Companies Act (No. 16 of 2004) or in the Memorandum and Articles of Association of the Company.

11. According to our records the Memorandum and Articles of Association is valid and approved as at the date of 10.04.2007. No amendments were made in the said version of the Company's Memorandum and Articles of Association

DATED this 22nd day of June, 2017

.....
Authorized Signatory
On behalf of ILS FIDUCIARY (BVI) LIMITED
Registered Agent of **Bu2 Property Corp.**

Prevod sa engleskog jezika notarski ovjerenog dokumenta
Dokument je na tri lista i ovjeren suvim pečatom notara

Prva strana originala dokumenta

Bu2 Property Corp.

APOSTIL

(HAŠKA KONVENCIJA OD 5.OKTOBRA 1961.GOD)

1. Država: **Britanska Djevičanska Ostrva**

Ovaj zvanični dokument je

2. potpisao **GAIL CARRINGTON**
3. u svojstvu **JAVNI NOTAR**
4. sa pečatom/štambiljem **GAIL CARRINGTON**

Ovjereno

5. **u Road Town, Tortola,**
6. **dana 22.06.2017. godine**
7. od strane: **ZAMJENIKA GUVERNERA**
8. Pod brojem: **G433522**
9. Pecat:

Pečat sa grbom Britanskih Djevičanskih Ostrva

10. Potpis

ZAMJENIK GUVERNERA

Druga strana originala dokumenta

OVJERA NOTARA

Da se zna da ja, GAIL CARRINGTON, propisno ovlašćeni Javni Notar, pod zakletvom, obavljajući takođe dužnost pravnog savjetnika i pravnog zastupnika u Visokom Sudu Pravde Organizacije Istočno-Karibskog Vrhovnog Suda u regionu Britanskih Djevičanskih Ostrva i obavljajući stručnu djelatnost na teritoriji Britanskih Djevičanskih Ostrva, izjavljujem da lično poznajem Marian Nibbs kao ovlašćenog potpisnika „ILS Fiduciary (BVI) Limited", registrovanog agenta kompanije **„Bu2 Property Corp."** i dalje da ja znam njen potpis koji je stavljen na Potvrdu o Nadležnosti **„Bu2 Property Corp."**, koja je u prilogu, kao istinit i pravi potpis pomenute Marian Nibbs.

Dana 22. juna 2017.godine

Poništena markica BDO

Gail Carrington
NOTARY PUBLIC
British Virgin Islands

MY COMMISSION EXPIRES ON 31ST JANUARY, 2018.

/svojeručni potpis/
GAIL CARRINGTON
JAVNI NOTAR
Britanska Djevičanska Ostrva
Moja licenca ističe 31. januara 2018. godine

Okrugli suvi pečat Notara

OK

Prevod sa engleskog jezika notarski ovjerenog dokumenta
Dokument je na tri lista i ovjeren suvim pečatom notara
Strana 3 / 3

Treća strana originala dokumenta

POTVRDA O NADLEŽNOSTI

RE: **„Bu2 Property Corp.“** („Društvo“)

Mi, kao registrovani zastupnik Društva, ovim potvrđujemo:

1. Društvo je osnovano i registrovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Britanskih Djevičanskih Ostrva (Br. 16 od 2004.) dana 10. aprila 2007. godine kao privredno društvo BDO br. 1397283 (BVI BC No. 1397283).
2. Društvo je propisno organizovano, postoji u skladu sa zakonom i ima **dobar pravni i finansijski status** u skladu sa zakonima Britanskih Djevičanskih Ostrva.
3. Registrovano sjedište Društva je u: Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
4. Registrovani agent Društva je „ILS Fiduciary (BVI) Limited“.
5. Direktor Društva je: **g-n Leonid Smirnov**
   datum rođenja: [redacted]
6. Društvo je ovlašćeno da emituje maksimum 50.000 akcija nominalne vrijednosti 1,00 USD po jednoj akciji.
7. Dalje slijede akcionari Društva, u čijem vlasništvu je navedeni broj akcija

Ime akcionara	**Broj akcija**	**Datum emitovanja**
Monteko Ltd. (reg. br.-9273673, datum reg. -21.10.2014.)	**25.000 akcija**	**08. juna 2015**
Browen Corporation (reg. br.-138.530., datum reg. -03.10.2013.)	**25.000 akcija**	**08. juna 2015**

8. Prema evidenciji Društva, protiv navedenog Društva se ne vodi, nije u očekivanju odluke i ne prijeti pravni postupak, postupak likvidacije, arbitražni postupak, upravni postupak i nije imenovan stečajni upravnik imovine Društva.
9. Prema našoj evidenciji protiv Društva nijesu preduzete zakonske mjere.
10. Direktori imaju sva ovlašćenja Društva, koja nijesu pridržana za članove u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Britanski Djevičanskih Ostrva (Br. 16 od 2004.) ili Ugovorom o osnivanju Društva i Statutom Društva.
11. Prema našoj evidenciji Ugovor o osnivanju Društva i Statut Društva važi i odobren kao na dan osnivanja dana 10.04.2007. godine. Navedene verzije Statuta Društva i Ugovora o osnivanju Društva nemaju amandmane.

Dana ovog 22.06.2017. godine.

Isvojeručni potpis/
Ovlašćeni potpisnik
u ime je „ILS Fiduciary (BVI) Limited“
Registrovani agent **„Bu2 Property Corp.“**

DATED this 22nd day of June, 2017

Authorized Signatory
On behalf of ILS FIDUCIARY (BVI) LIMITED
Registered Agent of Bu2 Property Corp.

Okrugli suvi pečat notara

Kraj prevoda **

Ja, Oksana Raičević, licencirani tumač pod zakletvom za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministra pravde Crne Gore br. 03-745-1385/17-1, od 10.05.2017. god., na period od pet godina, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu dokumenta koji je sastavljen na engleskom jeziku.

e-mail: raicevicoksana@yahoo.com; raicevicoksana@gmail.com

tel: [redacted]

Oksana Raičević
NIKŠIĆ

Notar Anka Stojković, sa službenim sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadžića broj 17, potvrđuje da je ovo **FOTOKOPIJA izvorne isprave: Certificate od incumbency, sa ovjerom notara i apostilom broj G433522 sa prevodom stalnog sudskog tumača za engleski jezik Oksane Raičević".**

Ispisana je rukopisom/mašinski, sastoji se od 6 (šest) strana, A4 formata, štampanih jednostrano, nenumerisanog.

Ovjeren je 1 (jedan) primjerak isprave.

Identitet lica koje je prezentiralo ispravu: Anka Milačić, JMB [redacted] utvrdila sam uvidom u ličnu kartu, broj [redacted] izdatu od strane MUP-a Crne Gore PJ-Podgorica, dana 05.05.2016.godine, sa rokom važenja do 05.00.2026.godine.

Napomena: Ovim ovjeravanjem se ne potvrđuje istinitost sadržaja Isprave (član 62. stav 7. Zakona o notarima).

Naknada za rad Notara za ovjeru po tarifnom broju 7 Tarife o naknadama za rad i naknadama troškova Notara (Sl.list CG 06/12) naplaćena je u iznosu od 2,50 eura za prve tri strane isprave i 1,25 eura za svaku sljedeću, troškovi u iznosu od 2,20 eura i PDV po stopi od 19%, u iznosu od 1,61 eura, što ukupno iznosi 10,06 eura.

Broj : **OVP 6070/2017**
U Podgorici, **25.07.2017.** godine.

Notar,
Anka Stojković

CRNA GORA
NOTAR
STOJKOVIĆ ANKA
PODGORICA



TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

90002AA571

CERTIFICATE OF GOOD STANDING
(SECTION 235)

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004 at the date of this certificate, the company,

Bu2 Property Corp.

BVI COMPANY NUMBER: **1397283**

1. Is on the Register of Companies;

2. Has paid all fees and penalties due under the Act;

3. Has not filed articles of merger or consolidation that have not become effective;

4. Has not filed articles of arrangement that have not yet become effective;

5. Is not in voluntary liquidation;

6. Is not in liquidation under the Insolvency Act, 2003;

7. Is not in receivership under the Insolvency Act, 2003;

8. Is not in administrative receivership; and

9. Proceedings to strike the name of the company off the Register of Companies have not been instituted.

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
FSC
BVI FINANCIAL SERVICES COMMISSION

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
20th day of June, 2017

REF: Bu2 Property Corp.
(Certificate of Good Standing)

APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. Country: British Virgin Islands

   This public document

2. has been signed by: **MYRNA P. HERBERT**

3. acting in the capacity of **REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS**

4. bears the Seal/Stamp of **REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS**

CERTIFIED

5. at Road Town, Tortola

6. the 22nd day of June, 2017

7. by Deputy Governor

8. No. 6433523

9. Seal/ Stamp

10. Signature .....

Deputy Governor

Druga strana originala dokumenta

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA BDO, 2004

POTVRDA O PRAVNOM STATUSU I FINANSIJSKOM STANJU KOMPANIJE
(POGLAVLJE 235)

SEKRETAR ZA KORPORATIVNE POSLOVE, Britanskih Djevičanskih Ostrva OVIM POTVRĐUJE da, u skladu sa Zakonom o Privrednim društvima BDO od 2004. godine

Bu2 Property Corp.

BROJ DRUŠTVA BDO: **1397283**

1. Je u registru Društava;
2. Je platilo sve novčane takse i kazne koje su pristigle za naplatu i koje su plative u skladu sa Zakonom;
3. Nije podnijelo sporazume o spajanju ili konsolidaciji, koji još nijesu postali efektivni;
4. Nije podnijelo sporazume o reorganizaciji, likvidaciji kompanije ili o prodaji njenih aktiva, koji još nijesu postali efektivni;
5. Nije u postupku dobrovoljne likcidacije;
6. Nije u postupku likvidacije u skladu sa Zakonom o nesolventnosti 2003. g.;
7. Nije u stečaju u skladu sa Zakonom o nesolventnosti 2003. g.;
8. Nije pod prinudnom upravom; i
9. Nije pokrenut postupak brisanja imena društva iz Registra Društava;

Okrugli pečat: */FSC, SEKRETAR ZA KORPORATIVNE POSLOVE, KOMISIJA FINANSIJSKE SLUŽBE BDO/*

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS FSC FINANCIAL SERVICES COMMISSION

Potpis
/svojeručni potpis/
SEKRETAR ZA KORPORATIVNE POSLOVE
Dana **20. juna 2017**. godine.

Kraj prevoda

Ja, Oksana Raičević, licencirani tumač pod zakletvom za engleski jezik, postavljena Rješenjem Ministra pravde Crne Gore br. 03-745-1385/17-1, od 10.05.2017. god., na period od pet godina, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu dokumenta koji je sastavljen na engleskom jeziku. tel: +382(0) 67 67 50 05
e-mail: raicevicoksana@yahoo.com; raicevicoksana@gmail.com

SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK Oksana Raičević NIKŠIĆ

Prevod sa engleskog jezika notarski ovjerenog dokumenta
Dokument je na dva lista i ovjeren suvim pečatom notara

Prva strana originala dokumenta

Ref: Bu2 Property Corp.

Potvrda o pravnom statusu i finansijskom stanju kompanije

APOSTIL

(HAŠKA KONVENCIJA OD 5.OKTOBRA 1961.GOD)

1. Država: **Britanska Djevičanska Ostrva**

Ovaj zvanični dokument je

2. potpisao **MYRNA P.HERBERT**
3. u svojstvu **SEKRETARA ZA KORPORATIVNE POSLOVE**
4. sa pečatom/štambiljem **SEKRETARA ZA KORPORATIVNE POSLOVE**

Ovjereno

5. **u Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva**
6. **dana 22. juna 2017. godine**
7. od strane: **ZAMJENIKA GUVERNERA**
8. Pod brojem: **G433523**
9. Pecat:

Pečat sa grbom Britanskih Djevičanskih Ostrva i poništenom markicom

10. Svojeručni potpis

Deputy Governor

za ZAMJENIK-a SEKRETARA

Notar Anka Stojković, sa službenim sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadžića broj 17, potvrđuje da je ovo **FOTOKOPIJA izvorne isprave: Certificate of good standing (section 235),izdat od strane Territory of the British Virgin Island bvi Business Companie Act,2004, sa apostilom broj G433523 sa prevodom stalnog sudskog tumača za engleski jezik Oksane Raičević".**

Ispisana je rukopisom/mašinski, sastoji se od 4 (četiri) lista, A4 formata, štampanih jednostrano, nenumerisanog.

Ovjeren je 1 (jedan) primjerak isprave.

Identitet lica koje je prezentiralo ispravu: Anka Milačić, JMB [redacted], utvrdila sam uvidom u ličnu kartu, broj [redacted] izdatu od strane MUP-a Crne Gore PJ-Podgorica, dana 05.05.2016.godine, sa rokom važenja do 05.00.2026.godine.

Napomena: Ovim ovjeravanjem se ne potvrđuje istinitost sadržaja Isprave (član 62. stav 7. Zakona o notarima).

Naknada za rad Notara za ovjeru po tarifnom broju 7 Tarife o naknadama za rad i naknadama troškova Notara (Sl.list CG 06/12) naplaćena je u iznosu od 2,50 eura za prve tri strane isprave i 1,25 eura za svaku sljedeću, troškovi u iznosu od 1,*80* eura i PDV po stopi od 19%, u iznosu od 1,05 eura, što ukupno iznosi 6,60 eura.

Broj : **OVP 6069/2017**
U Podgorici, **25.07.2017.** godine.

Notar,
Anka Stojković

CRNA GORA
NOTAR
STOJKOVIĆ ANKA
PODGORICA



PORESKA UPRAVA CRNE GORE
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

P O D G O R I C A

Crna Gora
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Primljeno iz ruke 15.06.17 preko pošte _____
Dana _____ Predato na poštu dana _____
Preporučeno dana _____
Broj: 193 Broj primjeraka _____ Prilog Taksa EUR 5,00

Predmet : Zahtjev za uvid u registracione spise

Molim da mi se odobri uvid u registracione spise za Društvo sa ograničenom odgovornošću ''MONTERU'' – Budva , Topliški put – Zanatski centar bb – Budva , PIB 02443589, broj registarkog uloška 5-0268310.

PODNOSILAC :

Radifković Miomir

[redacted]

Prilog : dokaz o plaćenoj taksi

Dana 29.06.2017. izvršio uvid u D.O.O. "MONTERU" - Budva, reg.br. 5-0268310 i kopirao 174. strane

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 5 - 0268310 / 010
U Podgorici, dana 20.11.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA, broj 273329 podnijetoj dana 20.11.2018. u 12:05:01, preko

Ime i prezime:
JMBG ili br.pasoša:
Adresa:

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA - registarski broj **5 - 0268310**, PIB **02443589** , i to:

Statut:

Briše se:	Statut od 19.02.2018.
Registruje se - upisuje se:	Statut od 19.11.2018.

Pretežna djelatnost:

Briše se:	7112 Inženjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Registruje se - upisuje se:	6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Osnivač:

Briše se:	VICTOR KYALOV MB/JMBG/BR.PASOŠA: Udio: 100%
Registruje se - upisuje se:	ILIJA VUKELIĆ MB/JMBG/BR. Adresa: Udio: 100%

A. Milošević
22-11-'18

Obrazloženje

Podnosilac je dana 20.11.2018. u 12:05:01 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću MONTERU. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P. **Sam. savjetnik I**

Marija Vujčković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0268310 / 009 Datum registracije: 25.10.2005.
PIB: 02443589 Datum promjene podataka: 28.02.2018.

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA

Broj važeće registracije: /009

Skraćeni naziv: MONTERU
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 21.10.2005.
Datum donošenja Statuta: 21.10.2005. Datum promjene Statuta: 19.02.2018.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: TOPLIŠKI PUT - ZANATSKI CENTAR B.B. BUDVA
Adresa sjedišta: TOPLIŠKI PUT - ZANATSKI CENTAR B.B. BUDVA
Pretežna djelatnost: ~~7112 Inženjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje~~
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: 68-20
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 4.237.136,42Euro (Novčani 4.237.136,42Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI: Ilisa Vukelić 100%
VICTOR KYALOV [redacted]
Uloga: Osnivač
Udio: 100% Adresa: [redacted]

LICA U DRUŠTVU:

LEONID SMIRNOV [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ( )

LEONID SMIRNOV [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

Izdato: 20.11.2018 godine u 12:00h **MP** **NAČELNICA**

Dušanka Vujisić

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 273329

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ANKA MILAČIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - MONTERU - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz BUDVA, registarski broj:50268310 sa sljedećim prilozima:

Ugovor o prenosu udjela
Odluka o promjeni pretežne djelatnosti
Kopija pasoša
Dokaz o uplaćenoj naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"
Dokaz o uplaćenoj naknadi za upis u CRPS
Punomoćje
Obrazac
Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 20.11.2018. god.

Podnosilac prijave _____

Dokument primio/la _____

Nemanja Đurović,

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – **Promjena podataka - Privredni subjekt**

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☒ Punomoćnika

JMB:	[redacted]	**Država:**	CRNA GORA
Ime i prezime:	[redacted]	**Opština:**	PODGORICA
Telefon:	[redacted]	**Mjesto:**	
e-mail:	[redacted]	**Ulica:**	[redacted] **Broj:** [redacted]

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ **Označiti podatak koji se mijenja** **PROMJENA PODATAKA [X]**

Privredni subjekt

Matični broj: 02443589 **Registarski broj:** 50268310

Puni naziv: „MONTERU" d.o.o. Budva

☐ **1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA**

1.1. Oblik organizovanja

☐ OD ☐ KD ☐ AD ☒ DOO

☐ NVO ☐ Ustanova ☐ Zadruga ☐ Ostali

1.2. Puni naziv: ~~MONT~~

*ukoliko je promjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu: **Datum donošenja:**

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: **Datum zaključenja/donošenja:**

☐ **2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA**

2.1. Opština **2.2. Mjesto:**

2.3. Ulica: **2.4. Broj:**

☐ **3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE**

3.1. Država

3.2. Opština **3.3. Mjesto:**

3.4. Ulica: **3.5. Broj:**

☐ **4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA**

4.1. Promjena opštine ☐ *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština **4.3. Mjesto:**

4.4. Ulica: **4.5. Broj:**

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: [signature] **M.P.**

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:	
5.2. Broj rješenja:	

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

68 . 20 IZNAJ. VLASTITIH ILI IZN. NEKRETNINA I UPRAVJANJE NJIMA

7. NOVI OBLIK SVOJINE

☐ bez oznake svojine ☐ privatna ☐ zadružna ☐ dva ili više oblika svojine ☐ državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 [redacted]
+ 382 /
+ 382 /

8.2. Fax: + 382 /

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: [signature] M.P.

☐ **9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI**

9.1. Porijeklo kapitala: ☐ bez oznake projekla kapitala ☐ domaći ☐ strani ☐ mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala: ☐ Povećanje ☐ Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	€	€	€
☐ novčani – iznos:	€	€	€
☐ nenovčani – iznos:	€	€	€

☒ **10. PROMJENA OSNIVAČA**

VRSTA PROMJENE

☒ **Prestanak** ☐ **Registruje se** ☐ **Mijenja se udio**

10.1. Status: ☒ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Ortak ☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo _____ *upisati status

10.2. MB / JMB: _____ *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime: VICTOR KYALOV

10.4. Sjedište / Adresa:

Država: _____

Opština: _____ **Mjesto:** _____

Ulica: _____ **Broj:** _____

10.5. Udio 100 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:
☐ bez oznake porijekla kapitala ☐ domaći ☐ strani ☐ mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala: ☐ Povećanje ☐ Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	€	€	€
☐ novčani – iznos:	€	€	€
☐ nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☒ Registruje se ☐ Mijenja se udio

10.1. Status: ☒ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Ortak ☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo
*upisati status

10.2. MB / JMB: [redacted]
*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime: IZIDA VUKELIĆ

10.4. Sjedište / Adresa:
Država [redacted]
Opština
Ulica:

10.5. Udio 100 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: A. Vukelić M.P.

Na osnovu člana 74. Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 od 08.02.2002, "Sl.list RCG", br.17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, 40/10 od 22.07.2010, 36/11 od 27.07.2011, 40/11 od 08.08.2011) i odredbi Statuta Društva za projektovanje, gradnju inženjering "MONTERU" d.o.o. Budva,

KYALOV VICTOR, državljanin Ruske Federacije, [redacted] izdat od strane Federalne službe za migraciju 50018 dana 13. decembra 2011.godine, (u daljem tekstu: **Prenosilac**), koga po Punomoćju br.77 AV 9346164 od 14.11.2018. godine zastupa **Leonid Smirnov,** državljanin Ruske Federacije, [redacted], izdat od strane MVP Rusije 38102 dana 14.02.2017. godine, s jedne strane

i

ILIJA VUKELIĆ, [redacted], pasoš br. [redacted], izdat od MUP Republike Srbije, PU za grad Beograd dana 31.03.2014. godine (u daljem tekstu: **Primalac**), s druge strane

dana 16.11.2018. godine zaključuju su ovaj

U G O V O R
O kupoprodaji 100% udjela u drustvu za projektovanje, gradnju i inzenjering "Monteru" d.o.o. Budva

Član 1.

Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering "MONTERU" d.o.o. Budva (dalje u tesktu – „Društvo"), PIB 02443589, upisano je u Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore (CRPS), registarskim uloškom broj. 50268310 dana 25.10.2005.godine (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2.

Ovim Ugovorom Prenosilac prenosi na Primaoca svoj udio u obimu 100% udjela u Društvu, po cijeni od 426,300,000.00 (četristodvadesetšestmilionatristahiljada) rubalja Ruske Federacije.

Član 3.

Iznos iz čl. 2. ovog Ugovora Primalac će isplatiti u roku od 400 (četristo) dana od dana upisa promjene člana Društva u CRPS-u na račun Prenosioca čije će rekvizite Prenosilac dostaviti Primaocu na njegov zahtjev.

Član 4.

Ovaj ugovor posle potpisivanja može da se registruje kod CRPS-a u Podgorici nezavisno od isplate kupoprodajne cijene.

Član 5.

Na osnovu Ovog Ugovora izvršiće se izmjena Statuta, a predmetna promjena će se registrovati u CRPS Podgorica.

Član 6.

U slučaju spora po ovom Ugovoru, ugovarači ugovaraju nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 7.

Ovaj Ugovor je sačinjen u šest istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva a preostala dva služe za ovjeru kod nadležnog organa i predaju u CRPS Podgorica.

Prenosilac

Leonid Smirnov, po punomoćju

Primalac

Ilija Vukelić

Ja, notar Dalibor Knežević, sa sjedištem u Budvi, u Ulici 22. Novembra bb, potvđujem da su mi:
Vukelić Ilija, JMBG: [redacted] Beograd,
Smirnov Leonid, JMBG: [redacted] u ime Kyalov Victora po Punomoćju broj: 77 AB 9346164 ovjerenom od strane notarke Judaškine Zinaide Vitaljevne iz Moskve dana 14.11.2018.pod brojem 77/798-n/77-2018-7-1116, a koje je prevedeno od strane sudskog tumača za ruski jezik Maje Đurđević iz Herceg Novog,
u mojoj prisutnosti svojeručno potpisali pismeno:
Ugovor o kuporodaji 100%udjela u d.o.o."MONTERU" Budva, koji ima 1 list.

Istovjetnost podnosioca isprave utvrdio sam na osnovu pasoša broj [redacted] izdatog na ime Vukelić Ilija od stane PU za grad Beograd sa istekom važenja 31.03.2024. dozvole za stalni boravak [redacted] izdate na ime Smirnov Leonid od stane "FL Budva" sa istekom važenja 06.05.2020.

Potpisi na pismenu su istiniti.

Notarska nagrada je obračunata po tarifnom broju 9 NT u iznosu od 20.00 €, a naknada troškova po tarifnom broju 22 NT u iznosu od 0.00€. Zaračunat je PDV u iznosu od 4.20€, a ukupno je naplaćeno 24.20€.

Ovjera potpisa sačinjena je u 5 primjeraka istovjetnog dokumenta.

Broj: OVP 6331/18

U Budvi 16.11.2018. godine

Notar,

CRNA GORA
NOTAR
KNEŽEVIĆ DALIBOR
BUDVA

CRNA GORA
NOTAR
KNEŽEVIĆ DALIBOR
BUDVA

Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering "MONTERU" d.o.o. BUDVA

STATUT

Budva, 2018.god

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG broj 6/02 i 17/07,... 40/11) osnivač Društva za projektovanje, gradnju inženjering "MONTERU" d.o.o. Budva, dana 16.1.2018 godine donosi:

STATUT

Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering „MONTERU" d.o.o. BUDVA (Izmjene i dopune)

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Statutom društva sa ograničenom odgovornošću „MONTERU" d.o.o. Budva (u daljem tekstu: Društvo) uređuju se sledeća pitanja:

- naziv, sjedište i adresa Društva,
- djelatnost Društva,
- kapital Društva,
- organi upravljanja i rukovođenja,
- pravni položaj Društva,
- dobit i rizik,
- poslovna tajna,
- prestanak rada Društva,
- zaštita životne sredine,
- prelazne odredbe

NAZIV, SJEDIŠTE I ADRESA

Član 2.

Društvo se osniva na neograničeno vrijeme I posluje pod nazivom Društvo za projektovanje, gradnju I inžinjering „MONTERU" d.o.o. Budva.

Skraćeni naziv Društva „MONTERU" d.o.o. Budva.

Sjedište i adresa za prijem službene pošte društva je u Budvi, Topliški put bb, Zanatski centar, kanc. br.31

Društvo ima pečat sa ispisanim tekstom punog ili skraćenog naziva firme po obodu I nazivom po sredini. Štambimlj je četvrtastog oblika sa skraćenim nazivom Društva i oznakom rednog broja i godine.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 3.

Osnovna djelatnost Društva je: 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.

Ostale djelatnosti su:

41.10 Razrada građevinskih projekata, 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva, 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih, 43.11 Rušenje objekata, 43.12 Pripremna gradilišta, 64.20 Djelatnost holding kompanija, 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima, 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine, 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu, 70.10 Upravljanje privrednim subjektom, 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću, 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem, 71.12 Inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 71.20 Tehničko ispitivanje i analize.

KAPITAL DRUŠTVA

Član 4.

Osnovni kapital Društva iznosi 4.237.136,42eura.

Član 5.

Na osnovu osnivačkog uloga Osnivač ima pravo da upravlja Društvom, učestvuje u snošenju rizika i raspodjeli dobiti srazmjerno ulogu i imovini Društva.

Član 6.

Osnovni kapital Društva se može promijeniti odlukom Osnivača Društva.

Član 7.

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban kapital preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva se mogu obezbijediti na sledeći način i to:

- iz neraspoređene dobiti,
- putem kredita osnivača,
- putem povećanja i uplate kapitala, dokapitalizacija.

V. ORGANI UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA

Član 8.

Društvom upravlja Osnivač, a organ rukovođenja je Izvršni direktor.

Član 9.

Društvom rukovodi Izvršni direktor bez ograničenja u unutrašnjim i spoljno trgovinskom poslovanju i imenuje se na mandatni period od četiri godine, uz mogućnost produženja.

Izvršni direktor Društva može ovlašćenje prenijeti na treće lice, ali uz saglasnost osnivača.

Član 10.

Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge osnivača i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Društva, zastupanjem interesa Društva, upravljanjem imovinom Društva, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica u Društvu, izdavanjem naloga i uputstava, koji su obavezni za sve zaposlene u društvu i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva.

Izvršni direktor u okviru svojih ovlašćenja posebno organizuje i vodi poslovanje Društva, zastupa Društvo, stara se o zakonitosti rada Društva, donosi opšta akta Društva i odgovoran je za njihovo izvršenje, obavlja sve poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i aktom o osnivanju.

VI. PRAVNI POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 11.

U pravnom prometu Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tud račun i u tuđe ime i za tud račun.

Za svoje obaveze, nastale u pravnom prometu sa trećim licima, Društvo odgovara svim sredstvima, a osnivač snosi rizik poslovanja Društva do visine osnivačkog uloga.

Član 12.

Društvo vodi knjigu članova Društva u koju se unose sledeći podaci:

- ime i adresa ili firma i sjedište osnivača,

- visina osnivačkog uloga,

- sve izmjene podataka koje se upisuju u knjigu članova,

- drugi podaci značajni za poslovanje Društva.

Osnivač ima pravo uvida u knjige članova, kao i spise, na kojima se zasniva upis podataka, kao i druga zainteresovana lica, po prethodnom odobrenju Društva.

VII. DOBIT I RIZIK

Član 13.

Po odbitku troškova poslovanja, zakonskih i drugih, osnivaču pripada ostvarena dobit, odnosno ista se dijeli sa licim koja su uložila sredstva srazmjerno ulogu.

Osnivač će odlučiti da li će se dobit, na koju osnivač ima pravo po osnovu Odluke, reinvestirati, ili će biti isplaćena partnerima u roku od 30 dana, od dana završetka poslovne godine.

Član 14.

Osnivač će, u slučaju potrebe pokrivanja gubitaka, odlučiti da li će gubitak pokriti iy sredstava imovine Društva, smanjenjem osnovne glavnice, iz sredstava pribavljenih podizanjem kredita, ili na drugi način, poštujući pri tome pozitivne propise i prava trećih lica.

VIII. POSLOVNA TAJNA

Član 15.

Osnivač, Izvršni direktor i zaposleni se obavezuju da će čuvati kao poslovnu tajnu sve povjerljive podatke koje je saznao u toku osnivanja i poslovanja Društva. Kao povjerljivi podaci smatraju se pravni, komercijalni, tehnicki i drugi podaci, koje utvrdi osnivač kao povjerljivim.

IX. PRESTANAK RADA

Član 16.

Društvo može prestati sa radom iz razloga predviđenih Zakonom i na osnovu odluke Osnivača.

Troškove nastale osnivači snose u cjelosti.

Član 17.

U slučaju prestanka Društva Osnivaču se vraćaju uložena sredstva, pod uslovom da je Društvo iz stečenih sredstava izmirilo sve druge zakonske obaveze.

X ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 18.

Društvo se obavezuje da upravlja i donosi sve odluke uz striktnu primjenu propisa o zaštiti životne sredine.

Prilikom novih investicija u Društvo, ili promjene djelatnosti, posebno će se voditi računa o svim aspektima životne sredine.

Na kraju poslovne godine, pri razmatranju poslovanja, posebno će se razmotriti djelovanje u oblasti unapređivanja i zaštite životne sredine.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Za sva pitanja koja nijesu regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe Zakona.

Sve naknadne izmjene i dopune ovog Statuta vršiće se odlukom o izmjeni i dopuni.

Član 20.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah po registraciji Društva u CRPS u Podgorici.

Osnivač Društva

Ilija Vukelič

Na osnovu odredbi Zakona o klasifikaciji djelatnosti (Sl.list RCG br. 18 od 01.04.2011) i Statuta Društva, osnivač Društva Ilija Vukelić dana 16.11.2018. godine, donosi :

O D L U K U

"MONTERU"d.o.o.Budva, upisana je kod nadleđnog Privrednog suda u Podgorici u Registarskom ulošku br. 5- 0268310.

Sprovjesti izmjenu šifre osnovne djelatnosti Društva sa 71.12 "Inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje" **na 68.20 "Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima"** u Centralnom registru Poreske uprave u Podgorici.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Budvi, 16.11.2018.g. **Ilija Vukelić**

Prevod sa ruskog jezika

(ilustracija grba Ruske Federacije)

77 AV 9346164

PUNOMOĆ

Ruska Federacija

Grad Moskva

Četrnaestog novembra dvije hiljade osamnaeste godine

Ja, državljanin RF, **KYALOV VICTOR RUDOLFOVICH**, rodjen 15. septembra 1969.god., mjesto rodjenja - grad Baku, Azerbejdžanska SSR, pol - muški, pasoš [redacted] izdat od strane PJ br.1 OUFMS Rusije za Moskovsku oblast u Krasnogorskom opštinskom okrugu dana 25. oktobra 2014. godine, šifra odjeljenja: 500-059, prekogranični pasoš [redacted] izdat od strane FMS 50018 dana 13. decembra 2011.god., prekogranični pasoš [redacted] izdat od strane FMS 50018 dana 15. januara 2013.god., sa prebivalištem na adresi: [redacted] u svojstvu jedinog osnivača, vlasnika 100% udjela u Društvu za projektovanje, gradnju i inženjering „Monteru" d.o.o. Budva, PIB: 02443589, adresa: Crna Gora, Budva, Topliški put bb, Zanatski centar, kancelarija br.31, (u daljem tekstu - „Društvo")

ovim punomoćjem ovlašćujem:

- državljanina RF, **SMIRNOV LEONID ANATOLYEVICH**, rodjenog 14. avgusta 1973.godine, mjesto rodjenja – Čeboksari, pol – muški, pasoš [redacted] izdat od strane GU MUP Rusije za grad Moskvu dana 15.09.2018.god., šifra odjeljenja 770-063, sa prebivalištem na adresi: [redacted] prekogranični pasoš [redacted] izdat od strane MIP Rusije 38102 dana 14. februara 2017.godine,

da u moje ime ostvaruje na teritoriji Crne Gore prava i izvršava obaveze osnivača „Društva" uključujući, ali ne ograničavajući se na, sljedeće:

- da potpiše sa državljaninom Republike Srbije **VUKELIĆ ILIJOM**, mjesto rodjenja: grad Sverdlovsk, SSSR, pol – muški, JMBG [redacted] lična karta br. [redacted] izdata od strane PJ Palilula dana 31. marta 2014.god., pasoš br. 011584771, izdat od strane MUP Republike Srbije, PJ Beograd dana 31. marta 2014.god. (u daljem tekstu – „Kupac"), ugovor o kupoprodaji 100% udjela u „Društvu" po cijeni od 426,300,000.00 (četristo dvadeset šest miliona trista hiljada) rubalja, sa plaćanjem u roku od 400 (četristo) dana poslije registracije prenosa prava vlasništva kod Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore (u daljem tekstu – „Ugovor o kupoprodaji");

- da potpiše Odluku jedinog osnivača „Društva" o potpisivanju sa „Kupcem" „Ugovora o kupoprodaji";

TUMAČ ZA RUSKI JEZIK ПРЕВОДЧИК РУССКОГО ЯЗЫКА ПРИСЯЖНЫЙ HERCEG NOVI

- da potpiše izjavu za Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore o tome da nisam protiv registracije prenosa prava vlasništva nad 100% udjela u „Društvu" na osnovu uslova za plaćanje predvidjenih „Ugovorom o kupoprodaji";

- da registruje, potpisuje, ovjerava, predaje i preuzima neophodne ugovore, zahtjeve, potvrde, obrasce, pisma i ostala dokumenta koja su neophodna za izvršavanje povjerenog posla.

Punomoć se daje na jednu godinu, sa pravom prenosa ovlašćenja.

Sadržaj članova 187-189 Gradjanskog zakonika Ruske Federacije je objašnjen davaocu punomoći.

Tekst ove punomoći odgovara mojim stvarnim namjerama. Tekst punomoći je sastavio notar na osnovu informacija koje sam dostavio, isti sam pročitao prije potpisivanja u prisustvu notara i on odgovara mojim stvarnim namjerama. Preuzimam na sebe odgovornost za tačnost dostavljenih informacija koje se odnose na lične podatke o mom punomoćniku, predmetu i obimu ovlašćenja.

U slučaju davanja netačnih informacija sve negativne posljedice preuzimam na sebe. Podaci o punomoćniku su unešeni tačno onako kako sam rekao. Tekst je uredio davalac punomoći.

Jasna su mi pojašnjenja notara o pravnim posljedicama izdavanja punomoći.

/potpis/

Ruska Federacija

Grad Moskva

Četrnaestog novembra dvije hiljade osamnaeste godine

Ova punomoć je ovjerena od strane mene, Judaškine Zinaide Vitaljevne, notara grada Moskve.

Sadržaj punomoći odgovara slobodnoj volji davaoca punomoći.

Punomoć je potpisana u mom prisustvu.

Identitet davaoca punomoći je utvrdjen, njegova pravna sposobnost provjerena.

Zavedeno u registru pod br. **77/798-n/77-2018-7-1116**

Naplaćeno po tarifi: **500 rub.**

Uplaćeno za pravne i tehničke usluge: **1200 rub.**

/okrugli pečat notara/ /potpis/ Z. V. Judaškina

...AČ

Maja Djurdjević

za ruski jezik, postavljen u Crnoj Gori rješenjem ministra pravde ... od 25. septembra 2017.god., na vrijeme od ... da je ovaj prevod vjeran originalu.

... nose 20,00 €

... dana 14.11. 2018. god.

Potpis

...ЫЙ ПЕРЕВОДЧИК РУССКОГО ЯЗЫКА

Майя Джурджевич

...ленная в Черногории решением министра юстиции № 03-725-1466/17-2 от 25 сентября 2017 года, сроком на пять лет, настоящим подтверждаю, что данный перевод соответствует оригинал.

Стоимость перевода составляет 20,00 €

В г. Герцег-Нови, 14 ноября 2018 г.

Майя Джурджевич

печать

TUMAČ ZA RUSKI JEZIK
ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК РУССКОГО ЯЗЫКА
Maja Djurdjević
HERCEG-NOVI

77 А В 9346164

ДОВЕРЕННОСТЬ

Российская Федерация
Город Москва
Четырнадцатого ноября две тысячи восемнадцатого года

Я, гр. РФ **КЯЛОВ ВИКТОР РУДОЛЬФОВИЧ**, 15.09.1969 года рождения, место рождения - гор. Баку Азербайджанской ССР, пол - мужской, паспорт 46 14 662293, выдан ОУФМС России по Московской области по Красногорскому муниципальному району 25.10.2014 года, [redacted] года, загранпаспорт [redacted] выдан ФМС 50018 15 января 2013 года, зарегистрированный по адресу: Московская область, Красногорский район, микрорайон Опалиха, город Красногорск, ул. Ахматовой, д. 16, являющийся единственным участником, собственником 100% доли в Обществе по проектированию, строительству и инжинирингу «Монтеру» ООО Будва, [redacted] адрес: [redacted] центар, офис № 31 (Društvo za projektovanje, gradnju i inžinjering „MONTERU" d.o.o. Budva, PIB 02443589, adresa: Crna Gora, Budva, Topliški put bb, Zanatski centar, kanc. br. 31) (далее по тексту – «Общество»),

настоящей доверенностью уполномочиваю:

- гр. РФ **СМИРНОВА ЛЕОНИДА АНАТОЛЬЕВИЧА**, 14 августа 1973 года рождения, место рождения – гор. Чебоксары, пол – мужской, паспорт [redacted] выдан ГУ МВД России по г. Москве 15 сентября 2018 года, к/п 770-063, зарегистрированного по адресу: [redacted] д. 21, корп. 1, кв. 85, загранпаспорт [redacted] выдан 14 февраля 2017 года МИД [redacted]

от моего имени осуществлять на территории Черногории права и исполнять обязанности участника «Общества», в том числе, но не ограничиваясь перечисленным:

- подписать с гражданином Республики Сербия **ВУКЕЛИЧ ИЛИЯ (VUKELIĆ ILIJA)**, место рождения – г. Свердловск, СССР, пол – мужской, индивидуальный гражданский идентификационный номер (JMBG) [redacted], национальное удостоверение личности [redacted], выдано ПС Палилула 31 марта 2014 года, загранпаспорт [redacted] выдан МВД Республики Сербия, ПУ г. Белграда 31 марта 2014 года (далее по тексту – «Покупатель»), договор купли-продажи 100% доли в «Обществе» по цене 426.300.000,00 (Четыреста двадцать шесть миллионов триста тысяч) рублей РФ, с условием оплаты в течение 400 (четырёхсот) дней после регистрации перехода права собственности в Центральном реестре хозяйственных субъектов Налогового управления Черногории (Centralni registrar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore) (далее по тексту - «Договор купли-продажи»);

- подписать Решение единственного участника «Общества» о заключении с «Покупателем» «Договора купли-продажи»;

- подписать заявление в Центральный реестр хозяйственных субъектов Налогового управления Черногории (Centralni registrar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore) об отсутствии возражений против регистрации перехода права собственности на 100% долю в «Обществе» в связи с условиями оплаты по «Договору купли-продажи»;

- оформлять, подписывать, заверять, подавать и получать необходимые договоры, заявления, справки, формы, письма и иные документы, необходимые для выполнения настоящего поручения.

Доверенность выдана сроком на один год, с правом передоверия.

Содержание статей 187-189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю разъяснено.

Текст настоящей доверенности соответствует моим действительным намерениям. Текст доверенности составлен нотариусом на основании представленной мной нотариусу информации, записан нотариусом с моих слов верно, прочитан мной до его подписания в присутствии нотариуса и соответствует моему волеизъявлению и действительным намерениям. Я беру на себя ответственность за достоверность и полноту представленной информации относительно персональных данных моего представителя, предмета совершаемой мной доверенности, в том числе объема полномочий.

В случае включения в текст доверенности информации отличной от действительности, все негативные последствия я беру на себя. Данные о поверенном записаны с моих слов верно. Текст изложен в редакции доверителя.

Мне понятны разъяснения нотариуса о правовых последствиях выдачи доверенности.

Российская Федерация
Город Москва
Четырнадцатого ноября две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Юдашкиной Зинаидой Витальевной, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/798-н/77-2018-7-1116

Взыскано по тарифу: **500 руб.**

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: **1200 руб.**

З.В.Юдашкина

"MONTERU" D.O.O. BUDVA
85310, Crna Gora, Budva, Topliski put bb
Zanatski centar, kanc.br.31
MONTERU PIB 02443589, PDV 81/31-01177-7, Ž.R. 510-10512-29 CKB

PUNOMOCJE

Kojim ovlašćujem Milačić Anku lk [redacted]; JMB [redacted] da može u ime firme "Monteru" d.o.o. Budva da popuni i potpise obrasce CRPS-a u vezi sa promjenom podataka Društva, predavati dokumenta i preuzeti rješenje o promjeni podataka kod CRPS-a, predavati sve vrste podnesaka i preuzimati sve vrste dokumenata, kao i preduzimati sve druge neophodne službene i pravne radnje.

PUNOMOĆJE VAŽI JEDNU GODINU.

U Budvi,
16.11.2018.godine

Izvršni direktor
„Monteru" D.O.O. Budva M.P. "MONTERU" 1 BUDVA (potpis) /Leonid Smirnov/

"MONTERU" D.O.O. BUDVA
85310, Crna Gora, Budva, Topliski put bb
Zanatski centar, kancelarija 31
PIB 02443559, PDV 81 31-01177-7, Z.R. 510-10512-29 CKB

PUNOMOĆJE

Kojim ovlašćujem Milačić Anku [redacted] da može u ime firme "Monteru" d.o.o. Budva da popuni i potpiše obrasce CRPS-a u vezi sa promjenom podataka Društva, predavati dokumenta i preuzeti rješenje o promjeni podataka kod CRPS-a, predavati sve vrste podnesaka i preuzimati sve vrste dokumenata, kao i preduzimati sve druge neophodne službene i pravne radnje.

PUNOMOĆJE VAŽI JEDNU GODINU.

U Budvi,
16.11.2018.godine

Izvršni direktor
„Monteru" D.O.O. Budva _____ /Leonid Smirnov/

M.P. (potpis)

www.monteru.com email: mail@monteru.com tel/fax: +382 33 451 078

77 А В 9346164

ДОВЕРЕННОСТЬ

Российская Федерация
Город Москва
Четырнадцатого ноября две тысячи восемнадцатого года

Я, гр. РФ **КЯЛОВ ВИКТОР РУДОЛЬФОВИЧ**, 15.09.1969 года рождения, место рождения - гор. Баку Азербайджанской ССР, пол - мужской, паспорт [redacted] выдан [redacted] району 25.10.2014 года, к/п 500-059, загранпаспорт 71 7082141, выдан ФМС 50018 13 декабря 2011 года, загранпаспорт [redacted] выдан ФМС 50018 15 января 2013 года, зарегистрированный по адресу: Московская область, Красногорский район, микрорайон Опалиха, город Красногорск, ул. Ахматовой, д. 16, являющийся единственным участником, собственником 100% доли в Обществе по проектированию, строительству и инжинирингу «Монтеру» ООО Будва, ИНН [redacted] адрес: [redacted] (Društvo za projektovanje, gradnju i inžinjering „MONTEKO" d.o.o. Budva, PIB 02443589, adresa: Crna Gora, Budva, Topliški put bb, Zanatski centar, kanc. br. 31) (далее по тексту – «Общество»),

настоящей доверенностью уполномочиваю:

- гр. РФ **СМИРНОВА ЛЕОНИДА АНАТОЛЬЕВИЧА**, 14 августа 1973 года рождения, место рождения – гор. Чебоксары, пол – мужской, паспорт [redacted] выдан ГУ МВД России по г. Москве 15 сентября 2018 года, к/п 770-063, зарегистрированного по адресу: [redacted] д. 21, корп. 1, кв. 85, загранпаспорт [redacted] выдан 14 февраля 2017 года МИД России [redacted]

от моего имени осуществлять на территории Черногории права и исполнять обязанности участника «Общества», в том числе, но не ограничиваясь перечисленным:

- подписать с гражданином Республики Сербия **ВУКЕЛИЧ ИЛИЯ (VUKELIĆ ILIJA)**, место рождения – г. Свердловск, СССР, пол – мужской, индивидуальный гражданский идентификационный номер (JMBG) [redacted] национальное удостоверение личности [redacted] выдано ПС [redacted] марта 2014 года, загранпаспорт 011584771, выдан МВД Республики Сербии, ПУ г. Белграда 31 марта 2014 года (далее по тексту – «Покупатель»), договор купли-продажи 100% доли в «Обществе» по цене 426,300,000.00 (Четыреста двадцать шесть миллионов триста тысяч) рублей РФ, с условием оплаты в течение 400 (четырёхсот) дней после регистрации перехода права собственности в Центральном реестре хозяйственных субъектов Налогового управления Черногории (Centralni registrar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore) (далее по тексту - «Договор купли-продажи»);

- подписать Решение единственного участника «Общества» о заключении с «Покупателем» «Договора купли-продажи;

- подписать заявление в Центральный реестр хозяйственных субъектов Налогового управления Черногории (Centralni registrar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore) об отсутствии возражений против регистрации перехода права собственности на 100% долю в «Обществе» в связи с условиями оплаты по «Договору купли-продажи»;

- оформлять, подписывать, заверять, подавать и получать необходимые договоры, заявления, справки, формы, письма и иные документы, необходимые для выполнения настоящего поручения.

Доверенность выдана сроком на один год, с правом передоверия.

Содержание статей 187-189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю разъяснено.

Текст настоящей доверенности соответствует моим действительным намерениям. Текст доверенности составлен нотариусом на основании представленной мной нотариусу информации, записан нотариусом с моих слов верно, прочитан мной до его подписания в присутствии нотариуса и представителя, предмета совершаемой мной доверенности, в том числе объема полномочий.

В случае включения в текст доверенности информации отличной от действительности, все негативные последствия я беру на себя. Данные о поверенном записаны с моих слов верно. Текст изложен в редакции доверителя.

Мне понятны разъяснения нотариуса о правовых последствиях выдачи доверенности.

Российская Федерация
Город Москва
Четырнадцатого ноября две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Юдашкиной Зинаидой Витальевной, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № **77/798-н/77-2018-7-1116**

Взыскано по тарифу: **500 руб.**

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: **1200 руб.**

З.В.Юдашкина

PREPIS IZVORNE ISPRAVE

77 А В 9346164

ДОВЕРЕННОСТЬ

Российская Федерация
Город Москва
Четырнадцатого ноября две тысячи восемнадцатого года

Я, гр. РФ **КЯЛОВ ВИКТОР РУДОЛЬФОВИЧ**, 15.09.1969 года рождения, место рождения - гор. Баку Азербайджанской ССР, пол - мужской, паспорт 4 [redacted] выдан [redacted] по Московской области по Красногорскому муниципальному району 25.10.2014 года, к/п 500-059; загранпаспорт [redacted] выдан ФМС 50018 13 декабря 2011 года, загранпаспорт [redacted] выдан ФМС 50018 15 января 2013 года, зарегистрированный по адресу: [redacted] являющийся единственным участником, собственником 100% доли в Обществе по проектированию, строительству и инжинирингу «Монтеру» ООО Будва, ИНН [redacted] адрес: Черногория, г. Будва, Топлишки пут бб, Занатский центар, офис № 31 (Društvo za projektovanje, gradnju i inžinjering „MONTERU" d.o.o. Budva, PIB 02443589, adresa: Crna Gora, Budva, Topliški put bb, Zanatski centar, kanc. br. 31) (далее по тексту – «Общество»),

настоящей доверенностью уполномочиваю:

- гр. РФ **СМИРНОВА ЛЕОНИДА АНАТОЛЬЕВИЧА**, 14 августа 1973 года рождения, место рождения – гор. Чебоксары, пол – мужской, паспорт [redacted] выдан ГУ МВД России по г. Москве 15 сентября 2018 года, к/п [redacted] зарегистрированного по адресу: [redacted] д. 21, корп. 1, кв. 85, загранпаспорт [redacted] выдан 14 февраля 2017 года МИД России 38102,

от моего имени осуществлять на территории Черногории права и исполнять обязанности участника «Общества», в том числе, но не ограничиваясь перечисленным:

- подписать с гражданином Республики Сербия **ВУКЕЛИЧ ИЛИЯ (VUKELIĆ ILIJA)**, место рождения – г. Свердловск, СССР, пол – мужской, индивидуальный гражданский идентификационный номер (JMBG) [redacted] национальное удостоверение личности [redacted] выдано ПС Палилула 31 марта 2014 года, загранпаспорт [redacted] выдан МВД Республики Сербии, ПУ г. Белграда 31 марта 2014 года (далее по тексту – «Покупатель»), договор купли-продажи 100% доли в «Обществе» по цене 426.300.000.00 (Четыреста двадцать шесть миллионов триста тысяч) рублей РФ, с условием оплаты в течение 400 (четырёхсот) дней после регистрации перехода права собственности в Центральном реестре хозяйственных субъектов Налогового управления Черногории (Centralni registrar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore) (далее по тексту - «Договор купли-продажи»);

- подписать Решение единственного участника «Общества» о заключении с «Покупателем» «Договора купли-продажи»;

- подписать заявление в Центральный реестр хозяйственных субъектов Налогового управления Черногории (Centralni registrar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore) об отсутствии возражений против регистрации перехода права собственности на 100% долю в «Обществе» в связи с условиями оплаты по «Договору купли-продажи»;

- оформлять, подписывать, заверять, подавать и получать необходимые договоры, заявления, справки, формы, письма и иные документы, необходимые для выполнения настоящего поручения.

Доверенность выдана сроком на один год, с правом передоверия.

Содержание статей 187-189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю разъяснено.

Текст настоящей доверенности соответствует моим действительным намерениям. Текст доверенности составлен нотариусом на основании представленной мной нотариусу информации, записан нотариусом с моих слов верно, прочитан мной до его подписания в присутствии нотариуса и соответствует моему волеизъявлению и действительным намерениям. Я беру на себя ответственность за достоверность и полноту представленной информации относительно персональных данных моего представителя, предмета совершаемой мной доверенности, в том числе объема полномочий.

В случае включения в текст доверенности информации отличной от действительности, все негативные последствия я беру на себя. Данные о поверенном записаны с моих слов верно. Текст изложен в редакции доверителя.

Мне понятны разъяснения нотариуса о правовых последствиях выдачи доверенности.

Российская Федерация
Город Москва
Четырнадцатого ноября две тысячи восемнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Юдашкиной Зинаидой Витальевной, нотариусом города Москвы.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/798-н/77-2018-7-1116

Взыскано по тарифу: **500 руб.**

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: **1200 руб.**

З.В.Юдашкина

Ja, notar Dalibor Knežević, sa sjedištem u Budvi, u ulici 22.novembra bb, potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave:
Prednja isprava na ruskom jeziku
Fotokopirana je i ima 2 lista.

Izvornu ispravu je donijela sa sobom :
Petrović Evgeniya, JMBG:

Notarska nagrada je obračunata po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 5.00€, a naknada troškova po tarifnom broju 22 NT u iznosu od 1.80€. Zaračunat je PDV u iznosu od 1.43€, a ukupno je naplaćeno 8.23€.

Ovjera prepisa sačinjena je u 3 primjerka istovjetnog dokumenta.

Broj: OVP 6368/18

Notar

U Budvi 19.11.2018.godine

CRNA GORA
NOTAR
KNEŽEVIĆ DALIBOR
BUDVA

CRNA GORA · KNEŽEVIĆ DALIBOR · NOTAR · BUDVA



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 5 - 0268310 / 009
U Podgorici, dana 28.02.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA, broj 261266 podnijetoj dana 28.02.2018. u 08:17:58, preko

Ime i prezime: SINIŠA GAZIVODA
JMBG ili br.pasoša:
Adresa:

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA - registarski broj **5 - 0268310**, PIB **02443589** , i to:

Statut:

Briše se:	Statut od 20.07.2017.
Registruje se - upisuje se:	Statut od 19.02.2018.

Osnivač:

Briše se:	BU2 PROPERTY CORP MB/JMBG/BR.PASOŠA: Udio: 100%
Registruje se - upisuje se:	VICTOR KYALOV MB/JMBG/BR. PASOŠA: Adresa: Udio: 100%

Obrazloženje

Podnosilac je dana 28.02.2018. u 08:17:58 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću MONTERU. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. savjetnik I

Srđan Pavlović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 5 - 0268310 / 009
U Podgorici, dana 28.02.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA, broj 261266 podnijetoj dana 28.02.2018. u 08:17:58, preko

Ime i prezime: SINIŠA GAZIVODA
JMBG ili br.pasoša:
Adresa:

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA - registarski broj **5 - 0268310**, PIB **02443589** , i to:

Statut:

Briše se:	Statut od 20.07.2017.
Registruje se - upisuje se:	Statut od 19.02.2018.

Osnivač:

Briše se:	BU2 PROPERTY CORP MB/JMBG/BR.PASOŠA: Udio: 100%
Registruje se - upisuje se:	VICTOR KYALOV MB/JMBG/BR. PASOŠA: Adresa: Udio: 100%

Obrazloženje

Podnosilac je dana 28.02.2018. u 08:17:58 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću MONTERU. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list ... br. 17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. savjetnik I

Srđan Pavlović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0268310 / 008 Datum registracije: 25.10.2005.
PIB: 02443589 Datum promjene podataka: 25.07.2017.

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I INŽENJERING "MONTERU" D.O.O. - BUDVA

Broj važeće registracije: /008

Skraćeni naziv: MONTERU
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 21.10.2005.
Datum donošenja Statuta: 21.10.2005. Datum promjene Statuta: 20.07.2017.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: TOPLIŠKI PUT - ZANATSKI CENTAR B.B. BUDVA
Adresa sjedišta: TOPLIŠKI PUT - ZANATSKI CENTAR B.B. BUDVA
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 4.237.136.42Euro (Novčani 4.237.136,42Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

BU2 PROPERTY CORP
Uloga: Osnivač
Udio: 100% Adresa: [redacted]

LICA U DRUŠTVU:

LEONID SMIRNOV

Adresa:
Uloga: Izvršni direktor
Ovlašćenja u prometu: ( )
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ( )

LEONID SMIRNOV

Adre
Uloga: Ovlašćeni zastupnik
Ovlašćenja u prometu: ( )
Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

Izdato: 28.02.2018 godine u 08:13h **MP** **NAČELNICA**

Dušanka Vujisić

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 261266

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je SINIŠA GAZIVODA dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - MONTERU - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz BUDVA, registarski broj:50268310 sa sljedećim prilozima:

Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača
Dokaz o uplaćenoj naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"
Dokaz o uplaćenoj naknadi za upis u CRPS
Obrazac
Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 28.2.2018. god.
Podnešeno preko pošte: 26.2.2018. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

POREŠKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – **Promjena podataka - Privredni subjekt**

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ **Zastupnika** ☒ **Punomoćnika**

JMB:		**Država:**	Crna Gora
Ime i prezime:	Siniša Gazivoda	**Opština:**	Podgorica
Telefon:		**Mjesto:**	
e-mail:		**Ulica:**	

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ **Označiti podatak koji se mijenja** **PROMJENA PODATAKA [X]**

Privredni subjekt

Matični broj: **Registarski broj:**

Puni naziv:

☐ **1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA**

1.1. Oblik organizovanja

☐ OD ☐ KD ☐ AD ☐ DOO
☐ NVO ☐ Ustanova ☐ Zadruga ☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu: **Datum donošenja:**

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: **Datum zaključenja/donošenja:**

☐ **2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA**

2.1. Opština **2.2. Mjesto:**

2.3. Ulica: **2.4. Broj:**

☐ **3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE**

3.1. Država

3.2. Opština **3.3. Mjesto:**

3.4. Ulica: **3.5. Broj:**

☐ **4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA**

4.1. Promjena opštine ☐ *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: S. Gaz-voda M.P.

ADVOKAT
Siniša Gazivoda
ul. 13 jula 6/I 81000 Podgorica
069-124-539 ; 020 239 177

4.2. Opština		4.3. Mjesto:	
4.4. Ulica:		4.5. Broj:	

☐ **5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA**

5.1. Datum rješenja:	
5.2. Broj rješenja:	

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

☐ **6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST**

☐☐ . ☐☐ ☐

☐ **7. NOVI OBLIK SVOJINE**

☐ bez oznake svojine ☐ privatna ☐ zadružna ☐ dva ili više oblika svojine ☐ državna

☐ **8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA**

8.1. Telefon: +382 ☐☐ / ☐☐☐☐☐☐
+382 ☐☐ / ☐☐☐☐☐☐
+382 ☐☐ / ☐☐☐☐☐☐

8.2. Fax: +382 ☐☐ / ☐☐☐☐☐☐

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – **Promjena podataka - Privredni subjekt**

☐ **9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI**

9.1. Porijeklo kapitala:

☐ bez oznake projekla kapitala ☐ domaći ☐ strani ☐ mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala: ☐ Povećanje ☐ Smanjenje

Osnovni kapital:	**Prije promjene**	**Iznos promjene**	**Nakon promjene**
Ukupno (novčani+nenovčani):	€	€	€
☐ novčani – iznos:	€	€	€
☐ nenovčani – iznos:	€	€	€

☐ **10. PROMJENA OSNIVAČA**

VRSTA PROMJENE

☐ **Prestanak** ☒ **Registruje se** ☐ **Mijenja se udio**

10.1. Status: ☒ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** _____
*upisati status

10.2. MB / JMB: _____ *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime: VICTOR KYALOV

10.4. Sjedište / Adresa:

Država _____

Opština _____

Ulica: _____

10.5. Udio 100 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ M.P.

ADVOKAT
Siniša Gazivoda
ul. 13 jula 6/I 81000 Podgorica
069-124-539 ; 020 239 177

☐ **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- ☐ Odbor direktora
- ☐ Upravni odbor
- ☐ Skupština
- ☐ Drugo _____

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☐ **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☐ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

☐ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☐ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo _____

* upisati status

12.2. JMB: _____ *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: _____

12.4. Adresa:

Država _____

Opština _____ Mjesto: _____

Ulica: _____ Broj: _____

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena ☐ ograničena _____

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
- ☐ Sekretarom društva
- ☐ Direktorom društva
- ☐ _____

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ M.P.

☐ **13. OSTALE REGISTRACIJE**

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar ☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: **M.P.**

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – **Promjena podataka - Privredni subjekt**

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☒ Punomoćnika

JMB:	[redacted]	**Država:**	Crna Gora
Ime i prezime:	Siniša Gazivoda	**Opština:**	Podgorica
Telefon:	[redacted]	**Mjesto:**	
e-mail:	[redacted]	**Ulica:**	[redacted]

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ Označiti podatak koji se mijenja **PROMJENA PODATAKA [X]**

Privredni subjekt

Matični broj: **Registarski broj:**

Puni naziv:

☐ **1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA**

1.1. Oblik organizovanja

☐ OD ☐ KD ☐ AD ☐ DOO
☐ NVO ☐ Ustanova ☐ Zadruga ☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu: **Datum donošenja:** 19.02.2018.

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: **Datum zaključenja/donošenja:**

☐ **2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA**

2.1. Opština **2.2. Mjesto:**

2.3. Ulica: **2.4. Broj:**

☐ **3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE**

3.1. Država

3.2. Opština **3.3. Mjesto:**

3.4. Ulica: **3.5. Broj:**

☐ **4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA**

4.1. Promjena opštine ☐ *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: S. Gazivoda M.P.

ADVOKAT
Siniša Gazivoda
ul. 13 jula 6/I 81000 Podgorica
069-124-539 ; 020 239 177

4.2. Opština		4.3. Mjesto:	
4.4. Ulica:		4.5. Broj:	

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:	
5.2. Broj rješenja:	

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

[ ][ ] . [ ][ ]

7. NOVI OBLIK SVOJINE

☐ bez oznake svojine ☐ privatna ☐ zadružna ☐ dva ili više oblika svojine ☐ državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: +382 [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
+382 [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
+382 [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

8.2. Fax: +382 [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – **Promjena podataka - Privredni subjekt**

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. **Porijeklo kapitala:** ☐ bez oznake projekla kapitala ☐ domaći ☐ strani ☐ mješoviti

9.2. **Promjena osnovnog kapitala:** ☐ Povećanje ☐ Smanjenje

Osnovni kapital:	**Prije promjene**	**Iznos promjene**	**Nakon promjene**
Ukupno (novčani+nenovčani):	€	€	€
☐ novčani – iznos:	€	€	€
☐ nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☒ **Prestanak** ☐ **Registruje se** ☐ **Mijenja se udio**

10.1. **Status:** ☒ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** *upisati status

10.2. **MB / JMB:** *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. **Naziv / Ime i prezime:** Bez Property Corp.

10.4. **Sjedište / Adresa:**

Država

Opština

Ulica:

10.5. **Udio** 100-1. %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: S Gazivoda

M.P.

ADVOKAT
Siniša Gazivoda
ul. 13 jula 6/I 81000 Podgorica
069-124-539 ; 020 239 177

☐ **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- ☐ Odbor direktora
- ☐ Upravni odbor
- ☐ Skupština
- ☐ Drugo _____

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☐ **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☐ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

☐ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☐ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo _____

* upisati status

12.2. JMB: _____ *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: _____

12.4. Adresa:

Država: _____

Opština: _____ Mjesto: _____

Ulica: _____ Broj: _____

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena ☐ ograničena _____

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
- ☐ Sekretarom društva
- ☐ Direktorom društva
- ☐ _____

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ M.P.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: **M.P.**

☐ **13. OSTALE REGISTRACIJE**

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar ☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: **M.P.**

Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering "MONTERU" d.o.o. BUDVA

STATUT

Budva, 2018.god

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG broj 6/02 i 17/07,... 40/11) osnivač Društva za projektovanje, gradnju inženjering "MONTERU" d.o.o. Budva, dana 13.04.2018 godine donosi:

STATUT

Društvo za projektovanje, gradnju i inženjering „MONTERU“ d.o.o. BUDVA (Izmjene i dopune)

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Statutom društva sa ograničenom odgovornošću „MONTERU“ d.o.o. Budva (u daljem tekstu: Društvo) uređuju se sledeća pitanja:

- naziv, sjedište i adresa Društva,
- djelatnost Društva,
- kapital Društva,
- organi upravljanja i rukovođenja,
- pravni položaj Društva,
- dobit i rizik,
- poslovna tajna,
- prestanak rada Društva,
- zaštita životne sredine,
- prelazne odredbe

NAZIV, SJEDIŠTE I ADRESA

Član 2.

Društvo se osniva na neograničeno vrijeme I posluje pod nazivom Društvo za projektovanje, gradnju I inžinjering „MONTERU“ d.o.o. Budva.

Skraćeni naziv Društva „MONTERU“ d.o.o. Budva.

Sjedište i adresa za prijem službene pošte društva je u Budvi, Topliški put bb, Zanatski centar, kanc. br.31

Društvo ima pečat sa ispisanim tekstom punog ili skraćenog naziva firme po obodu I nazivom po sredini. Štambimlj je četvrtastog oblika sa skraćenim nazivom Društva i oznakom rednog broja i godine.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 3.

Osnovna djelatnost Društva je: 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.

Ostale djelatnosti su:

41.10 Razrada građevinskih projekata, 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva, 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih, 43.11 Rušenje objekata, 43.12 Pripremna gradilišta, 64.20 Djelatnost holding kompanija, 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima, 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine, 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu, 70.10 Upravljanje privrednim subjektom, 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću, 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem, 71.12 Inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 71.20 Tehničko ispitivanje i analize.

KAPITAL DRUŠTVA

Član 4.

Osnovni kapital Društva iznosi 4.237.136,42eura.

Član 5.

Na osnovu osnivačkog uloga Osnivač ima pravo da upravlja Društvom, učestvuje u snošenju rizika i raspodjeli dobiti srazmjerno ulogu i imovini Društva.

Član 6.

Osnovni kapital Društva se može promijeniti odlukom Osnivača Društva.

Član 7.

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban kapital preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva se mogu obezbijediti na sledeći način i to:

- iz neraspoređene dobiti,
- putem kredita osnivača,
- putem povećanja i uplate kapitala, dokapitalizacija.

V. ORGANI UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA

Član 8.

Društvom upravlja Osnivač, a organ rukovođenja je Izvršni direktor.

Član 9.

Društvom rukovodi Izvršni direktor bez ograničenja u unutrašnjim i spoljno trgovinskom poslovanju i imenuje se na mandatni period od četiri godine, uz mogućnost produženja.

Izvršni direktor Društva može ovlašćenje prenijeti na treće lice, ali uz saglasnost osnivača.

Član 10.

Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge osnivača i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Društva, zastupanjem interesa Društva, upravljanjem imovinom Društva, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica u Društvu, izdavanjem naloga i uputstava, koji su obavezni za sve zaposlene u društvu i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva.

Izvršni direktor u okviru svojih ovlašćenja posebno organizuje i vodi poslovanje Društva, zastupa Društvo, stara se o zakonitosti rada Društva, donosi opšta akta Društva i odgovoran je za njihovo izvršenje, obavlja sve poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i aktom o osnivanju.

VI. PRAVNI POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 11.

U pravnom prometu Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Za svoje obaveze, nastale u pravnom prometu sa trećim licima, Društvo odgovara svim sredstvima, a osnivač snosi rizik poslovanja Društva do visine osnivačkog uloga.

Član 12.

Društvo vodi knjigu članova Društva u koju se unose sledeći podaci:

- ime i adresa ili firma i sjedište osnivača,
- visina osnivačkog uloga,
- sve izmjene podataka koje se upisuju u knjigu članova,
- drugi podaci značajni za poslovanje Društva.

Osnivač ima pravo uvida u knjige članova, kao i spise, na kojima se zasniva upis podataka, kao i druga zainteresovana lica, po prethodnom odobrenju Društva.

VII. DOBIT I RIZIK

Član 13.

Po odbitku troškova poslovanja, zakonskih i drugih, osnivaču pripada ostvarena dobit, odnosno ista se dijeli sa licim koja su uložila sredstva srazmjerno ulogu.

Osnivač će odlučiti da li će se dobit, na koju osnivač ima pravo po osnovu Odluke, reinvestirati, ili će biti isplaćena partnerima u roku od 30 dana, od dana završetka poslovne godine.

Član 14.

Osnivač će, u slučaju potrebe pokrivanja gubitaka, odlučiti da li će gubitak pokriti iy sredstava imovine Društva, smanjenjem osnovne glavnice, iz sredstava pribavljenih podizanjem kredita, ili na drugi način, poštujući pri tome pozitivne propise i prava trećih lica.

VIII. POSLOVNA TAJNA

Član 15.

Osnivač, Izvršni direktor i zaposleni se obavezuju da će čuvati kao poslovnu tajnu sve povjerljive podatke koje je saznao u toku osnivanja i poslovanja Društva. Kao povjerljivi podaci smatraju se pravni, komercijalni, tehnicki i drugi podaci, koje utvrdi osnivač kao povjerljivim.

IX. PRESTANAK RADA

Član 16.

Društvo može prestati sa radom iz razloga predviđenih Zakonom i na osnovu odluke Osnivača.

Troškove nastale osnivači snose u cjelosti.

Član 17.

U slučaju prestanka Društva Osnivaču se vraćaju uložena sredstva, pod uslovom da je Društvo iz stečenih sredstava izmirilo sve druge zakonske obaveze.

X. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 18.

Društvo se obavezuje da upravlja i donosi sve odluke uz striktnu primjenu propisa o zaštiti životne sredine.

Prilikom novih investicija u Društvo, ili promjene djelatnosti, posebno će se voditi računa o svim aspektima životne sredine.

Na kraju poslovne godine, pri razmatranju poslovanja, posebno će se razmotriti djelovanje u oblasti unapređivanja i zaštite životne sredine.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Za sva pitanja koja nijesu regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe Zakona.

Sve naknadne izmjene i dopune ovog Statuta vršiće se odlukom o izmjeni i dopuni.

Član 20.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah po registraciji Društva u CRPS u Podgorici.

Društvo za projektovanje, građenju i inženjering "MONTERU" d.o.o. BUDVA

Osnivač Društva

Kyalov Victor

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA BDO IZ 2004.GOD.

(QR kod: 5EA4162131)

POTVRDA O LIKVIDACIJI
(ODJELJAK 208)

REGISTRATOR privrednih društava na Britanskim djevičanskim ostrvima OVIM POTVRDJUJE da su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima BDO iz 2004.god. ispunjeni svi zahtjevi predvidjeni ovim Zakonom u pogledu likvidacije, i da je

Bu2 Property Corp.

BDO REGISTRACIONI BROJ DRUŠTVA: **1397283**

likvidirano dana 8. decembra 2017.godine.

(potpis: Brenda Smit)

za **REGISTRATORA PRIVREDNIH DRUŠTAVA**
Dana 8. decembra 2017.god.

(pečat: registrator privrednih društava,
BDO komisija za finansijske usluge)

DUPLIKAT KOPIJE ORIGINALA



REF: **Bu2 Property Corp.**
Potvrda o likvidaciji

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre, 1961)

1.Zemlja: Britanska Djevičanska Ostrva
Ova javna isprava
2. je potpisana od strane: Brenda Smit
3. u svojstvu Pomoćnika registratora
4. i ovjerena štambiljem/pečatom Registratora privrednih društava

JE OVJERENA

5. u Roud Taunu, Tortola
6. Dana 16. januara 2018.god.
7. od strane **Registratora, Vrhovni sud**
8. Br. H-000738
9. Štambilj/pečat: /pečat: registrator, Viši sud, Djevičanska ostrva/
10. Potpis (potpis)
Registrator, Vrhovni sud

TUMAČ
Maja Djurdjević
, za engleski jezik, postavljen u Crnoj Gori rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1466/17-1 od 04. maja 2017.god., na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.
Troškovi prevoda iznose 100 €.
U Herceg Novom, 24. dana januara 2018
Maja Đurđević
pečat potpis

CERTIFIED INTERPRETER/TRANSLATOR
Maja Djurdjevic
for the English language, appointed in Montenegro by the Decision of the Minister of Justice No. 03-745-1466/17-1 as of 04th May 2017, for the period of five years, certifies that this translation is identical to the original.
Translation costs amount to: 100...€.
In Herceg-Novi, this 24th day of Jan, 2018
Maja Đurđević
stamp signature

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

CERTIFICATE OF DISSOLUTION
(SECTION 208)

5EA4162131

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004, all the requirements of the Act in respect of dissolution having been complied with,

Bu2 Property Corp.

BVI COMPANY NUMBER 1397283

was dissolved on the 8th day of December, 2017.

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
FSC
BVI FINANCIAL SERVICES COMMISSION

for **REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS**
8th day of December, 2017

DUPLICATE COPY OF ORIGINAL CERTIFICATE

Re: Bu2 Property Corp.
Certificate of Dissolution

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre, 1961)

1. Country: Tortola, British Virgin Islands

   This public document

2. Has been signed by: Brenda Smith

3. Acting in the capacity of: Assistant Registrar

4. bears the seal/stamp of: Registrar of Corporate Affairs

CERTIFIED

5. at Road Town, Tortola

6. the 16th day of January, 2018

7. By: REGISTRAR, SUPREME COURT

8. No.: H- 000738

9. Seal/stamp:



10. Signature: .....
    REGISTRAR, SUPREME COURT

Bu2 Property Corp.

Zapisnik sa sastanka članova održanog 31. oktobra 2017.godine

---

PRISUTNI SU: Victor Kyalov – akcionar
Leonid Smirnov – direktor

PREDSJEDAVAJUĆI: Victor Kyalov je izabran za predsjedavajućeg sastanka.

OBAVJEŠTENJE: Pošto je konstatovao da su odgovarajuće obavještenje o održavanju sastanka kao i plan likvidacije uručeni članovima predsjedavajući je izjavio da je sastanak organizovan na zakonit način.

BUDUĆI DA:

1) je društvo prestalo da obavlja djelatnost i da članovi smatraju da je u najboljem interesu društva da bude likvidirano i ugašeno;

2) je društvo sposobno i da će biti sposobno da ispuni ili isplati ili obezbijedi isplatu svojih dugova kako isti budu prispijevali i da je vrijednost njegove aktive jednaka ili veća od njegovih zaduženja;

3) članovi žele da usvoje Izjavu o solventnosti i Plan likvidacije,

4) se za potrebe likvidacije društva u najboljem interesu društva da se Hemfri Luj, sa adresom: Macnamara Road, P.O.Box 4754, Roud Taun, Tortola VG1110, Britanska Djevičanska Ostrva, imenuje za dobrovoljnog likvidatora.

ODLUČENO JE DA:

1.se usvoji Izjava o solventnosti koja je u prilogu i da ovlasti Direktora da potpiše ovo u ime društva.

2.se usvoji Plan likvidacije u prilogu.

3.se imenuje za potrebe likvidacije društva u najboljem interesu društva da se Hemfri Luj, sa adresom: Macnamara Road, P.O.Box 4754, Roud Taun, Tortola VG1110, Britanska Djevičanska Ostrva, za dobrovoljnog likvidatora.

4.se prihvati ostavka direktora društva koja stupa na snagu na dan ove odluke.

/potpis/
Victor Kyalov
Isključivi član

TUMAČ
Maja Djurdjević
za engleski jezik, postavljen u Crnoj Gori rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1466/17-1 od 04. maja 2017.god., na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.
Troškovi prevoda iznose 150 €.
U Herceg Novom, 14 dana februara 2018
MAJA ĐURĐEVIĆ
pečat
potpis

TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK MAJA ĐURĐEVIĆ CERTIFIED INTERPRETER/TRANSLATOR ENGLISH HERCEG NOVI

CERTIFIED INTERPRETER/TRANSLATOR
Maja Djurdjevic
for the English language, appointed in Montenegro by the Decision of the Minister of Justice No. 03-745-1466/17-1 as of 04th May 2017, for the period of five years, certifies that this translation is identical to the original.
Translation costs amount to: 150 €.
In Herceg-Novi, this 14th day of Feb., 2018
stamp
signature

Bu2 Property Corp.

Minutes of a Meeting of the Members held on 31st day of October, 2017.

PRESENT:	Victor Kyalov – Shareholder Leonid Smirnov – Director
CHAIRMAN:	Victor Kyalov was elected Chairman of the Meeting.
NOTICE:	Proper notice of the meeting, accompanied by a copy of the Liquidation Plan having been given to the members, the Chairman declared the meeting properly constituted.

WHEREAS:

1) The Company has ceased trading and the members believe it is in the best interest of the Company that it be liquidated and dissolved;

2) The Company is, and will continue to be able to discharge or pay or provide for the payment of its debts as they fall due and the value of its assets equals and exceeds its liabilities;

3) The Members wish to approve the Declaration of Solvency and the Plan of Liquidation.

4) For the purpose of liquidating the Company, it is in the best interests of the Company to appoint Humphry Leue of Macnamara Road, P.O. Box 4754, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands as voluntary liquidator.

NOW THEREFORE BE IT HEREWITH RESOLVED as follows:

1. To approve the Declaration of Solvency attached hereto and to authorize the Director to sign this on behalf of the company.

2. To approve the Liquidation Plan attached hereto.

3. To appoint Humphry Leue of Macnamara Road, P.O. Box 4754, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands as voluntary liquidator of the company.

4. To accept the resignation of the Company's Director effective the date of these resolutions.

Victor Kyalov
Sole Member

Bu2 Property Corp.
(u postupku dobrovoljne likvidacije)

Registracioni broj 1397283
Sjedište: Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O.Box 3085, Roud Taun, Tortola, BDO

IZVOD IZ ODLUKE LIKVIDATORA
O RASPODJELI
SREDSTAVA OD LIKVIDACIJE

Ovo je izvod iz Odluke koju je donio likvidator društva **„Bu2 Property Corp."** („društvo") dana 01. decembra 2017.godine.

Odlučeno je da obzirom na isplatu od likvidacije koja proističe iz dobrovoljne likvidacije društva kao i na to da društvo nema zaostalih dugovanja sljedeća sredstva pripadnu u vlasništvo **Viktor-u Kyalov-u** (datum rodjenja: 15. septembar 1969.godine, pasoš br. [redacted] a prebivalištem na adresi: [redacted] koji je jedini akcionar pomenutog društva:

-100% udjela u društvu „Monteru" d.o.o. Budva koje je osnovano u skladu sa zakonima Crne Gore i registrovano pod br. PIB 02443589, sa sjedištem na adresi: Crna Gora, Budva, Topliški put, Zanatski centar bb.

Dana 01.decembra 2017.godine
Potpisao:
/potpis/
Hemfri Luj
Likvidator

NOTARSKA OVJERA

Ja, **Gejl Karington**, javni notar u Roud Taunu, Tortola, Britanska djevičanska ostrva, ovim potvrdjujem da potpis koji se nalazi na priloženom originalu Izvoda iz Odluke likvidatora o raspodjeli sredstava od likvidacije od 01. decembra 2017.godine pripada Hemfriju Luju u svojstvu dobrovoljnog likvidatora društva „**Bu2 Property Corp**."

Dana 19. decembra 2017. god.

Gejl Karington /poštanska markica BDO/ (okrugli pečat notara)
Javni notar, Britanska Djevičanska Ostrva

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1.Zemlja: Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva
Ova javna isprava
2. je potpisana od strane: Gejl Karington
3. u svojstvu javnog notara
4. i ovjerena štambiljem/pečatom Gejl Karingtona, javnog notara

JE OVJERENA

5. u Roud Taunu, Tortola
6. Dana 20. decembra 2017.god.
7. od strane sekretara Vrhovnog suda
8. Br. H-020991
9. Štambilj/pečat: /pečat sekretara Vrhovnog suda BDO/
10. Potpis (potpis nečitak)
Sekretar Vrhovnog suda

TUMAČ
Maja Djurdjević
za engleski jezik, postavljen u Crnoj Gori rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1466/17-1 od 04. maja 2017.god., na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.
Troškovi prevoda iznose ..... €.
U Herceg Novom, dana 07. februara 2018
pečat potpis

TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK · CERTIFIED INTERPRETER/TRANSLATOR FOR ENGLISH · MAJA ĐURĐEVIĆ · HERCEG NOVI

CERTIFIED INTERPRETER/TRANSLATOR
Maja Djurdjevic
for the English language, appointed in Montenegro by the Decision of the Minister of Justice No. 03-745-1466/17-1 as of 04th May 2017, for the period of five years, certifies that this translation is identical to the original.
Translation costs amount to: ..... €.
In Herceg-Novi, this 7th day of Feb. 2018
stamp signature

Bu2 Property Corp.

(In Voluntary Liquidation)

Registration number 1397283

Registered address: Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town, Tortola, BVI

EXTRACT OF RESOLUTION PASSED BY THE LIQUIDATOR FOR DISTRIBUTION OF PROCEEDS FROM LIQUIDATION

The following is an extract of the Resolution passed by the Liquidator of **Bu2 Property Corp.** (the "Company") on the 1st day of December 2017.

IT WAS RESOLVED, that as the liquidation payment arising from the voluntary liquidation of the Company and the Company has no outstanding liabilities, the following assets shall be distributed as succession in title to **Viktor Kyalov** (Date of Birth: September 15, 1969; passport number: [redacted] residential address: [redacted] 16) the sole shareholder of said Company:

- 100% ownership interest in Monteru LLC (Monteru d.o.o., Budva), a company duly incorporated under the laws of Montenegro under the ID number (PIB) 02443589 and having its registered office located under the address: Montenegro, Budva, Topliski put, Zanatski Centar b.b.

Dated this 1st day of December 2017.

Signed:

Humphry Leue

Liquidator

NOTARIAL CERTIFICATE

I **Gail Carrington,** Notary Public in Road Town, Tortola, British Virgin Islands do hereby certify that the signature which appears on the attached original Extract of Resolution passed by the Liquidator for Distribution of Proceeds from Liquidation dated 1st day of December, 2017, is the true and correct signature of Humphry Leue, acting in the capacity of Voluntary Liquidator of **Bu2 Property Corp.**

Dated this 19th day of December, 2017.

Gail Carrington
Notary Public, British Virgin Islands

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre, 1961)

1. Country: Tortola, British Virgin Islands
   This public document
2. Has been signed by: Gail Carrington
3. Acting in the capacity of: Notary Public
4. bears the seal/stamp of: Gail Carrington, Notary Public

CERTIFIED

5. at Road Town, Tortola
6. the 20th day of December, 2017
7. By: REGISTRAR, SUPREME COURT
8. No.: H- 020991
9. Seal/stamp

10. Signature .....
    REGISTRAR, SUPREME COURT

Bu2 Property Corp.

Minutes of a Meeting of the Members held on 31st day of October, 2017.

PRESENT:	Victor Kyalov – Shareholder Leonid Smirnov – Director
CHAIRMAN:	Victor Kyalov was elected Chairman of the Meeting.
NOTICE:	Proper notice of the meeting, accompanied by a copy of the Liquidation Plan having been given to the members, the Chairman declared the meeting properly constituted.

WHEREAS:

1) The Company has ceased trading and the members believe it is in the best interest of the Company that it be liquidated and dissolved;

2) The Company is, and will continue to be able to discharge or pay or provide for the payment of its debts as they fall due and the value of its assets equals and exceeds its liabilities;

3) The Members wish to approve the Declaration of Solvency and the Plan of Liquidation.

4) For the purpose of liquidating the Company, it is in the best interests of the Company to appoint Humphry Leue of Macnamara Road, P.O. Box 4754, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands as voluntary liquidator.

NOW THEREFORE BE IT HEREWITH RESOLVED as follows:

1. To approve the Declaration of Solvency attached hereto and to authorize the Director to sign this on behalf of the company.

2. To approve the Liquidation Plan attached hereto.

3. To appoint Humphry Leue of Macnamara Road, P.O. Box 4754, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands as voluntary liquidator of the company.

4. To accept the resignation of the Company's Director effective the date of these resolutions.

Victor Kyalov
Sole Member

Ja notar BRANKA VUKSANOVIĆ, sa sjedištem u Budvi, ul. Žrtava fašizma 48,

*Potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave – **Pismena na engleskom jeziku** u svemu istovjetan predočenom dokumentu.*

Dokument je fotokopiran na aparatu u notarskoj kancelariji i ima 1 (jednu) stranu.

*Pismeno je sa sobom donijela **Petrovich Evgeniya Aleksandrovna,** rođena 26.07.1985. godine, državljanka Ruske Federacije, čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš broj [redacted] izdat od nadležnog organa Ruske Federacije MID ROSSII 38102, dana 15.04.2013. godine, sa rokom važenja do 15.04.2023. godine.*

Ovjera prepisa sačinjena je u 2 (dva) istovjetna primjerka prednje isprave.

Notarska nagrada je obračunata prema NT- tarifnom broju 7 i 22 u iznosu od 5,40 € sa PDV-om od 1,13 € i naplaćena je u ukupnom iznosu od 6,53 €.

OVP br. 554/2018.
Budva, 15.02.2018.godine

Notar
Branka Vuksanović

CRNA GORA
NOTAR
BRANKA VUKSANOVIĆ
BUDVA

CRNA GORA BRANKA VUKSANOVIĆ NOTAR BUDVA

POTVRDA O OVLAŠĆENJIMA

Predmet: **Bu2 Property Corp.** („Društvo")

Mi, kao registrovani agent Društva ovim POTRDJUJEMO:

1. da je Društvo osnovano putem registracije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Britanskih Djevičanskih Ostrva (Br.16 iz 2004.godine) dana 10. aprila 2007.godine pod br.1397283.

2.da je Društvo organizovano, postoji i **uredno posluje** u skladu sa zakonima Britanskih Djevičanskih Ostrva.

3.da se sjedište Društva nalazi na adresi: Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O.Box 3085, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva.

4.da je registrovani agent društva ILS Fiduciary (BDO) d.o.o.

5.da je **direktor** Društva **Leonid Smirnov**

Datum rodjenja: 14-08-1973

6.da je Društvo ovlašćeno da izda maksimum 50,000 akcija sa nominalnom vrijednošću od 1.00 američkog dolara po akciji.

7.da je sljedeće lice akcionar Društva koji posjeduje onoliko akcija koliko je navedeno u tekstu u produžetku.

Ime akcionara	**Broj akcija**	**Datum izdavanja**
g-din Victor Kyalov	**50.000 akcija**	**15.avgusta 2017.god.**

Datum rodjenja: 15. septembra 1969.godine

8. Prema evidenciji Društva ne vodi se niti se planira sudski, likvidacioni, arbitražni ili administrativni postupak protiv Društva niti je odredjen stečajni upravnik da upravlja imovinom Društva.

9. Prema našoj evidenciji nije pokrenut postupak pred sudom protiv Društva.

10. Direktori imaju sva ovlašćenja u Društvu koja nisu rezervisana za članove u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Britanskih Djevičanskih Ostrva (br.16 iz 2004.godine) ili Osnivačkim aktom ili Statutom Društva.

11. Prema našoj evidenciji Osnivački akt i Statut su važeći i doneseni su dana 10.04.2007.godine. Nije bilo izmjena u navedenoj verziji Osnivačkog akta i Statuta Društva.

Dana 18. oktobra 2017.godine

/potpis/

Ovlašćeni potpisnik /vodeni žig ILS FIDUCIARY (BDO) d.o.o./

U ime ILS FIDUCIARY (BDO) d.o.o.

Registrovani agent **Bu2 Property Corp**.

NOTARSKA OVJERA

Ja, Benedicta P.T.Samuels, javni notar [redacted] sa ovlašćenjem za vršenje notarske dužnosti, kao i savjetnik i pravni zastupnik Visokog suda pravde u okviru Vrhovnog suda Organizacije istočno karipskih zemalja u okrugu Britanskih Djevičanskih Ostrva, i ovlašćeno lice na teritoriji Britanskih Djevičanskih Ostrva, izjavljujem da mi je Perla Stoutt poznata kao ovlašćeni potpisnik „ILS FIDUCIARY (BDO) d.o.o.", registrovanog agenta kompanije „Bu2 Property Corp.", kao i da potpis koji je stavljen na Potvrdu o ovlašćenjima kompanije „Bu2 Property Corp." predstavlja originalan i istinit potpis Perle Stoutt.

Dana 23. oktobra 2017. god.

/poštanska markica BDO/ Benedicta P.T.Samuels (okrugli pečat notara)
Javni notar
Britanska Djevičanska Ostrva

Moja licenca ističe 31. januara 2018.god.

Veza: Bu2 Property Corp.

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1.Zemlja: **Britanska Djevičanska Ostrva**

Ova javna isprava

2. je potpisana od strane: **Benedicta P.T.Samuels**

3. u svojstvu **javnog notara**

4. i ovjerena štambiljem/pečatom **Benedicta P.T.Samuels**

JE OVJERENA

5. u Road Town, Tortola

6. Dana 23. oktobra 2017.god.

7. od strane **zamjenika guvernera**

8. Br. 6440096

9. Štambilj/pečat: /pečat zamjenika guvernera BDO/

10. Potpis (potpis nečitak)
Zamjenik guvernera

(logo)

TUMAČ
Maja Djurdjević
za engleski jezik, postavljen u Crnoj Gori rješenjem ministra pravde
broj: 03-745-1466/17-1 od 04. maja 2017.god., na vrijeme od pet godina,
potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.
Troškovi prevoda iznose 45 €.
U Herceg Novom, 22. dana decembra 2017
pečat potpis

CERTIFIED INTERPRETER/TRANSLATOR
Maja Djurdjevic
for the English language, appointed in Montenegro by the Decision of the Minister of Justice No. 03-745-1466/17-1 as of 04th May 2017, for the period of five years, certifies that this translation is identical to the original.
Translation costs amount to: 45 €.
In Herceg-Novi, this 22nd day of Dec., 2017
stamp signature

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

RE: **Bu2 Property Corp.** ("the Company")

We, as Registered Agent of the Company, do hereby CERTIFY that:

1. The Company was incorporated by registration pursuant to The BVI Business Companies Act (No. 16 of 2004) on the 10th day of April, 2007 as BVI BC No. 1397283.

2. The Company is duly organized, validly existing and in **good standing** under the laws of the British Virgin Islands.

3. The Company's Registered Office is situated at Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

4. The Company's Registered Agent is ILS Fiduciary (BVI) Limited.

5. The **Director** of the Company is: **Leonid Smirnov**
Date of Birth: [redacted]

6. The company is authorized to issue a maximum of 50,000 shares with a par value of US$1.00 for each share.

7. The following is the shareholder of the Company, holding the number of shares set opposite respectively.

Name of Shareholder	No. of Shares	Date Issued
Mr. Victor Kyalov	**50,000 shares**	**15th day of August, 2017**
Date of Birth 15th September, 1969		

8. According to records of the Company, there are no legal, winding up, arbitration or administrative proceedings pending or threatened against the Company and no receiver has been appointed over its assets.

9. According to our records no legal action has been commenced against the Company.

10. The directors have all the powers of the Company that are not reserved for the members under the British Virgin Islands Business Companies Act (No. 16 of 2004) or in the Memorandum and Articles of Association of the Company.

11. According to our records the Memorandum and Articles of Association is valid and approved as at the date of 10.04.2007. No amendments were made in the said version of the Company's Memorandum and Articles of Association

DATED this 18th day of October, 2017

.....
Authorized Signatory
On behalf of ILS FIDUCIARY (BVI) LIMITED
Registered Agent of **Bu2 Property Corp.**

NOTARIZATION

BE IT KNOWN that I, Benedicta P.T. Samuels, Notary Public, duly admitted and sworn, being also Counsel and Legal Practitioner of the High Court of Justice of the Organization of Eastern Caribbean States Supreme Court in the British Virgin Islands Circuit and a practitioner in the said British Virgin Islands, declare that I know personally Perla Stoutt as an Authorized Signatory of ILS FIDUCIARY (BVI) Limited, Registered Agent of **Bu2 Property Corp.** and further that I know her signature appended to the attached Certificate of Incumbency of **Bu2 Property Corp.** as the true and proper signature of Perla Stoutt aforesaid.

DATED the 23rd day of October, 2017.

Benedicta P.T. Samuels
NOTARY PUBLIC
British Virgin Islands.

MY COMMISSION EXPIRES ON
31st JANUARY, 2018.

REF: Bu2 Property Corp.

APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. Country: British Virgin Islands

   This public document

2. has been signed by: **BENEDICTA P.T. SAMUELS**

3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**

4. bears the Seal/Stamp of **BENEDICTA P.T. SAMUELS**

CERTIFIED

5. at Road Town, Tortola

6. the 23rd day of October, 2017

7. by Deputy Governor

8. No. 6440096

9. Seal / Stamp



10. Signature .....
Deputy Governor

"MONTERU" D.O.O. BUDVA
85310, Crna Gora, Budva, Topliski put bb
Zanatski centar, kanc.br.31
MONTERU PIB 02443589, PDV 81/31-01177-7, Ž.R. 510-10512-29 CKB

PUNOMOCJE

Ovlašćujem Sinišu Gazivodu, JMBG [redacted] da može u ime firme "MONTERU" d.o.o. Budva predati dokumenta i podići rešenje o promjeni podataka kod CRPS-a, predavati sve vrste podnesaka i preuzimati sve vrste dokumenata, kao i preduzimati sve druge neophodne službene i pravne radnje.

PUNOMOĆJE VAŽI JEDNU GODINU.

U Budvi,
06.02.2018.godine

Izvršni direktor
„Monteru" D.O.O. Budva

M.P. "MONTERU" d.o.o. BUDVA (potpis) /Smirnov Leonid /

"MONTERU" D.O.O. BUDVA
85310, Crna Gora, Budva, Topliski put bb
Zanatski centar, kanc.br.31
PIB 02148589, PDV 31-01[illegible], Ž.R. 510-10512-29 CKB

PUNOMOĆJE

Ovlašćujem Siniša Gazivodu, JMBG [redacted] da može u ime firme "MONTERU" d.o.o. Budva predati dokumenta i podići rešenje o promjeni podataka kod CRPS-a, predavati sve vrste podnesaka i pecatimati sve vrste dokumenata, kao i preduzimati sve druge neophodne aktivnosti i pravne radnje.

PUNOMOĆJE VAŽI JEDNU GODINU.

U Budvi,
06.02.2018.godine

Izvršni direktor
„Monteru" D.O.O. Budva

M.P. „[illegible]" (pečat)

_____ / Smirnov Leonid /

www.monteru.com email: mail@monteru.com tel/fax: +382 33 451 078

REF: Bu2 Property Corp.

APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. Country: British Virgin Islands

   This public document

2. has been signed by: **BENEDICTA P.T. SAMUELS**

3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**

4. bears the Seal/Stamp of **BENEDICTA P.T. SAMUELS**

CERTIFIED

5. at Road Town, Tortola

6. the 23rd day of October, 2017

7. by Deputy Governor

8. No. 6440096

9. Seal / Stamp



10. Signature .....

Deputy Governor

NOTARIZATION

BE IT KNOWN that I, Benedicta P.T. Samuels, Notary Public, duly admitted and sworn, being also Counsel and Legal Practitioner of the High Court of Justice of the Organization of Eastern Caribbean States Supreme Court in the British Virgin Islands Circuit and a practitioner in the said British Virgin Islands, declare that I know personally Perla Stoutt as an Authorized Signatory of ILS FIDUCIARY (BVI) Limited, Registered Agent of **Bu2 Property Corp.** and further that I know her signature appended to the attached Certificate of Incumbency of **Bu2 Property Corp.** as the true and proper signature of Perla Stoutt aforesaid.

DATED the 23rd day of October, 2017.

Benedicta P.T. Samuels
NOTARY PUBLIC
British Virgin Islands.

MY COMMISSION ExPIRES ON 31st JANUARY, 2018.

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

RE: **Bu2 Property Corp.** ("the Company")

We, as Registered Agent of the Company, do hereby CERTIFY that:

1. The Company was incorporated by registration pursuant to The BVI Business Companies Act (No. 16 of 2004) on the 10th day of April, 2007 as BVI BC No. 1397283.

2. The Company is duly organized, validly existing and in **good standing** under the laws of the British Virgin Islands.

3. The Company's Registered Office is situated at Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

4. The Company's Registered Agent is ILS Fiduciary (BVI) Limited.

5. The **Director** of the Company is: **Leonid Smirnov**
Date of Birth: 14-08-1973

6. The company is authorized to issue a maximum of 50,000 shares with a par value of US$1.00 for each share.

7. The following is the shareholder of the Company, holding the number of shares set opposite respectively.

Name of Shareholder	**No. of Shares**	**Date Issued**
Mr. Victor Kyalov Date of Birth 15th September, 1969	**50,000 shares**	**15th day of August, 2017**

8. According to records of the Company, there are no legal, winding up, arbitration or administrative proceedings pending or threatened against the Company and no receiver has been appointed over its assets.

9. According to our records no legal action has been commenced against the Company.

10. The directors have all the powers of the Company that are not reserved for the members under the British Virgin Islands Business Companies Act (No. 16 of 2004) or in the Memorandum and Articles of Association of the Company.

11. According to our records the Memorandum and Articles of Association is valid and approved as at the date of 10.04.2007. No amendments were made in the said version of the Company's Memorandum and Articles of Association

DATED this 18th day of October, 2017

.....
Authorized Signatory
On behalf of ILS FIDUCIARY (BVI) LIMITED
Registered Agent of **Bu2 Property Corp.**



Ja notar BRANKA VUKSANOVIĆ, sa sjedištem u Budvi, ul. Žrtava fašizma 48.

*Potvrđujem da je ovo prepis izvorne isprave – **Pismena na engleskom jeziku** u svemu istovjetan predočenom dokumentu.*

Dokument je fotokopiran na aparatu u notarskoj kancelariji i ima 3 (tri) strane.

*Pismeno je sa sobom donijela **Petrovich Evgeniya Aleksandrovna,** rođena 26.07.1985. godine, državljanka Ruske Federacije, čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš broj [redacted]. izdat od nadležnog organa Ruske Federacije MID ROSSII 38102, dana 15.04.2013. godine, sa rokom važenja do 15.04.2023. godine.*

Ovjera prepisa sačinjena je u 2 (dva) istovjetna primjerka prednje isprave.

Notarska nagrada je obračunata prema NT- tarifnom broju 7 i 22 u iznosu od 6,40 € sa PDV-om od 1,34 € i naplaćena je u ukupnom iznosu od 7,74 €.

OVP br. 553/2018.
Budva, 15.02.2018.godine

Notar
Branka Vuksanović

CRNA GORA
NOTAR
BRANKA VUKSANOVIĆ
BUDVA

CRNA GORA BRANKA VUKSANOVIĆ NOTAR BUDVA

NOTARIAL CERTIFICATE

I **Gail Carrington,** Notary Public in Road Town, Tortola, British Virgin Islands do hereby certify that the signature which appears on the attached original Extract of Resolution passed by the Liquidator for Distribution of Proceeds from Liquidation dated 1st day of December, 2017, is the true and correct signature of Humphry Leue, acting in the capacity of Voluntary Liquidator of **Bu2 Property Corp**.

Dated this 19th day of December, 2017.

Gail Carrington
Notary Public, British Virgin Islands

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre, 1961)

1. Country: Tortola, British Virgin Islands
   This public document
2. Has been signed by: Gail Carrington
3. Acting in the capacity of: Notary Public
4. bears the seal/stamp of: Gail Carrington, Notary Public

CERTIFIED

5. at Road Town, Tortola
6. the 20th day of December, 2017
7. By: REGISTRAR, SUPREME COURT
8. No.: H- 020991
9. Seal/stamp

10. Signature .....
    REGISTRAR, SUPREME COURT

Bu2 Property Corp.

(In Voluntary Liquidation)

Registration number 1397283

Registered address: Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town, Tortola, BVI

EXTRACT OF RESOLUTION PASSED BY THE LIQUIDATOR FOR DISTRIBUTION OF PROCEEDS FROM LIQUIDATION

The following is an extract of the Resolution passed by the Liquidator of **Bu2 Property Corp.** (the "Company") on the 1st day of December 2017.

IT WAS RESOLVED, that as the liquidation payment arising from the voluntary liquidation of the Company and the Company has no outstanding liabilities, the following assets shall be distributed as succession in title to **Viktor Kyalov** (Date of Birth: September 15, 1969; passport number: [redacted] residential address: Russian Federation, Moskovskaya oblast, [redacted] 16) the sole shareholder of said Company:

- 100% ownership interest in Monteru LLC (Monteru d.o.o., Budva), a company duly incorporated under the laws of Montenegro under the ID number (PIB) 02443589 and having its registered office located under the address: Montenegro, Budva, Topliski put, Zanatski Centar b.b.

Dated this 1st day of December 2017.

Signed:

Humphry Leue

Liquidator

Ja notar BRANKA VUKSANOVIĆ, sa sjedištem u Budvi, ul. Žrtava fašizma 48,
Potvrđujem *da je ovo prepis izvorne isprave - pismena na engleskom jeziku, sa apostile pečatom, u svemu istovjetan predočenom dokumentu.*

Izvornu ispravu je sa sobom donijela i prepis iste zatražila Petrovich Evgeniya, rođena 26.07.1985.godine, državljanka Ruske Federacije, čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš broj [redacted] izdat nadležnog organa MID ROSSII 38102, dana 15.04.2013.godine, sa rokom važenja deset godina.

Izvorna isprava je fotokopirana na aparatu ove notarske kancelarije i ima 2 (dvije) strane.
Ovjera prepisa je sačinjena u 1 (jednom) primjerku.

Naknada za rad notara za ovjeru prema NT (tarif. broju 7 i 22) obračunata je u iznosu od 3,70 € sa obračunatim PDV-om u iznosu 0,78 €, naplaćen je ukupan iznos od 4,48 eura.

OVP br. 321/2018.
U Budvi, 31.01.2018.godine

NOTAR
Branka Vuksanović

CRNA GORA
NOTAR
BRANKA VUKSANOVIĆ
BUDVA

CRNA GORA * BRANKA VUKSANOVIĆ * NOTAR * BUDVA



Re: Bu2 Property Corp.
Certificate of Dissolution

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre, 1961)

1. Country: Tortola, British Virgin Islands

   This public document

2. Has been signed by: Brenda Smith

3. Acting in the capacity of: Assistant Registrar

4. bears the seal/stamp of: Registrar of Corporate Affairs

CERTIFIED

5. at Road Town, Tortola

6. the 16th day of January, 2018

7. By: REGISTRAR, SUPREME COURT

8. No.: H- 000738

9. Seal/stamp:

10. Signature: .....
    REGISTRAR, SUPREME COURT

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

5EA4162131

CERTIFICATE OF DISSOLUTION
(SECTION 208)

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004, all the requirements of the Act in respect of dissolution having been complied with,

Bu2 Property Corp.

BVI COMPANY NUMBER **1397283**

was dissolved on the 8th day of December, 2017.

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
BVI FINANCIAL SERVICES COMMISSION

for **REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS**
8th day of December, 2017

DUPLICATE COPY OF ORIGINAL CERTIFICATE

COPY

Ja notar BRANKA VUKSANOVIĆ, sa sjedištem u Budvi, ul. Žrtava fašizma 48,
***Potvrđujem** da je ovo prepis izvorne isprave - pismena na engleskom jeziku, sa apostile pečatom, u svemu istovjetan predočenom dokumentu.*

Izvornu ispravu je sa sobom donijela i prepis iste zatražila Petrovich Evgeniya, rođena 26.07.1985.godine, državljanka Ruske Federacije, čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš broj [redacted] izdat nadležnog organa MID ROSSII 38102, dana 15.04.2013.godine, sa rokom važenja deset godina.

Izvorna isprava je fotokopirana na aparatu ove notarske kancelarije i ima 2 (dvije) strane.
Ovjera prepisa je sačinjena u 1 (jednom) primjerku.

Naknada za rad notara za ovjeru prema NT (tarif. broju 7 i 22) obračunata je u iznosu od 3,70 €
sa obračunatim PDV-om u iznosu 0,78 €, naplaćen je ukupan iznos od 4,48 eura.

OVP br. 320/2018.
U Budvi, 31.01.2018.godine

NOTAR
Branka Vuksanović

CRNA GORA
NOTAR
BRANKA VUKSANOVIĆ
BUDVA

CRNA GORA * BRANKA VUKSANOVIĆ * NOTAR * BUDVA